Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

# (<del>J</del>A ZZETT



# URRICIATE

### DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Anno L. 10.530 - Semestre L. 6.020 - Un fascicolo L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo -- Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

Versare l'Importo sul c/c postale 1/40500 intestato all'istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - 00100 Roma

Il presente Bollettino e le pubblicazioni della LIBRERIA DELLO STATO sono in vendita presso le Agenzie di ROMA, Via del Tritone n. 61/A - 61/B - Via XX Settembre (Palazzo Ministero del Tesoro) - MILANO, Galleria Vittorie Emanuele n. 3 NAPOLI, Via Chiaia n. 5 — FIRENZE, Via Cavour n. 46-r — GENOVA, Via XII Ottobre 172/r (Piccapietra)

Le richieste per corrispondenza devono essere inviete ell'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA VEROI 10 00100 ROMA versendo l'importo sul c/c postele 1/2640

Le Inserzioni nel « Bollettino delle estrazioni » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni -Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). I versamenti per le richieste di inserzione inviate per corrispondenza debbono essere effettuati sul conto corrente postale 1/17490. Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano. Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

N. 58

### BOLLETTINO

### DELLE OBBLIGAZIONI. DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

### SOMMARIO

- Metalmeccanica, società per azioni, in Busto Arsizio: Obbligazioni sorteggiate il 1º ottobre 1969.
- Cartiera Fedrigoni & C., società per azioni in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1969.
- ICLE Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro all'Estero: Obbligazioni ICLE 6 % sorteggiate il 1º e 2 ottobre 1969.
- Immobiliare Fossatello, società per azioni in Genova: Rimborso di obbligazioni.
- IBM Italia, società per azioni, in Milano: Obbligazioni 5,50 % 1960-80 sorteggiate il 10 ottobre 1969.
- ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica Compartimento di Salerno: Cobbligazioni 6 % 1949-1974, emesse dalla Società generale elettrica della Sicilia, sorteggiate il 14 ottobre 1969.
- EFIBANCA Ente Finanziario Interbancario, società per azioni in Roma: Obbligazioni 6 % 1964-1974 sorteggiate il 15 ottobre 1969.
- Fabbrica lombarda colori anilina, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1969.
- Città di Torino: Obbligazioni Prestito 1960-1962 A.E.M. sortoggiate il 13 ottobre 1969.
- Sebastiano Bocciardo & C., società per azioni, in Genova: Zuccherificio di Sermide, società per azioni in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1969.

- Ceramica Ligure Vaccari, società per azioni, in Genova: Obbligazioni 6,50 % 1949, sorteggiate il 17 ottobre 1969.
- A.R.D.E.A. Azionaria Romana di Edilizia Artistica, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 6 otto-bre 1969.
- Credito Navale Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 14 otto-bre 1969.
- Istituto Mobiliare Italiano Ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1969.
- Zuest Ambrosetti Trasporti Internazionali, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1969.
- ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica Compartimento di Napoli: Obbligazioni 6 % V/N emesse dalla Società meridionale di elettricità sorteggiate il 13 ottobre 1969.
- I.R.I. Istituto per la Ricostruzione Industriale: Obbligazioni IRI 5,50 % 1963-1983 sorteggiate il 14 ottobre 1969.
- Lagomarsino, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1969.
- Ditta Giovanni Garavaglia Tintoria e ritorcitura, società per azioni, in Busto Arsizio: Obbligazioni sorteggiate i'8 ottobre 1969.

- Manifattura Festi Rasini, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1969.
- F. Stimamiglio & C., società per azioni, in Padova: Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1969.
- Officine e fonderie Galtarossa, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1969.
- « IRIS » Officine Meccaniche, società per azioni, in Verona: Rimborso di obbligazioni.
- Pirelli, società per azioni, in Milano: Obbligazioni 6 % 1948-73 sorteggiate il 20 ottobre 1969.
- Montecatini Edison, società per azioni, in Milano: Obbligazioni Edison 6 % emissione 1948 sorteggiate dall'8 al 10 ottobre 1969.
- Durst », società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1969.
- Zuccherificio del Volano, società per azioni, in Genova: Obbligazioni 6 % ventennali. sorteggiate il 23 ottobre 1969.
- S.A.G.Z. Società Azionaria Gruppo Zanon, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1969.
- M M Metropolitana Milanese, società per azioni, in Milano: Errata-corrige.

## I C L E ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO PER IL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO

### Estrazione di obbligazioni

Diciassettesima estrazione per il rimborso di n. 414.350 obbligazioni ICLE 6 % emesse ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 717.

In conformità all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 24 luglio 1969, parte 2ª, Foglio delle inserzioni, si è proceduto nei giorni 1 e 2 ottobre 1969, a ministero del notaio dott. Alberto Misurale, alla estrazione delle sottonotate n. 414.350 obbligazioni ICLE 6% emesse ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 717.

Le obbligazioni verranno rimborsate al valore nominale di lit. 1.000 cadauna a partire dal 1º gennaio 1970 presso la sede dell'ICLE, via Sallustiana n. 58 e dovranno essere munite della cedola n. 39 (1º luglio 1970) e seguenti.

L'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto all'atto del rimborso.

Titoli estratti:

	DA	5 OBBL	IGAZIONI			
00012	00029	00059	00066	00072	00077	
00083	00092	00096	00118	00131	00141	
00164	00175	00178	00189	00291	00307	
00327	00331	00335	00340	00354	00375	
00408	00429	00444	00450	00465	00468	
00501	00529	00544	00551	00582	00591	
00602	00619	00667	00670	00689	00691	
00693	00702	00707	00718	00735	00736	
00744	00749	00753	00761	00769	00780	
00786	00794	00853	00874	00883	00909	
00920	00937	00947	00949	00969	00993	
00995	01003	01012	01046	01068	01113	
01128	01142	01161	01166	01185	01195	
01199	01211	01213	01225	01229 /	01248	
01252	01259	01276	01280	01301	01315	
01317	01326	01374	01382	01397	01410	
01462	01489	01534	01553	01554	01560	
01562	01617	01622	01628	01634	01635	
01639	01641	01691	01701	01707	01713	
01720	01725	01732	01748	01749	01778	
01797	01808	01811	01814	01830	01845	

01856	01865	01917	01922	01934	01937
01941	01969	01974	01981	02007	02021
02027	02028	02039	02042	02045	02057
02058	02065	02071	02076	02100	02103
02119	02128	02135	02136	02175	02218
02237	02285	02293	02307	02312	02321
02328	02346	02359	02367	02372	02399
02403	02406	02415	02445	02452	02465
02468	02485	02457	02519	02532	02555
02556	02560	02596	02597	02603	02649
02653	02655	02656	02664	02672	02673
02675	02687	02691	02699	02710	02713
02718	02733	02757	02759	02762	02768
02774	02778	02842	.02856	02869	02877
02899	02927	02956	02957	02967	02970
03015	03022	03031	03038	03058	03070
03084	03093	03110	03119	03134	03137
03143	03155	03160	03163	03179	03189
03204	03207	03211	03214	03243	03274
03281	03298	03312	03317	03350	03354
03362	03420	03427	03440	03448	03538
03544	03568	03571	03592	03610	03616
03626	03645	03656	03658	03710	03724
03737	03745	03749	03751	03763	03770
03774	03778	03779	03789	03810	03841
03844	03845	03870	03880	03892	03916
03921	03934	03940	03967	03974	03988
03998	04000	04029	04036	04038	04070
04109	04112	04147	04160	04165	04172
04174	04177	04200	04226	04234	04261
04272	04273	04274	04303	04307	04309
04346	04383	04385	04415	04416	04423
04434	04480	04483	04500	04509	04515
04546	04552	04553	04578	04588	04596
04602	04603	04609	04615	04616	04626
04637	04643	04654	04671	04701	04712
04769	04778	04840	04847	04863	04908
04911	04921	04969	04971	04979	05041
05043	05067	05078	05113	05114	05116
05119	05175	05192	05199	05241	05254
05289	05309	05312	05317	05318	05346
05365	05367	05379	05384	05390	05427
05429	05450	05469	05482	05530	05535
05580	05583	05586	05595	05606	05624
05638	05652	05663	05666	05675	05704
05711	05717	05754	05760	05797	05809
05810	05819	05839	05848	05866	05868
05886	05923	05939	05961	05965	05975

#### DA 10 OBBLIGAZIONI

06004	06017	06022	06072	06079	06085
06086	06128	06152	06153	06154	06164
06219	06226	06227	06249	06259	06267
06294	06295	06297	06301	06312	06328
06350	06353	06365	06386	06388	06389
06403	06404	06439	06444	06457	06460
06517	06520	06576	06577	06590	06599
06607	06630	06646	06656	06692	06702
06733	06736	06759	06760	06769	06776
06784	06797	06798	06800	06804	06813
06816	06818	06828	06833	06855	06836
06889	06901	06930	06936	06937	07036
07058	07061	07079	07089	07101	07105
07121	07125	07180	07201	07216	07226
07231	07255	07280	07322	07357	07408
07410	07451	07468	07490	07505	07512
07513	07576	07598	07608	07609	07627
07668	07677	07686	07695	07712	07721
07732	07742	07743	07752	07758	07763
07781	07795	07827	07837	07888	07900
07903	07923	07957	07965	07971	07974
08019	08021	08022	08025	08042	08065
08090	08109	08125	08151	08159	08218
08230	08231	08242	08243	08251	03267
08268	08301	08317	08319	08370	08393
08436	08451	08468	08477	08486	08488
08494	08509	08580	08592	08595	08597
08613	08620	08625	08629	08651	08654
08660	08687	08704	08717	08729	08732
08737	08742	08747	08760	08766	08738
08807	08857	08858	08863	08868	08872

_						1					
08893	08905	08935	08944	08959	00009	10050	7.0000		Sec		
	09051	09056	09079		08983	16056	16068	16069	16088	16111	16119
08993				09095	09099	16121	16123	16154	16160	16166	16167
09142	09161	09185	09186	09187	09215	16174	16177	16189	16208	16211	16221
09227	09237	09246	09315	09320	09364	16222	16224	16232	16236	16238	16239
09370	09375	09385	09405	09413	09414	16222 16242	16245	16246	16274	16238 16279	16301
09424	09431	09432	09447	09462	09474	16313	16343	16367	16385	16395	16402
09483	09511	09533	09588	09589	09596	16436	18449	16448	16461	16468	16495
09611	09612	09633	09648	09650	09659	16519	16521 16573 16626 16730 16776 16843	16522	16532	16550	16557
09664	09671	09744	09757	09799	09817	16570	14579	10522		10000	10001
09834	09851	09869	09896	09899	00001	10010	10070	10000	16600	16613	16614
		09009	09890	09899	09901 10005	16622 16724	10020	16633	16634	16699	16718
09921	09929	09937	09952	09984	10005	16724	16730	16583 16633 16741	16754	16757	16763
10011	10014	10022	10023	10026	10030	16768 16828 16988	16776	16782	16798	16814	16822
10040	10052	10108	10110 10209	10121	10137	16828	16843	16886	16907	16916	16951
10139	10148	10198	10209	10214	10249	16988	17011	17012	17013	17029	17036
10253	10254	10272	10281	10282	10312	17039	17041	17075	17085	17094	17111
10365	10370	10382	10385	10426	10430	17122	17141	17145	17146	17161	17210
10483	10484	10502	10504	10524	10525	17214	17226	17245	17284	17293	17302
10531	10532	10540	10542	10552	10570	17318	17325	17326	17372	17414	17423
10582	10592	10623	10677	10684	10686	17426	17434	17435	17436	17463	17464
10699	10702	10705	10677 10711 10771	10712	10718	17478	17500	17503	17518	17528	17539
		10763	10711	10824	10718	17563		17591	17010	17028	17009
10730	10734	10703	10771	10824	10840	17000	17574	17091	17614	17617	17624
10846	10852	10871 10969	10879 11046	10916	10940	17652	17657	17662	17665	17678	17711 17796
10956	10962	10969		11072	11076	17731	17742	17758	17761	17786	17796
11086	11094	11106	11134	11168	11179	17805	17855	17862	17873	17874	17883
11181	11182	11188	11202 $11294$	11231 11297	11233	17887	17895	17945	17965	17980	17991
11242	11286	11293	11294	11297	11330						
11360	11370	11293 11383 11427 11527	11389	11411	11412		DA	25 OB	BLIGAZIO	ATT	
11417	11423	11427	11439	11464	11455		DA	20 Ob.	DLIGAZIOI	AI	
11484	11485	11527	11540	11545	11630	18017	18022	18029	18036	18038	18048
11639	11643	11646	11657	11545 11659	11663	18054	18057	18121	18135	18143	18144
11664	11691	11719	11736	11741	11770	18145	10156	19160	18181	18182	18209
11004		11710	11814	11821	11990	10000	10100	10100	18247	10104	10209
11783	11789	11790 11928 11999	11014	11040	11477 11630 11663 11770 11839 11977 12089 12227	18222 18271	18156 18229 18273 18336	18160 18231 18288 18351	10000	18254 18324 18370	18267 18334
11883	11895	11928	11944 12009	11948 12039	11977	18271	18273	18288	18296	18324	18334
11979	11986	11999	12009	12039	12089	18335	19330	18391	18364	18370	18372
12116	12135	12163	12197	12209	12227	18379	18396	18409	18413	18422	18427
12238	12239	12251	12254	12269	12271	18449	18460 18538	18462	18512	18522	18532
12281	12296	12297	12298	12311	12361	18535	18538	18544	18553	18568	18570
12366	12403	12412	12413	12433	12437	18590	18615	18641	18645	18662	18703
12453	12511	12516	12518	12522	12437 $12525$	18727	18752	18761	18762	18763	18776
12526	12535	12556	12571	12588	12610	18793	18797	18799	18802	18809	18831
12616	12628	12633	12635	12642	12645	18793 18835 18910	18615 18752 18797 18841 18934	18641 18761 18799 18857	18864 18960	18809 18880 18969	18887
12646	12648	12656	12659	12680	12701	18910	18934	18957	18960	18969	18976
12711	12714	12741 12827 12900 12972	12742	12761	12774	1 18980	18981	19014	19025	19051	19060
12819	12823	19997	12828	12853	12865	19070	19075	19079	19092	19130	19143
12869	12878	12027	12026	12939	12942	19149	19159	19169	10195	19237	19238
12943		12900	12915 12973	12934	12975	19257	19289	19319	19362 19417 19484 19529 19655	19373	19374
12943	12969	12972	12970	13092	13093	19401	19404	19412	10/17	10497	19435
	12983	13056	13078	13092	10000	19452	19454	10465	10494	19427 19485	19496
13097	13104	13105	13108	13115	13139	19522	19524	10595	10590	19555	19556
13141	13142	13147	13159	13169	13183	19522	19024	19465 19525 19619	10040	10057	19672
13190	13209	13238 13278	13244	13254	13261 13321	19568	19594	19019	19000	19007	19741
13271	13277	13278	13284	13288	13321	19684	19706	19710	19719	19730	19741
13344	13347	13370	13244 13284 13371 13438	13377	13378	19771	19785	19710 19804 19831	19806 19856	19657 19736 19811 19860	19818
13401	13406	13407	13438	13443	13462	19820	19821	19831	19856	19800	19887
13480	13483	13485	13497	13597	13601	19910	19911	19917	19919	19939	19942
13630	13682	13696	13699	13714	13726	19969	19976	19982	20004 20157	20006	20110
13730	13731	13761	13497 13699 13763	13771	13801	20131	20140	20147	20157	20171	20202
13803	13808	13809	13831	13841	13871	20205	20219	20261	20270	20275	20283
13879	13889	13895	13909	13913	13966	20300	20316	20350	20352	20353	20378
13968	13979	13980	14016	14091	14097	20400	20403	20433	20435	20448	20451
14098	14099	14102	14103	14104	14107	20471	20474	20508	20512	20522	20523
14122	14127	14131	14143	14191	14209	20538	20544	20545	20563	20581	20585
			14255	14256	14257	20589	20597	20611	20657	20695	20725
14224	14246	14254		14331	14375	20731	20748	20804	20813	20815	20838
14263	14304	14315	14316		14483	20839	20867	20870	20900	20901	20903
14376	14383	14414	14446	14462	14534	20916	20924	20932	20949	20979	20980
14503	14505	14510	14511	14523		21010	21028	21044	21056	21068	21076
14548	14554	14562	14564	14686	14689	21010	21101	21112	21119	21127	21128
14723	14726	14734	14744	14748	14770	21132	21200	21222	21223	21241	21264
14778	14781	14852	14877	14881	14886		21289	$21222 \\ 21332$	21376	21380	21388
14890	14891	14897	14899	14906	14920	21283	21289	21397	21403	21410	21446
14935	14959	14961	14985	15012	15034	21389		21397	21457	21416	21489
15058	15075	15101	15119	15126	15148	21448	21449	2140V	21457 21535	21538	21551
15149	15164	15168	15172	15179	15180	21503	21504	21527	21535 21621	21538 21626	21635
15181	15187	15201	15216	15217	15256	21560	21591	21619		91600	21635 21694
15287	15304	15343	15383	15394	15397	21647	21656	21672	21683	21689	
15414	15436	15476	15477	15488	15561	21698	21718	21729	21742	21774	21795
			15601	15606	15623	21804	21818	21835	21854	21855	21870
15562	15575	15576		15670	15678	21877	21889	21890	21892	21896	21897
15636	15659	15667	15668		15751	21908	21943	21945	21948	21957	21962
15684	15708	15714	15727	15735	15751	21974	21994	21999	22007	22010	22014
15752	15776	15786	15797	15805	15877	22016	22032	22043	22059	22083	22084
15834	15835	15859	15867	15874		22113	22119	22123	22128	22129	22142
15880	15884	15923	15925	15939	15957	22113	22161	22177	22203	22212	22234
15972	16017	16020	16028	16031	16042	44101	44101			_	

22245	22246	22261	22273	22274	22278	29395	29397	29426	29445	29516	29518
22303	22311	22356	22363	22387	22400	29537	29538	29547	29565	29570	29572
22442	22445	22446	22449	22458	22487	29592	29596	29597	29611	29620	29635
22535	22554	22566	22604	22614	22633	29646	29664	29678	29688	29697	
22634	22658	22662	22684	22690	22695	29718	29732	29751	29752	29795	29708
	22713	22721	22753	22773	22775	29852	29875	29889	29895	29905	29834
22707						29933	29937	29957	29965		29909
22808	22831	22859	22863	22874	22878			30084		29967	30003
22894	22895	22903	22909	22920	22935	30015	30049		30093	30095	30124
22948	22954	22980	22981	23010	23038	30136	30144	30158	30170	30205	30220
23043	23050	23100	23111	23126	23133	30221	30223	30224	30250	30257	30259
23147	23151	23163	23195	23211	23215	30261	30267	30273	30306	30309	30317
23216	23233	23235	23236	23258	23266	30319	30320	30342	30361	30395	30404
23272	23273	23310	23312	23319	23333	30409	30434	30453	30456	30459	30473
23343	23344	23357	23408	23413	23428	30479	30519	30521	30527	30531	30563
23430	23437	23454	23466	23492	23501	30574	30604	30607	30610	30628	30630
23517	23522	23536	23570	23571	23572	30645	30656	30668	30685	30697	
	23589	23593	23629	23643	23678	30726	30732	30734	30741	30777	30709
- 23573							30805	30820	30827	2004	30789
23692	23705	23716	23738	23765	23810	30797			90040	30845	30860
23903	23916	23925	23946	23960	23983	30889	30892	30897	30948	30953	30972
<b>24016</b>	24032	24042	24067	24078	24106	31002	31010	31011	31020	31031	31034
24108	24118	24127	24145	24146	24170	31035	31046	31054	31063	31091	31114
24183	24204	<b>24</b> 219	24237	24294	24305	31128	3114 <del>4</del>	31160	31164	31168	31170
24324	24334	24335	24358	24359	24378	31172	31174	31181	31184	31185	31195
24382	24436	24456	24459	24462	24463	31200	31218	31225	31226	31235	31236
24480	24515	24521	24522	24524	24598	31247	31254	31259	31289	31292	31297
24609	24635	24641	24680	24695	24699	31306	31312	31336	31339	31352	31395
24727	24738	24752	24757	24791	24799	31417	31419	31438	31443	31470	31483
24805	24818	24823	24846	24884	24904	31487	31488	31497	31512	31518	31528
24927	24943	24948	24953	24965	24968	31581	31582	31599	31601	31626	31632
	24991	25006	25009	25018	25025	31634	31643	31647	31675	31684	
24984										91004	31696
25061	25062	25064	25078	25079	25133	31705	31712	31722	31723	31774	31777
25161	25170	25191	25216	25242	25245	31795	31811	31821	31844	31845	31846
25286	25293	25351	25354	25388	25396	31870	31896	31910	31929	31937	31944
25434	<b>25443</b>	25455	25478	25489	25493	31947	31975	31998	32019	32021	32075
25498	25511	25514	25525	25526	25532	32128	32180	32188	32191	32220	32225
<b>2</b> 5538	25553	25559	25585	25586	25588	32226	32239	32291	32297	32300	32315
<b>25</b> 595	25623	25628	<b>25654</b>	25660	25663	32328	32333	32334	32347	32374	32393
25688	25696	25697	25698	25721	25737	32403	32425	32435	32503	32512	32517
25745	25746	25749	25761	25780	25788	32527	32547	32583	32597	32609	32624
25807	25808	25809	25820	25822	25834	32637	32642	32673	32712	32721	32728
25859	25866	25883	25888	25903	25924	32729	32737	32755	32762	32791	32806
<b>2</b> 5940	25945	25947	25955	26003	26008	32891	32893	32927	32934	32940	32953
26028	26034	26040	26042	26050	26077				33037	33049	33050
26101	26106	26109	26130	26132	26141	32978	33000	33009			33155
	26156	26158	26165	26169	26170	33073	33088	33096	33135	33143	33213
26149						33176	33199	33203	33206	33210	
26178	26180	26181	26189	26200	26208	33228	33241	33256	33288	33302	33318
26249	26252	26259	26270	26274	26287	33325	33350	33358	33360	33378	33398
<b>26290</b>	26294	26300	26320	26359	26393	33431	33503	33519	33543	33582	33589
26395	26408	26433	26442	26463	26470	33639	33703	33705	33706	33733	33773
26472	26483	26486	26490	26519	26532	33778	33793	33819	33832	33835	33840
26548	26552	26561	26592	<b>26603</b>	26613	33875	33889	33939	33941	33946	33948
26632	26645	26663	<b>26686</b>	26691	26711	33949	34007	34014	34015	34016	34041
26712	26734	26758	26769	26778	26787	34042	34072	34075	34085	34089	34090
<b>26</b> 80 <b>3</b>	26804	26805	26823	26855	26883	34095	34160	34167	34195	34203	34226
26898	26931	26932	26934	26946	26958	34235	34275	34302	34305	34309	34361
26959	26977	26997	27030	27032	27054	34380	34395	34404	34408	34416	34448
27085	27086	27097	27102	27111	27112	34466	34492			34517	34519
27121	27127	27133	27134	27143	27158	24520	34492	34493	34494	34596	34639
27184	27201	27240	27241	27253	27254	34530 34644	34558 34646	$34565 \\ 34652$	3459 <del>4</del> 3468 <del>6</del>	34687	34693
27256	27264	27286	27296	27303	27311		34040	34002		34828	34829
27340	27342	27345	27351	27363	27376	34734	34739	34742	34768		35021
27379	27381	27422	27444	27454	27370	34892	34907	34928	34941	35018	
27479	27481	27490	27494		27478	35022	35024	35037	35044	35057	35064
27530				27497	27509	35082	35101	35116	<b>3</b> 511 <b>7</b>	35126	35127
	27559	27560	27565	27566	27574	35140	35159	35172	35186	35199	35242
27582	27608	27609	27646	27697	27704	35286	35310	35321	35324	35339	35348
27726	27745	27762	27782	27801	27810	35357	35361	35374	35406	35437	35439
27811	27815	27823	27861	27862	<b>27</b> 900	35444	35464	35468	35480	35481	35530
27902	27905	27923	<b>27</b> 939	27940	27999	35552	35595	35613	35621	35627	35643
28005	28022	28024	28042	28048	28053	35662	35663	35690	35696	35707	35737 35863
28067	28081	28085	<b>2</b> 8108	28113	28118	35740	35776	35800	35809	35831	35863
28128	28133	28144 -	28162	28225	28249	35864	.35896	35898	35900	35907	35909
28292	28294	28305	28361	28364	28383	35937	35954		-		
28390	28397	28427	28446	28447	28468	00001	00007		_ <del>-</del>		
28482	28501	28506	28519	28575	28577						
28586	28605	28634	28646	28684	28688		T) 4	to Opp	LIGAZIONI		
28695	28698	28710	28712	28732	28739		DΑ	oo OBB	TIGASIONI		
28743	28759	28767	28816	28851	28884	90010	0000	940~	0/104	36119	36134
28890	28904	28961	28993			36018	36051	36057	36104		36203
29010	29012		28993 29030	28995	28999	36147	36162	36170	36173	36180	36334
29010 29098	29012	29018 29114	29030 29137	29038	29061	36216	36229	36230	36306	36330	26395
				29152	29164	36336	36352	36353	36365	36367	36477
29179	29193	29202	29210	29275	29306	36400	36430	36431	36445	36476	36477 36620
29340	29344	29346	29381	29388	29393	<b>36530</b>	36548	36565	36606	36610	00020

						ī .					
90000	00050	00000	90005	00000	90004	40000	49500	49005	49000	49000	40700
36629 36707	36650 36713	36659 36723	36665 36777	36693 36784	36694 36795	43575 43630	43586 43634	43605 43654	43606 43690	43608 43703	43623 43709
36799	36821	36822	36823	36826	36828	43724	43746	43751	43762	43804	43819
36835	36847	36852	36857	36864	36891	43831	43877	43885	43907	43918	43925
36893	36934	36941	36961	36967	36987	43941	43942	43965	44009	44019	44073
36988	37025	37031	37032	37033	37120	44078	44080	44081	44091	44092	44093
37138	37161	37162	37218	37237	37266	44100	44136	44137	44162	44163	44164
37269	37276	37294	37297	37305	37341	44165	44166	44167	44190	44213	44217
37397	37423	37472	37478	37481	37482	44253	44265	44276	44280	44327	44328
37496 37571	37521	37528 37585	37537 <b>3</b> 7586	37559 37632	37570 37637	44334	44360	44370	44379	44382	44384
37679	37576 37680	37681	37702	37704	37713	44387	44388	44409 44531	44433	44435	44464
37719	37754	37755	37759	37766	37784	44492 44573	44507 44577	44584	44544 44597	44546 44600	44562 44632
37785	37786	37794	37802	37813	37835	44646	44651	44666	44686	44687	44692
37842	37845	37847	37848	37850	37881	44709	44732	44788	44794	44796	44798
37925	37950	37955	37956	37957	37958	44801	44833	44843	44849	44875	44901
37959	37980	37988	37990	38011	38021	44903	44912	44918	44920	44974	45016
38023	38024	38053	38062	38065	38088	45030	45042	45048	45120	45158	45215
38090	38111	38116	38135	38148 38222	38149 38223	45221	45224	45226	45241	45242	45243
38150 38238	38164 38249	38165 38259	38168 38261	38314	38324	45244	45260	45263	45266	45273	45295
38348	38353	38356	38369	38377	38382	45298	45316	45325	45346	45347	45355
38384	38412	38413	38427	38432	38441	45356 45444	45375 45445	45376 45453	45389 45454	45390 45459	45433
38443	38463	38475	38485	38487	38533	45503	45511	45526	45552	45559	45480 45601
38540	38547	38556	38576	38580	38590	45605	45606	45614	45626	45627	45629
38599	38618	38627	38647	38655	38660	45638	45672	45734	45738	45752	45762
38674	38687	38701	38705	38720	38722	45763	45788	45802	45803	45815	45848
38725	38737	38750	38766	38769	38771	45884	45885	45886	45923	45924	45927
38776 38840	38790 38859	38811 38870	38819 38872	38825 38885	38832 38889	45972	45995	45998	45999	46008	46056
38890	38912	38920	38923	38951	38968	46059	46124	46125	46139	46163	46168
38977	38982	38985	38990	38996	39014	46171	46189	46226 46333	46265 46337	$46279 \\ 46342$	46290
39036	39065	39078	39081	39118	39149	46291 46373	46330 46376	46400	46423	46426	46365 46443
39150	39193	39217	39218	39232	39247	46447	46453	46460	46469	46471	46473
39248	39253	39266	39280	39291	39297	46481	46493	46496	46520	46526	46530
39315	39321	39329	39343	39364	39367	46538	46548	46551	46553	46556	46558
39368	39384	39425	39433	39437	39438	46578	46581	46582	46605	46621	46629
39443 39489	39445	39458	39478 39511	$39480 \\ 39512$	39482 39525	46638	46676	46691	46698	46716	46719
39533	39494 39549	39501 39564	39571	39592	39605	46733	46751	46756	46762	46777	46779
39611	39613	39659	39662	39679	39687	46839	46853	46863	46868	46871	46873
39707	39713	39749	39767	39809	39810	46874	46924	46925	46926	46929	46944
39814	39824	39847	39856	39857	39902	46959 $47029$	46984 47033	46986 47035	46989 47061	$\frac{47006}{47072}$	47016 47081
<b>3</b> 990 <del>6</del>	39915	39960	39973	40020	40023	47083	47103	47108	47130	47166	47188
40043	40057	40061	40063	40093	40132	47189	47239	47242	47250	47256	47318
40136	40137	40139	40153	40163	40185	47359	47361	47369	47370	47379	47415
40197 40268	$\frac{40208}{40284}$	$40225 \\ 40289$	$\frac{40235}{40298}$	40264 40302	40267 40305	47422	47434	47446	47450	47451	47452
40308	40313	40314	40317	40343	40350	47479	47487	47500	47508	47517	47522
40394	40398	40413	40420	40439	40450	47523	47526	47530	47554	47580	47609
40461	40487	40533	40581	40583	40620	47612	47629 47661	47632 47666	$47638 \\ 47719$	47645 47736	47647 47740
40629	40656	40661	40692	40706	40730	47650 47779	47785	47837	47888	47890	47900
40746	40761	40773	40809	40810	40817	47907	47909	47925	47929	47945	47967
40818	40871	40898	40904	40938	40944	47985	48002	48018	48040	48054	48074
40955	40960	40963	40968	40974	40986	48075	48138	48166	48172	48173	48183
41001 41093	41032	41059	41065	41074 41164	41082 41175	48191	48193	48194	48201	48238	<b>4</b> 8251
41184	41114 41203	41138 41221	41142 41252	41253	41254	48256	48267	48301	48314	48350	48358
41260	41277	41294	41300	41353	41371	48394	48404	48452 48569	48464 48575	48510 48584	48525
41392	41400	41442	41445	41492	41522	48540	48560 48603	48609	48626	48642	48590 48644
41527	41538	41558	41586	41588	41609	48597 48645	48670	48684	48691	48695	48748
41611	41621	41636	41639	41650	41662	48751	48752	48759	48764	48779	48799
41693	41702	41736	41745	41762	41765	48805	48806	48810	48819	48843	48845
41789 41874	41790	41797	41801 41913	41808 41951	41861 41963	48848	48861	48869	48878	48879	48891
41987	41876 42004	41899 42008	42042	42044	42049	48892	48893	48896	48903	48954	48975
42050	42055	42059	42065	42066	42079	49023	49028	49029	49034	49043	49049
42095	42126	42134	42154	42159	42160	49051	49074	49089	49093	49094	49097
42172	42181	42188	42191	42202	42235	49105	49106 49311	49147 49324	49170 49340	49183 49359	49293 49362
42251	42280	42285	42327	42338	42349	49301 49373	49378	49391	49398	49416	49419
42358	42385	42393	42406	42429	42430	49435	49443	49457	49458	49481	49484
42435 42500	42440	42446	42449 42565	42453 42587	42461 42588	49524	49545	49553	49573	49576	49588
42500 42593	42502 42596	42561 42607	42565 42629	42387 42792	42388 42799	49600	49601	49645	49652	49653	49655
42811	42596 42822	42839	42840	42752	42755	49656	49678	49680	49690	49691	49699
42859	42822 42860	42917	42955	42959	42960	49715	49730	49754	49759	49761	49767
42997	42999	43005	43006	43009	43013	49792	49797	49799	49802	49811	49817
43022	43039	43079	43107	43124	43126	49818	49824	49832	49842	49897	49926
43143	43165	43192	43224	43252	43274	49939	49961	49962	49966	49968	49969
43294	43318	43323	43355	43356	43384	49970	49978	49982	49998	50003	50021
43395	43400	43426	43455	43475	43476	50026	50038	50062 50173	50076 50190	5010 <b>4</b> 5019 <b>3</b>	50127 50220
43510	43513	43531	43536	43565	43571	50141	50163	90719	00190	00193	002ZQ

			<b>20000</b>	<b>=</b> 0000	F0010	E7550	57574	57580	57586	E7704	
50221	50239	50255	50290	50300	50318 50472	57550 57627	57645	57651	57652	57594 57668	57612
50400	50404 50474	50440 50475	50452 50478	50454 50479	50496	57703	57747	57778	57787	57795	57669 57808
50473 50502	50520	50533	50536	50538	50540	57809	57812	57825	57843	57854	57855
50571	50577	50587	50598	50606	50622	57907	57920	57921	57932	57967	57973
50636	50642	50667	50677	50696	50699	58018	58023	58027	58083	58086	58096
50703	50751	50778	50785	50792	50814	58099	58106	58118	58129	58130	58144
50834	50843	50869	50872	50894	50928	58159	58170	58198	58215	58219	58248
50932	50933	50950	50951	50972	50988	58274	58286	58288	58302	58304	58312
51018	51019	51025	51029	51036	51074	58337	58339	58343	58353	58405	58422
51093	51166	51193	51214	51223	51247	58440	58450	58459 58527	58482 58574	58487	58488
51259	51262	51263	51268	51293	51323	58502 58620	58511 58623	58636	58646	58605 58656	58615
51343	51344	51357	51365	51374	51375	58687	58689	58706	58707	58712	58677
51408	51431	51433	51452 51576	51524 51617	51537 51619	58732	58764	58790	58809	58816	58730 58819
51542 51620	51547 51644	51549 51669	51675	51683	51712	58857	58868	58888	58906	58907	58958
51738	51740	51760	51765	51781	51793	58959	58960	58961	58994	59002	59017
51797	51805	51841	51869	51909	51911	59029	59082	59103	59116	59125	59130
51927	51931	51934	51945	51947	51948	59134	59157	59160	59171	59201	59209
51952	51956	51961	52003	52038	52055	59264	59274	59285	59287	59306	59312
52060	52097	52104	52132	52140	52174	59333	59369	59379	59381	59414	59417
52176	52292	52298	52310	52313	52314	59424	59442	59488	59498	59499	59514
52321	52348	52354	52364	52385	52430	59535	59542	59553	59601	59620	59631
52431	52442	52475	52482	52508	52516	59632	59633	59641	59650	59653	59654
52523	52533	52534	52669	52673	52679	59701 59791	59707 59805	59713 59809	59752 59822	59772 59845	59777
52684	52693	52716	52725 52798	52729 52818	52740 52821	59852	59853	59859	59870	59891	59850 59908
52743 $52822$	52773 52828	52788 528 <b>3</b> 0	52831	52847	52859	59909	59916	59934	59939	59945	59993
52920	52941	52945	52948	52952	52974	59994	60008	60031	60033	60058	60066
52995	53002	53016	53043	53060	53062	60067	60069	60080	60081	60117	60155
53063	53072	53073	53078	53082	53089	60176	60180	60205	60219	60221	60222
53132	53142	53171	53173	53176	53182	60237	60249	60267	60270	60271	60326
53189	53190	53195	53198	53219	53302	60365	60412	60414	60422	60439	60440
53351	53361	53364	53391	53404	53406	60444	60446	60481	60483	60507	60549
53428	53436	53438	53443	53452	53456	60558	60563	60570	60577	60581	60608
53460	53471	53476	53500	53502	53505	60622	60644	60645 60706	60647 60709	60649 60769	60671
53520	53539 53662	53544 53669	53550 53670	53631 53702	53643 53724	60674 60783	60705 60795	60814	60826	60832	60777 60835
53649 53739	53742	53770	53775	53777	53782	60836	60839	60848	60866	60872	60873
53803	53836	53877	53891	53897	53912	60885	60898	60907	60934	60935	60947
53933	53935	53951	53954	53955	53989	60948	60960	60985	60993	60997	61008
54006	54029	54117	54122	54143	54172	61015	61022	61029	61030	61031	61034
54187	54188	54189	54203	54212	54214	61056	61068	61071	61084	61096	61104
54223	54225	54236	54238	54242	54243	61118	61148	61166	61169	61178	61199
54250	54253	54254	54329	54344	54388	61203	61215	61258	61281	61307	61308
54430	54439	54446	54447	54453	54494	61309	61345	61385	61414	61415	61451 61524
54507 54570	54516 54575	54518 54609	54525 54613	54529 54615	54539 54620	61453 61528	61455 61543	61486 61556	61517 61570	61521 61585	61602
54630	54640	54663	54707	54727	54779	61611	61634	61635	61650	61664	61666
54791	54792	54802	54805	54820	54841	61669	61680	61682	61685	61707	61726
54865	54867	54868	54869	54872	54873	61736	61744	61745	61757	61773	61778
54900	54910	54922	54986	54988	54995	61779	61781	61816	61835	61842	61844
54998	55001	55004	55025	55033	55058	61857	61865	61871	61872	61900	61940
55083	55119	55123	55127	55154	55163	61954	61961	61962	61968	61977	61981
55241	55278	55301	55309	55312	55315	62009	62014	62022	62036	62053	62075
55329	55338	55362	55366	55385	55388	62076	62101	62113	62119	62122	621 <del>44</del> 62278
55389 55483	55390 55507	55391 55513	55430 55543	55454 55568	55473 55575	62158 62283	$62211 \\ 62298$	62241	62268 62326	$62274 \\ 62353$	62385
55596	55682	55692	55704	55717	55722	62391	62416	$62302 \\ 62425$	62447	62456	62471
55728	55730	55732	55734	55736	55743	62483	62496	62519	62555	62561	62564
55753	55774	55782	55791	55798	55841	62583	62593	62595	62596	62624	62669
55854	55876	55884	55886	55890	55915	62675	62688	62713	62715	62724	62725
55919	55946	<b>5</b> 59 <b>47</b>	55948	55951	56003	62744	62752	62775	62783	62799	62804
56004	56016	56021	56023	<b>5</b> 603 <b>3</b>	<b>56037</b>	62836	62842	62884	62935	62943	62944
56043	56045	56052	56065	56073	56098	62947	62961	62983	63001	63005	63033
56115	56125	56126	56140	56151	56164	63034	63036	63043	63071	63082	63100 63179
56180	56201	56206	56213	56217	56226	63108	63112	63128	63141	63177	63236
56228	56240	56252	56260	56269	56276	63188	63198	63207	63208	63209	63355
56279 56371	56309 56372	56325 56373	56329 56374	56349 56396	56353 56409	63245	63247	63278	63310	$63320 \\ 63407$	63420
56410	56422	5643 <b>4</b>	56450	56497	56513	63357	63371	63393	63401 63479	63480	63482
56545	56558	56575	56580	56581	56588	63436 63493	63462 63529	63474 $63532$	63549	63561	63562
56590	56622	56646	56663	56664	56674	63624	63647	63697	63732	63749	63760
56686	56700	56701	56705	56714	56736	63784	63792	63847	63855	63871	63886
56753	56757	56758	56768	56781	56792	63892	63902	63903	63910	63917	63927
56806	56825	56912	56923	56924	56931	63930	63956	63971	63977	63994	64002
56951	56952	56953	56954	56962	57020	64019	64037	64086	64180	64189	64195
57048	57066	57136	57137	57143	57190	64223	64265	64309	64317	64355	64398
57193	57244	57254	57258	57263	57325	64399	64422	64465	64466	64483	64486 64547
57341 57418	57360 57495	57373 57420	57384 57421	57385	57393	64507	64524	64534	64538	64544	64613
57416 57450	57425 57456	57430 57472	57431 57512	57434 57529	57 <del>44</del> 7 57537	64550	64566	64577	64602	64603 64684	64724
01300	01200	01414	01014	01028	01991	64646	64653	64660	64661	0±00±	

	6.4200	~.===									
64736	64739	64757	64791	64805	64812	71467	71513	71528	71545	71556	71577
64831	64835	64870	64883	64924	64933	71619	71621	71640	71641	71645	71652
64955	64970	64971	64980	65012	65020	71654	71663	71672	71697	71711	71718
65045	65052	65064	65066	65085	65086	71720	71722	71734	71735	71747	71752
65132	65149	65181	65195	65200	65203	71758	71776	71788	71791	71841	71858
65213	65272	65275	65313	65314	65329	71891	71904	71911	71924	71940	71961
65355	65358	65384	65390	65406	65428	71976	71977	71992	71993	72043	72059
65461	65464	65484	65496	65507	65522	72112	72132	72134	72137	72148	72149
65532	65533	65572	65583	65605	65638	72156	72164	72167	72178	72185	72223
65642	65651	65692	65704	65706	65715	72233	72252	72290	72304	72340	
65733	65748	65753	65777	65785	65793	72359	72388	72389	72417		72344
65832	65857	65906	65926	65949	65962	72434	72459	72460	72417	72418	72419
65990	65999	_	_			72522	72527	72529	72530	72520	72521
						72561	72563	72564	72568	72537	72551
	ъ.	4 700 ODD	T TO 4 7703			72584	72589	72591	72599	72575	72580
	וע,	TOO OPP	LIGAZION	1		72646	72679	72680	72694	72619	72638
66035	66049	66064	66074	66095	00101	72729	72738	72758	72808	72705 72865	72722
66112	66158	66161	66168	66170	66101	72911	72912	72935	72936		72877
66184	66209	66212	66221	66239	66177	72959	72974	72931	72997	72941	72946
66243	66244	66278	66279		66242	73032				73017	73022
66318	66339	66349	66382	66280	66281	73083	73036	73046	73063	73068	73078
66455	66463	66467		66404	66434		73087	73104	73108	73113	73130
66517	66521	66546	66477	66486	66499	73148	73179	73184	73194	73213	73222
	66604		66547	66561	66562	73256	73301	73304	73311	73318	73321
66567	66640	66605	66606	66614	66618	73322	73330	73342	73347	73354	73361
66628		66660	66676	66765	66772	73397	73440	73446	73455	73476	73490
66794	66811	66817	66820	66824	66829	73492	73508	73518	73524	73531	73532
66833	66834	66841	66847	66916	66920	73541	73548	73552	73570	73571	73585
66936	66948	66962	66971	66992	67000	73592	73600	73610	73611	73628	73637
67026	67035	67036	67040	67043	67051	73643	73664	73690	73747	73772	73777
67055	67064	67067	67074	67084	67099	73778	73779	73813	73819	73821	73839
67101	67104	67124	67129	67145	67154	73842	73845	73846	73849	73903	73909
67219	67270	67275	67296	67299	67319	73910	73918	73920	73921	73946	73978
67332	67341	67345	67346	67360	67373	73984	74007	74008	74010	74016	74032
67375	67380	6739 <b>3</b>	67399	67400	67405	74037	74048	74068	74092	74104	74114
67423	67439	67451	67456	67460	67501	74131	74180	74206	74208	74269	74277
67515	67522	67528	67540	67578	67611	74303	74315	74322	74329	74337	74338
67644	67657	67661	67667	67685	67732	74347	74351	74357	. 74364	74388	74408
67738	67739	67798	67827	67828	67844	74434	74435	74436	74437	74443	74444
67860	67861	67864	67869	67878	67899	74453	74460	74470	74478	74494	74499
67925	67969	67975	67995	68017	68019	74510	74511	74527	74547	<b>74548</b>	74549
68029	68048	68072	68082	<b>68083</b>	68086	74556	<b>74</b> 590	74596	74611	74614	74617
68138	68139	68174	68195	68210	68211	74632	74645	74653	74656	74695	74718
68247	68322	68383	68393	68399	68412	74722	74723	74742	74747	74748	74761
68442	68454	68456	68465	68475	68499	74782	74808	74810	74832	74835	74872
68588	68599	68607	68611	68621	68637	74895	74903	74905	74906	74907	74911
68645	68672	68685	68731	68734	68753	74930	74938	74944	75009	75017	75043
68765	68790	68826	68837	68839	68846	75046	75062	75063	75069	75092	75093
68862	68893	68902	68909	68917	68923	75105	75133	. 75183	75205	75206	75208
68926	68948	68956	68967	68974	68979	75210	75251	75270	75282	75314	75315
68986	68987	68998	69006	69021	69033	75342	75368	75387	75417	<b>7544</b> 5	75458
69066	69083	69089	69093	69094	69095	75483	75504	75509	75521	75524	75547
69096	69098	69111	69112	69124	69183	75579	75580	75583	75595	75673	75680
69223	69227	69229	69254	69265	69283	75707	75716	75759	75808	75822	75843
69293	69294	69295	69325	69333	69346	7585 <del>4</del>	75881	75885	75893	75918	75919
69363	69376	69401	69415	69420	69437	75973	76017	76042	76065	76066	76074
69 <b>444</b>	69469	6947 <del>4</del>	69487	69496	69505	76081	76085	76094	76098	76107	76110
69511	69533	69556	69566	69571	69583	76115	76128	76132	76148	76191	76196
69604	69642	69654	69655	69657	69659	76198	76210	76218	76226	76264	76265
69680	69687	69701	69724	69732	69738	76276	76291	76306	76314	76324	76343
69756	69781	69786	69796	69799	69814	76363	76365	76381	76398	76418	76431
69817	69833	69864	69871	69873	69881	76457	76487	76509	76525	76533	76573
69902	69909	69934	69941	69995	70003	76596	76597	76600	76609	76666	76685
70010	70013	70016	70037	70043	70052	<b>76693</b>	76754	76783	76798	76819	76837
70080	70084	70090	70094	70134	70140	76840	76863	76864	76885	76922	76959
70142	70155	70162	70163	70164	70166	76960	76967	76969	76975	76991	77085
70167	70180	70191	70197	70216	70237	77131	77138	77139	77145	77160	77166
70238	70239	70246	70290	70303	70305	77178	77184	77191	77202	77214	77218
70312	70329	70332	70334	70342	70370	77220	77236	77240	77260	77264	77305
70398	70399	70407	70421	70423	70449	77323	77327	77334	77338	77347	77351
70470	70471	70480	70481	70485	70491	77354	77370	77381	77403	77404	77413
70496	70548	70551	70574	70598	70600	77451	77456	77504	77536	77543	77559
70619	70638	70647	70656	70658	70678	77616	77617	77629	77652	77666	77668
70685	70691	70702	70737	70769	70772	77690	77707	77708	77728	77735	77743
70796	70797	70809	70810	70818	70822	77762	77774	77806	77820	77821	77823
70842	70843	70846	70869	70878	70883	77826	77848	77896	77903	77904	77915
70907	70913	70914	70939	70973	70976	77916	77917	77922	77927	77960	77964
70982	70913	70914	70998	71002	71024	77986	77987	77992	77993	77995	78000
71044	71081	70997 71094	71099	71112	71114	78009	78017	78022	78023	78031	78045
71144	71151	71163	71177	71189	71195	78046	78052	78086	78090	78091	78108
71200	71151	71103	71245	71257	71354	78111	78181	78182	78183	78184	78185
71364	71226	71231	71377	71378	71381	78186	78187	78188	78189	78191	78192
71385	71371	71430	71440	71457	71461	78207	78229	78245	78257	78258	78270
300	11000	11400					•				

						1					
78273	78284	78285	78319	78347	78357	84852	84856	84872	84882	84911	04040
78389	78404	78405	78420	78450	78455	84952	84963	84981	85016	85017	84946
								85049			85026
78477	78483	78524	78532	78540	78568	85039	85048		85063	85065	85084
78571	78609	78622	78630	78641	<b>7</b> 8671	85087	85090	85104	85105	85106	85133
78681	78698	78718	<b>78728</b>	78742	<b>78743</b>	85160	85166	85194	85217	85250	85307
78763	<b>7</b> 8786	78793	78799	78802	78803	85317	85318	85322	85323	85328	85353
78804	78805	78806	78807	.78812	78816	85386	85409	85410	85414	85475	85484
78846	78875	78899	78906	78917	78928	85490	85499	85501	85514	85543	85559
78937	78949	78954	78955	78956	78972	85566	85577	85592	85595		
	79013			79052	79082					85696	85698
79001		79014	79044			85727	85746	85747	85758	85761	85765
79119	79123	79124	79134	79166	79175	85772	85794	85800	85813	85866	85875
79184	79185	79204	79210	79227	79228	85877	85883	85884	85913	85920	85931
79261	79270	79289	79290	79292	79296	85982	85983	85998	86004	86015	86050
79298	79301	79320	79342	79343	79344	86051	86077	86091	86106	86146	86151
79352	79353	79354	79355	79382	79395	86160	86171	86241	86242		
79400	79424	79443	79448	79483	79499					86251	86271
						86319	86333	86345	86391	86398	86446
79506	79521	79525	79558	79564	79570	86447	86452	86462	86485	86497	86513
79585	79601	79608	79612	79651	79652	86524	86525	86526	86527	86528	86529
79657	79660	79738	79797	79831	79832	86541	86548	86559	86565	86571	86572
79853	79881	79889	79904	79935	799 <del>44</del>	86585	86604	86613	86624	86639	86663
79952	80007	80017	80019	80022	80028	86670	86682	86684	86685		
80047	80058	80067	80088	80103	80127					86691	86697
						86718	86720	86724	86735	86754	86759
80193	80199	80201	80225	80233	80238	86766	86768	86771	86842	86855	86884
80245	80254	80255	80256	80257	80284	86887	86893	86905	86906	86920	86928
80297	80299	80303	80341	80342	80361	86937	86938	86941	86959	86960	86998
80362	80383	80395	80397	80403	80431	87007	87048	87062	87082	87087	87092
80433	80438	80458	80461	80484	80493	87108	87112	87130	87154	87160	87187
80533	80538	80548	80550	80552	80576	87214	87217	87235	87245	87257	87282
80577	80588	80591	80596	80597	80611						
						87295	87302	87313	87331	87355	87389
80615	80619	80628	80638	80640	80665	87410	87479	87508	87525	87535	87537
80682	80724	80734	80735	80738	80742	87611	87628	87636	87665	87672	87673
80751	80760	80762	80763	80784	80787	87687	87690	87699	87709	87715	87730
80829	80842	80850	80883	80894	80900	87741	87748	87755	87793	87796	87804
80904	80931	80935	80996	81018	81025	87817	87818	87822	87823	87843	87849
81043	81065	81072	81074	81096	81111	87872	87881	87894	87897		87942
81131	81154	81157	81183	81206	81242	87990		88068		87904	
81258	81282	81296	81318	81329	81336		88056		88072	88073	88075
81355	81359	81361	81371	81442	81454	88086	88094	88104	88106	88114	88115
						88143	88150	88152	88168	88183	88194
81489	81507	81513	81517	81525	81534	88198	88214	88251	88270	88288	88318
81544	81563	81605	81607	81610	81618	88339	88352	88361	88368	88374	88394
81648	81651	81677	81691	81697	81701	88396	88400	88406	88431	88435	88437
81709	817 <del>44</del>	81767	81799	81838	81862	88447	88451	88452	88456	88461	88466
81863	81866	81868	81872	81880	81885	88483	88509	88520	88529	88534	88541
81918	81941	81967	81995	82021	82037	88574	88632	88654	88675	88677	88696
82038	82076	82088	82099	82103	82127						88804
82157	82172	82176	82177	82182	82210	88699	88711	88720	88755	88773	
82211	82271	82304	82326			88813	88823	88830	88846	88870	88887
82367				82341	82345	88889	88902	88907	88932	88933	88956
	82380	82384	82390	82454	82456	88958	88966	88969	89001	89003	89023
82480	82483	82501	82508	82510	82525	89044	89091	89112	89149	89157	89192
82539	82548	82567	82595	82613	82650	89214	89230	89244	89249	89283	89288
82700	82764	82804	82811	82812	82817	89292	89293	89303	89306	89366	89382
82818	82826	82881	82912	82923	82924	89390					89471
82933	82937	82944	82946	82956	82999		89431	89434	89443	89451	
83016	83037	83046	83076	83097	83111	89481	89487	89498	89500	89511	89549
83122	83144	83152	83159	83177		89554	89572	89599	89647	89673	89791
83179	83180				83178	89816	89833	89859	89884	89892	89900
83222		83197	83198	83202	83213	89901	89915	89922	89942	89950	89957
	83249	83262	83263	83265	83266	89965	89972	89990	89994	90014	90085
83271	83275	83281	83284	83323	83325	90138	90172	90263	90351	90353	90362
83353	83391	83394	83415	83416	83423	90397	90442	90443	90453	90455	90465
83429	83434	83437	83438	83439	83440	90506	90550	90552	90553	90589	90596
83441	83442	83443	83447	83486	83492						90633
83506	83510	83512	83540	83541	83542	90616	90618	90620	90621	90626	90703
83586	83612	83614	83619			90637	90640	90657	90673	90701	
83707	83725	83742		83623	83666	90706	90732	90744	90755	90784	90793
			83756	83762	83769	90840	90849	90853	90857	90859	90866
83846	83851	83853	83880	83881	83885	90873	90879	90889	90948	90953	90966
83886	83889	83890	83895	83901	83937	90981	90991	91014	91055	91076	91077
83940	83951	83954	83955	83963	83966	91081	91082	91086	91098	91101	91103
83983	83997	83998	84006	84007	84008	91104	91135	91137	91217	91221	91231
84009	84015	84024	84062	84064	84071	91232				91317	91359
84085	84155	84164	84180	84192	84193		91233	91249	91312		91433
84206	84215	84222	84223			91375	91392	91393	91407	91429	
84248	84255	84222 84269		84235	84238	91459	91468	91481	91515	91533	91539
84333			84278	84298	84328	91550	91579	91595	91618	91640	91661
	84340	84343	84360	84362	84365	91678	91679	91690	91699	91733	91740
84375	84378	84379	84385	84394	84412	91747	91748	91751	91761	91773	91784
84418	84422	84429	84441	84486	84488	91795	91800	91808	91822	91846	91851
84500	84514	84565	84573	84582	84589	91881	91882	91895	91896	91900	91902
84601	84659	84684	84694	84697	84699	91906	91907	91909	91910	91911	91915
84725	84729	84754	84818	84823	84825	91920	91928	91909	91910	91951	91952
			_		- 1010	JA020	01040	01094	01040	01001	

91965	92018	92019	92024	92025	92026
92027	92028	92029	92030	92033	92060
92108	92110	92111	92113	92114	92121
92123	92124	92133	92137	92139	92163
92165	92233	92238	92239	92269	92278
92318	92340	92348	92370	92375	92384
92385	92400	92401	92433	92459	92465
92466	92496	92500	92520	92538	92546
92548	92552	92563	92566	92571	92618
92660	92686	92687	92698	92712	92714
92716	92720	92749	92755	92758	92778
92805	92819	92844	92845	92870	92871
92878	92880	92917	92932	92936	92938
92952	92958	92998	93024	93038	93045
93075	93102	93107	93157	93162	93193
93206	93209	93221	93252	93276	93279
93294	93331	93367	93386	93387	93398
93401	93441	93450	93474	93483	93525
93534	93600	93623	93637	93650	93651
93654	93682	93686	93694	93741	93742
93771	93775	93781	93789	93808	93850
93853	93860	93861	93869	93919	93928
93936	93947	93948	93949	93975	93981
93982	93983	93992	94035	94097	94098
94114	94140	94149	94163	94180	94181
94197	94205	94224	94226	94266	94359
94385	94393	94402	94422	94503	94522
94532	94571	94601	94638	94641	94653
94677	94678	94684	94699	94707	94715
94741	94763	94797	94801	94812	94813
94815	94832	94835	94843	94855	94871
94911	94919	94936	94954	94965	94966
94977	94980	94983	94995	95036	95043
95054	95058	95099	95129	95137	95186
95198	95222	95235	95287	95304	95306
95307	95335	95368	95371	95381	95422
95454	95461	95504	95522	95524	95557
95562	95593	95628	95630	95635	95640
95650	95659	95662	95670	95706	95708
95726	95730	95738	95756	95785	95796
95812	95864	95867	95873	95875	95890
95909	95923	95966	_	_	

### DA 500 OBBLIGAZIONI

96025	96045	96047	96049	96060	96075
96080	96088	96105	96110	96123	96133
96134	96138	96153	96166	96178	96181
96207	96224	96268	96324	96346	96349
96365	96392	96469	96475	96479	96484
96502	96511	96535	96548	96559	96565
96568	96681	96690	96709	96720	96721
96735	96745	96749	96751	96791	96803
96813	96853	96863	96865	96879	96886
96896	96905	96913	96927	96931	96936
96951	96982	96991	97038	97095	97119
97132	97133	97141	97143	97148	97151
97163	97166	97169	97178	97227	97229
97235	97250	97252	97259	97273	97275
97310	97322	97325	97332	97336	97337
97347	97358	97379	97383	97386	97389
97392	97393	97402	97411	97449	97459
97475	97498	97514	97516	97522	97552
97556	97568	97573	97594	97595	97634
97640	97641	97652	97673	97677	97685
97710	97714	97748	97754		_

Roma, 16 ottobre 1969.

Il Presidente: prof. dott. Camillo Mezzacapo

(Avviso S-9940).

### METALMECCANICA SOCIETA PER AZIONI

Sede in Busto Arsizio - Capitale sociale L. 200.000.000

### Estrazione di obbligazioni

Si comunica, che con verbale di estrazione di obbligazioni 1º ottobre 1969, n. 446367/10551 di repertorio a rogito del dottor Giuseppe Rapelli, notaio in Busto Arsizio, vennero estratte le seguenti obbligazioni della suddetta società:

N.	10	TITOLI	DA 500	OBBLIGAZI	ONI CADAU	JNA
101 137		39 12	182 7	186 168	103	75
		N. 5 T	TOLI DA	A 100 OBBL	IGAZIONI	
293	}	286	299	228	227	_

Il pagamento dei detti titoli per nominali L. 10.000.000 sarà effettuato presso la sede sociale.

dott. Giuseppe Rapelli

(Avviso M-7934).

### CARTIERA FEDRIGONI & C. SOCIETÀ PER AZIONI

Verona

---- Capitale sociale L. 1.500.000.000 interamente versato

#### Estrazione di obbligazioni

Elenco dei titoli obbligazionari estratti in data 15 ottobre 1969 e che sono rimborsabili e resi infruttiferi dal 1º gennaio 1970 (terza estrazione del prestito obbligazionario 1961 serie G 6% L. 350.000.000).

In conformità al regolamento del prestito stesso.

		SER	TE G		
	Ti	toli da 100	obbligazion	i	
1687 1721	1669 1670	1688 1700	1651 1725	1695 —	1641 —
	Ti	toli da 500	obbligazion	i	
1783 1767 1887 1851	1932 1852 1933 1768	1808 1873 1786	1778 1818 1899	1779 1886 1885	1780 1900 1817
2,002		oli da 1000	obbligazion	i	
1954 2140 2028 1949	2056 2169 1942 2059	2121 2011 1993 1988	2153 1996 2008 2004	1987 2077 2090 2000	2030 2109 2104 2057

Verona, 16 ottobre 1969

Cartiera Fedrigoni & C. S.p.A.

Il presidente e consigliere delegato:
dott. Gianfranco Fedrigoni

(Avviso S-9938).

### IMMOBILIARE FOSSATELLO SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Genova – Via Garibaldi n. 12 Capitale sociale L. 20.000.000 interamente versato

# Rimborso obbligazioni Prestito obbligazionario 4 % di lire 20.000.000 Nona estrazione effettuata il 31 gennaio 1969

	CERTIFICATI	DA	. 1	OBBLI	GAZIONE	
1	12	20		30	57	61
80	_	_		_	_	_
	CERTIFICATI	DA	10	OBBLIG	AZIONI	
81	88	99		103	106	124
	CERTIFICATI	DA	100	OBBL	IGAZIONI	
158	160	164			_	_
	CERTIFICATI	DA	500	OBBLI	GAZIONI	
181	184	_		<u> </u>	_	_
Geno	va, 17 ottobre 19	69				

Il presidente del consiglio di amministrazione: marchese Costantino Gropallo

(Avviso S-9949).

### IBM ITALIA SOCIETÀ PER AZIONI

Sede sociale in Milano
Capitale sociale L. 12.600.000.000 interamente versato

### Prestito obbligazionario 5,50 % 1960/80 Quarta estrazione per il rimborso dal 1º dicembre 1969

Si rende noto che a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito viene effettuato l'ammortamento, per l'anno 1969, di n. 262.250 obbligazioni estratte a sorte il 10 ottobre 1969 con le modalità prescritte dalla legge.

I numeri dei titoli sorteggiati sono i seguenti.

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI dal n. 4.628 al n. 5.152

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI dal n. 18.536 al n. 19.060

TITOLI DA 500 OBBLIGAZIONI dal n. 21.192 al n. 21.348

TITOLI DA 1.000 OBBLIGAZIONI dal n. 23.625 al n. 23.729

Si avverte che:

a) – i titoli sorteggiati sono rimborsabili, al valore nominale di L. 1.000 (mille) per obbligazione, a decorrere dal 1º dicembre 1969, presso le seguenti Banche incaricate: Banca Commerciale notaro in Palermo Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma, Banco di Napoli, Banca stretto di Palermo.

Nazionale del Lavoro, Banco di Sicilia, Banca Popolare di Novara, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banco Ambrosiano, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Monte dei Pasohi di Siena, Banca d'America e d' Italia, Istituto Bancario San Paolo di Torino;

b) - i titoli da rimborsare dovranno essere muniti di tutte le cedole con scadenza posteriore al lo dicembre 1969 (cedola n. 19 e seguenti); l'importo delle eventuali cedole mancanti verrà dedotto dalla somma da rimborsare.

### Titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati per il rimborso alla data del 10 ottobre 1969

2ª ESTRAZIONE DEL 6 OTTOBRE 1967

	Z" ESIRAZ	HONE DE	r e ollo	BRE 1967	
	T	itoli da 50	obbligazion	i	
4491	4492	4500	_	_	_
	Ti	itoli da 100	obbligazion	i	
13118	13119	13120	_	_	_
,	3ª ESTRAZ	IONE DEI	. 10 OTTO	BRE 1968	
			obbligazion <b>i</b>		
			•		
6616	6621	6684	6685	6686	6687
6709	6710	6711	6712	6713	6714
6715	6716	6733	6734	6735	6736
6737	6738	6739	6740	6741	6742
6806	6807	6810	6811	6812	6813
6814	6815	6842	6876	6938	6939
6942	6965	6981	6982	6983	6984
7009 7031	7010	7018	7019	7029	7030
7031	7032	7033	7034	_	_
•	T	itoli da 100	obbligazion	i	
13983	13984	13992	13993	13994	13995
13996	13997	13999	14000	14006	14007
14008	14009	14010	14067	14068	14108
14109	14110	14111	14154	14155	14156
14175	14176	14177	14178	14179	14221
14222	14223	14224	14225	14244	14245
14274	14275	14276	14277	14281	14282
14283	14284	14285	14406	14407	14463
14464	14465	_	_	_	_
	Ti	toli da 500	obbligazion	i	
			•		
20099	20137	20138	20162		_
	T	itoli da 1.0	00 obbligazi	ioni	
23550	_	_	_	_	
Milano	, 20 ottobre	1969			
	, 0 0000010	. 2000	TDI	M Italia S.	n A
			1B	M Trans O	h.u.

### E N E L ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA

(Avviso M-7944).

Compartimento di Palermo

Il presidente: Giulio Vuccino

### Estrazione obbligazioni emesse dalla Società Generale Elettrica della Sicilia

Obbligazioni 6% 1949/1974 sorteggiate il 14 ottobre 1969 con atto n. 24279 di repertorio rogato dal dottor Girolamo Restivo notaro in Palermo inscritto nel ruolo del collegio notarile del distretto di Palermo.

	DICIA	NNOVESI	MA ESTRA	ZIONE		7841	7845	7051	700F	<b>2001</b>	
	(112.340	obbligazioni	da L. 1.00	0 ciascuna)		7985	7999	7851 8007	7905 . 8033	7921 8038	7954 8053
		Titoli u				8083 8203	8123	8125	8157	8168	8190
		I mon u	muari			8287	8220 8317	8225 8319	8269 8330	8271 8331	8279
6	56	57	61	68	69	8368	8373	8381	8383	8387	8339 8440
158 228	179 256	204	205	214	226	8452	8455	8469	8470	8492	8495
337	387	281 405	$\frac{283}{406}$	289 426	292	8499	8512	8516	8548	8585	8606
432	449	465	482	420 487	428 488	8624 8708	8638 8728	8642 8759	8659	8663	8671
521	532	533	545	565	568	8877	8885	8898	876 <del>4</del> 8932	8810 8940	8820
57 <b>4</b> 641	598	609	613	615	625	8963	8967	8990	9022	9025	8945 9026
735	681 761	69 <b>4</b> 771	708 785	721 786	729	9029	9065	9100	9105	9172	9177
826	851	874	897	908	$\begin{array}{c} 792 \\ 912 \end{array}$	9180 9317	9189 9318	9203	9218	9221	9235
913	939	946	954	965	967	9511	9514	9319 9550	9426 9604	9427 9606	9433
1018 1079	1026	1038	1041	1042	1074	9626	9633	9635	9659	9662	962 <b>4</b> 9671
1190	1111 1199	1113 1215	1139 1217	1164 <sub>.</sub> 1235	1167	9682	9685	9723	9761	9791	9800
1335	1343	1345	1348	1349	$1305 \\ 1375$	9810 9902	9811	9822	9859	9869	9877
1387	1416	1434	1467	1512	1528	9964	9903 10010	9907 $10024$	9920	9926	9951
1557	1563	1610	1636	1648	1660	10174	10209	10228	$10050 \\ 10232$	10073 10260	10099 1029 <b>3</b>
1703 1768	1716 1787	$\frac{1730}{1803}$	1734	1744	1754	10305	10355	10363	10388	10390	10430
1875	1880	1922	1817 1933	1829 1956	1833 1963	10454	10457	10533	10574	10578	10601
2013	2015	2043	2076	2078	2104	10622 10761	10643	10672	10692	10717	10734
2122	2127	2200	2207	2209	2222	10761	$10771 \\ 10935$	10800 10942	$10847 \\ 11014$	10865	10919
2238 2444	2262 2445	2282	2286	2385	2418	11076	11085	11113	11138	$11028 \\ 11158$	$11042 \\ 11221$
2573	2583	2446 2585	$\frac{2468}{2591}$	2547 2620	2560	11267	11268	11272	11283	11286	11290
2634	2642	2654	2731	2759	2626 2765	11299	11318	11343	11346	11368	11376
2804	2816	2833	2834	2850	2905	11445 11535	11446 11580	11452 11597	11453	11457	11501
2908 3009	2957	2959	2968	2980	2987	11662	11668	11695	11610 11696	11623 11698	11657 1170 <b>4</b>
3190	3010 3200	3023 3225	3027 3276	3074	3175	11708	11727	11739	11747	11792	11816
3311	3341	3348	3377	3309 3389	3310 3390	11828	11829	11831	11851	11865	11871
3391	3396	3400	3416	3423	3437	11892 11940	11895 11951	11897 11955	11913	11917	11934
3443	3454	3466	3482	3507	3517	12081	12085	12089	$11980 \\ 12115$	$\begin{array}{c} 12017 \\ 12127 \end{array}$	$12053 \\ 12139$
3531 3606	3557 3612	3570	3580	3598	3602	12154	12168	12172	12206	12210	12242
3662	3667	$\frac{3622}{3705}$	3637 3707	3646 3728	3658	12244	12276	12299	12302	12318	12333
3736	3759	3768	3770	3771	3732 3817	12336 12395	12339	12344	12383	12386	12390
3820	3825	3837	3838	3901	3904	12353	$12397 \\ 12495$	12403 $12499$	12405 12562	12407	12411
3907 3983	3909	3955	3959	3967	3976	12596	12599	12605	12621	$12583 \\ 12624$	12586 12637
4131	$\frac{4023}{4143}$	$\frac{4059}{4203}$	4078 4219	4107	4110	12654	12681	12685	12691	12733	12736
4269	4281	4288	4299	4238 4305	4242 4336	12737	12771	12782	12796	12836	12861
4355	4377	4385	4386	4392	4431	12871 13019	12917 13060	$12956 \\ 13102$	12975	12977	13015
4483 4524	4488	4505	4506	4509	4518	13153	13154	13162	13107 13173	$13122 \\ 13176$	13134 13201
4597	4553 4604	4557 4624	4558	4569	4574	13212	13219	13243	13255	13264	13343
4687	4703	4711	4636 4742	4638 4783	4654 4789	13368	13378	13380	13389	13393	13406
4792	4808	4829	4840	4861	4882	13415 13468	13425 13508	13437	13441	13449	13461
$\frac{4922}{4972}$	4935	4936	4943	4970	4971	13571	13590	13540 13615	13545 13629	13550 13632	13556 13664
5087	5005 5098	5007	5023	5032	5071	13675	13697	13698	13700	13732	13733
5297	5318	5171 5328	5194 5389	5270 5402	5295	13741	13755	13793	13811	13852	13862
5428	5466	5500	5503	5533	5403 5545	$13872 \\ 14005$	13877	13886	13897	13957	14004
5557 5631	5563	5568	5591	5622	5623	14215	$14044 \\ 14241$	$14085 \\ 14250$	14097 $14264$	14138 14285 14362	$14190 \\ 14286$
5834	5651 5850	5674	5719	5768	5775	14324	14334	14346	14360	14362	14286
5945	59 <b>73</b>	5862 5987	5874 5998	5882	5932	14386	14395	14396	14400	14410	14422
	00.0	0001	0000		_	14449	14463	14477	14487	14502	14524
		Titoli				$\frac{14533}{14637}$	14538 14645	14552	14576	14598	14627
		Titoli qu	ınıupıı			14690	14693	$14649 \\ 14724$	$14650 \\ 14752$	$14654 \\ 14766$	14656
6014	6027	6033	6048	6049	6067	14817	14839	14856	14862	14872	14777 14883
6096 <b>6139</b>	6108	6113	6119	6133	6138	14902	14959	14983	15008	15009	15041
6250	6164 6258	6179 6263	6196	6235	6245	15077	15100	15102	15109	15113	15116
6345	6370	6416	$6295 \\ 6435$	6335 6460	$6343 \\ 6472$	15165	15217	15245	15268	15274	15275
6484	6545	6548	6563	6573	6587	15336 15 <b>4</b> 51	15344 15472	15356	15359	15396	15416
6602	6609	6635	6637	6656	6699	15595	15628	15482 15661	15507 15679	15567	15592
6704 6807	6741	6755	6764	6777	6792	15755	15776	15829	15830	15681 15845	15696 15858
6896	6821 6943	6832	6855	6864	6881	15883	15884	15889	15914	15924	15932
7003	7033	6944 7035	6959 7045	6961	6968	15943	15944	15981	15987	15988	15993
7066	7068	7035 7077	7045 7086	7046 7088	7064 7119	16009	16020	16035	16046	16056	16062
7151	7199	7208	7214	7269	7119 7282	16063	16065	16074	16075	16092	16136
7291	7308	7316	7347	7354	7361	16146 16209	16169 16210	16183 16226	16187 16244	16193	16207
7387 7541	7392	7426	7450	7471	7533	16324	16327	16399	16405	16301 16453	16307 16457
7606	7555 7660	7558	7571	7583	7586	16460	16479	16482	16508	16512	16522
	1000	7737	7759	7816	7839	16538	16545	16581	16587	16588	16590

							0.4550	0.4700	0.4000		
16616	16620	-16639	16642	16649	16661 16763	24564 24716	$24570 \\ 24730$	24592 24736	24622 24754	$24704 \\ 24772$	24712
16682 16781	1668 <del>4</del> 16786	16733	16746	16747	10103	24798	24800	24808	24812	24813	$24793 \\ 24841$
10101	10100	_				24882	24900	24906	24958	24970	24976
		m:4.1:	3 <u>.</u> 12			24989	25027	25057	25074	25077	25080
		Titoli	аесири			25098	25099	25135	<b>2</b> 5208	25209	25215
16837	16851	16889	16924	16939	16945	25218	25229	25241	25247	25262	25275
16969	16982	17018	17032	17049	17070	25288	25289	25298	25301	<b>25306</b>	25357
17081	17085	17101	17122	17139	17143	25429	25433	25520	25560	25584	25600
17225	17245	17255	17258	17261	17265	25604	25610	25627	25643	25645	25661
17288	17416	17421	17442	17453	17455	25662 25739	25679 25741	25690 25758	25698 25794	25707	25708
17467	17486	17490	17501	17507	17516	25759 25856	25868	25875	25880	25815 25881	25846
17527	17544	17564	17569 17746	17581	17609	25900	25912	25942	25946	25980	25894 26002
17628 17785	17654 17786	17691 17845	17865	17747 17919	17778 17978	26008	26036	26039	26048	26050	26082
17982	17993	18004	18011	18020	18032	26088	26110	26120	26133	26180	26229
18042	18069	18116	18136	18148	18170	26255	26258	26259	26275	26276	26282
18257	18262	18264	18311	18329	18339	26283	26312	26329	26358	26378	26390
18346	18348	18349	18375	18376	18395	26405	26424	26456	26500	<b>26501</b>	26564
18406	18430	18438	18451	18461	18469	26572	26592	26598	26668	26674	26679
18470	18545	18555	18557	18589	18605	26713 26817	26740 26820	$26789 \\ 26841$	26801 26850	26805	26815
18614	18617	18623	18636	18642	18643	26908	26913	26927	26936	26877	26881
18651	18653	18660	18675	18687	18707	26989	27002	27004	27030	26956 27045	26964
18745 18830	18767 18833	18774 $18834$	$18788 \\ 18849$	18795 18854	$18807 \\ 18864$	27113	27117	27124	27143	27185	27097 27256
18889	18920	18983	18986	19045	19047	27267	27269	27279	27318	27325	27401
19048	19054	19074	19089	19103	19110	27402	27447	27465	27482	27483	27508
19152	19155	19172	19192	19255	19259	27514	27527	27578	27579	27585	27605
19280	19283	19297	19306	19340	19342	27702	27704	27715	27718	27733	27737
19364	19369	19387	19451	19460	19496	27741	27744	27770	27785	27787	<b>27789</b>
19500	19541	19557	19564	19571	19591	27814	27825	27846	27874	27879	27880
19619 19752	19691 19770	19693 19776	19700	19715	19740	27945 28109	$27987 \\ 28111$	28040 28127	28050 28159	28080 28160	28086
19752	19823	19834	1978 <b>7</b> 19891	19791 19917	$\frac{19800}{19923}$	28170	28186	28196	28198	28213	$28165 \\ 28222$
19925	19966	19967	19997	20001	20023	28272	28335	28339	28340	28355	28357
20044	20058	20068	20071	20133	20142	28362	28375	28385	28415	28420	28427
20186	20196	20207	20208	20229	20252	28432	28445	28457	28469	28488	28497
20256	20275	20298	20319	20320	20348	28516	28547	28580	28603	28610	28615
20382	20383	20390	20406	20407	20438	28655	28682	28683	28685	28712	28717
20448	20455	20472	20492	20496	20520	28723	28737	28745	28752	28760	28762
20530	20535	20559	20560	20586	20587	28774	28789	28794	28795	28820	28825
20599 20728	20609	20692	20693	20721	20724	28832 28881	28837 28899	28847 28901	28869	28870	28876 28942
20728	20751 20927	20761 20930	20765 209 <del>44</del>	$20836 \\ 20951$	20892 20958	28948	28952	28959	$\frac{28912}{28962}$	28915 28998	$\frac{28942}{29022}$
20968	20969	20990	20992	21017	21039	29053	29062	29082	29097	29123	29125
21101	21201	21205	21211	21247	21252	29129	29134	29140	29147	29167	29183
21266	21277	21289	21293	21445	21456	29197	29217	29219	29222	29223	29241
21457	21468	21482	21487	21492	21522	29276	29322	29350	29360	29379	29392
21539	21557	21587	21598	21608	21613	29404	29430	29452	29459	29483	29489
$21622 \\ 21752$	21626 21756	$21628 \\ 21766$	21662	21723	21725	29494	29504	29516	29527	29538	29544
21859	21879	21896	21781 21911	21841 21915	21855	29579	29592	29600	29632	29654	29683 29759
21930	21934	21946	21987	21913	21917 21994	29686 29800	29697 29806	$29707 \\ 29834$	29710 29846	29733 29853	29759 29856
21996	22007	22027	22069	22071	22073	29867	29871	29875	29900	29947	29955
22076	22081	22094	22110	22111	22113	29983	30030	30041	30052	30061	30062
22150	22193	22224	22256	22264	<b>22</b> 265	30064	30065	30075	30089	30133	30142
22279	22305	22329	22420	22428	22444	30160	30177	30183	30210	30216	<b>3</b> 02 <b>29</b>
22450	22489	22500	22506	22527	22533	30250	30266	30292	30310	30317	30323
22539 22668	22583 2267 <b>7</b>	22611 22679	22614	22624	22626	30325	30361	30386	30404	30407	30411
22770	22779	22780	22684 22801	22725 22847	22742	30432	30482	30484	30496	30503	30506 30549
<b>2</b> 2859	22866	22877	22893	22894	22848 22922	30511 30561	30513	30516	30525	30527	30661
22935	22957	22963	22975	22982	22994	30666	30586 30681	30605 30689	30615 30694	30653 30758	30774
23007	23012	23026	23035	23052	23059	30777	30797	30802	30805	30812	30848
23072	23079	23119	23133	23137	23142	30858	30862	30874	30882	30892	30903
23147	23150	23187	23208	23227	<b>2</b> 32 <b>48</b>	30937	30970	31046	31149	31184	31250
23316 23408	23346	23356	23369	23370	23377	31276	31331	31405	31413	31454	31527
23493	23439 23496	23445 23503	23468 23514	23473	23492	31534	31537	31607	<b>317</b> 50	_	_
23562	23574	23596	23599	23543 23605	23549						
23673	23679	23684	23701	23712	23624 23723		I	itoli da 50	obbligazione	i	
23728	23736	23740	23768	23769	23781	01.000			•		91049
					20.01	31833	31862	31869	31889	31911	31942 32091
	7	itoli da 95	obbligazion			31966 32102	31968	31998	32001	$\frac{32079}{32324}$	32091 32331
			•	v		32337	32111 32341	32304 32441	32315 32443	3252 <del>4</del> 32517	32535
23814	23868	23887	23889	23908	23917	32557	32564	32566	32575	32576	<b>3</b> 25 <b>77</b>
23922	23923	23933	23945	23963	23964	32596	<b>3</b> 2608	<b>326</b> 09	32633	32636	32644
23982 24014	23992	23993	23996	24006	24013	32647	32672	32676	32679	32689	32698
24014 24189	24018 24202	24069 24239	24074 24250	24077	24087	32732	32738	32762	32763	32782	32788 32968
24386	24390	24239 24393	24250 24406	$24280 \\ 24431$	24361 24435	32807	32817	32904	32907	32947	32968 33017
24440	24445	24480	24499	$24431 \\ 24532$	24435 24562	32969 33025	32972	32984	33003	33010 33138	33148
				- 1002	- 1002	00020	33039	33066	<b>33080</b>	00100	

						í					
33164	33184	33186	33190	33192	33229	41438	41448	41482	41487	41497	41517
33264	33294	33313	33320	33333	33344	41542	41545	41549	41558	41590	41651
33345	33350	33369	33371	33388	33425	41706	41715	41728	41742	41746	41755
33429	33453	33458	33459	33505	33507	41776					
33547	33555	33578	33606	33631	33655		41781	41793	41797	41809	41822
33687	33731	33745	33748	33767	33779	41824	41841	41844	41883	41890	41894
33792	33808	33847	33866	33897	33898	41931	41942	41957	41971	41998	42017
34011	34012	34026	34031	34033	34064	42020	42046	42055	42062	42223	42283
34069	34077	34096	34114	34159	34161	42339	42340	42345	42354	42386	42401
34171	34179	34185	34251	34257	34293	42416	42417	42429	42435	42444	42457
34305	34310	34361	34367	34374	34375	42465	42467	42468	42477	42487	42496
34391	34392	34397	34426	34428	34440	42550	42555	42569	42607	42637	42647
34548	34608	34629	34634	34645	34666	42648	42652	42662	42668	42697	42719
34684	34685	34701	34710	34731	34752	42739					
34753	34756	34764	34771	34834	34845		42762	42774	42775	42780	42869
34859	34880	34895	34909	34930	34948	42915	42941	42948	42962	42976	42981
34953	34957	35009	35048	35059	35076	43010	43064	43067	43087	43105	43114
35079	35131	35178	35184	35209	35249	43122	43142	43144	43152	43162	43168
35263	35288	35299	35319	35332	35333	43183	43184	43207	43245	43274	43278
35337	35338	35345		35354	35356	43343	43351	43354	43356	43370	43446
			35348			43452	43461	43482	43486	43518	43545
35361	35395	35396	35398	35400	35425	43552	43588	43596	43609	43617	43625
35458	35465	35478	35479	35484	35487	43635	43681	43693	43694	43700	43723
35489	35537	35542	35547	35564	35577 35600	43735	43738	43744	43747	43754	43777
35590 35000	35591	35622	35629	3565 <b>5</b>	35692	43796	43798	43823	43831	43834	43903
35699	35715	35719	35737	35740	35753	43918	43926	43929	43985	43988	43993
35757	35781	35782	35808	35828	35913	43999	44005				
35920	35953	35967	35988	36047	36048			44063	44098	44109	44133
36075	36085	36094	36103	36145	36157	44134	44149	44150	44152	44154	44155
36170	36185	36194	36195	36205	36208	44156	44177	44196	44214	44215	44251
36229	36243	36249	36278	36286	36295	44284	44335	44360	<del>44</del> 365	44369	44373
36296	36300	36304	36307	36320	36333	<b>444</b> 25	44432	44462	44477	44507	44508
36351	36376	36399	36408	36409	36428	<del>44</del> 520	44528	44529	<b>44</b> 533	<del>44</del> 538	<b>44</b> 59 <b>3</b>
36437	36465	36476	36478	36502	36553	44649	44655	44680	44686	44689	44734
36565	36597	36601	36602	36612	36624	44739	44741	44761	44792	44794	44845
36629 36694	36648 36709	36665	36681	36686	36689	44860	44863	44884	44891	44908	44912
36773		36719 36813	$\frac{36724}{36842}$	36737 36867	367 <del>44</del> 36911	44916	44918	44945	44948	44957	44961
36913	36810			37043	37059	44988	44991	44993	44996	45031	45043
37097	36984	$37010 \\ 37202$	37015 37258	37278	37039	45062	45080	45112	45123	45156	45160
37307	$37165 \\ 37402$		37413	37427	37429	l					45464
37430	37447	37412 37471	37476	37503	37517	45255	45266	45374	45376 45525	45446 45548	45585
37524						45477	45478	45510			
37606	37533	37549	37583	37594	37602	45593	45605	45652	45686	45706	45761
37691	37626	37638	37643	37655 3797 <del>4</del>	37664 37976	45801	45875	46022	46064	46071	46088
37982	37773	37794	37910		38104	46089	46117	46127	46129	46132	46161
38130	38011 38180	38029	38044	38072 38201	38203	46172	46197	46205	46246	46248	46250
38224	38237	38184 38243	38187 38255	38257	38263	46251	46258	46274	46287	<b>464</b> 06	46415
38275	38278	38286	38330	38339	38354	46420	46425	46465	46467	46470	46482
38361	38362	38369	38378	38392	38395	46511	46530	46546	46574	46575	46629
38397	38435	38494	38515	38518	38519	46639	46640	46645	46650	46670	46672
38526	38546	38554	38556	38569	38581	46687	46688	46690	46699	46704	46708
38606	38614	38626	38671	38672	38674	46726	46735	46751	46761	46762	46787
38676	38684	38686	38693	38738	38744	46788	46911	46934	46964	46985	47019
38749	38753	38759	38760	38762	38797	47026	47042	47043	47044	47058	47061
38810	38812	38831	38840	38845	38867	47066	47101	47102	47104	47128	47136
38946	38947	38953	38955	38970	38974	47194	47212	47214	47252	47266	47286
38985	39063	39102	39115	39133	39147	47287	47308	47345	47389	47400	47415
39163	39164	39196	39198	39208	39211	)			47492	47512	47514
39242	39245	39250	39304	39313	39327	47424	47475	47485			
39328	39354	39389	39416	39422	39435	47526	47556	47557	47578	47604	47614
39440	39441	39447	39448	39460	39472	47628	47689	47751	47772	47791	47807
39484	39489	39492	39504	39509	39535	47844	47876	47908	47984	47990	48004
39571	39575	39591	39598	39603	39604	48014	48028	48047	48071	48082	48095
39619	39647	39660	39667	39678	39685	48096	48102	48118	48127	48128	48129
39687	39690	39692	39711	39766	39831	48136	48140	48175	48185	48241	48248
39835	39841	39856	39923	39929	39936	48252	48266	48270	48302	48329	48334
39953	39954	39959	39962	39966	39976	48359	48378	48387	48389	48399	48402
39990	40002	40003	40055	40067	40105	48425	48438	48446	48455	48470	48477
40125	40158	40164	40189	40238	40325	48479	48493	48556	48572	48575	48576
40327	40328	40104	40369	40381	40402	48580	48581	48624	48642	48710	48727
40404	40420	40333	40436	40444	40455	48731	48772	48783	48791	48810	48820
40525	40420	40429 40546	40548	40594	40604			48874	48920		48950
40628	40629	40650	40651	40654	40655	48866	48867			48947 49001	
40669	40629	40694	40697	40701	40714	48963	48965	48984	48990		49011
40727	40733	40094	40765	40768	40837	49024	49029	49045	∤ 49051	49057	49060
40854	40876	40903	40919	40941	40957	49085	49089	49100	49102	49105	49110
40975	40985	40986	40988	41021	41035	49122	49128	49139	49187	49204	49231
41045	41054	41079	41086	41027	41088	49238	49268	49306	49319	49321	49323
41097	41104	41105	41108	41116	41122	49397	49415	49420	49423	49428	49433
41123	41143	41144	41150	41152	41155	49488	49490	49500	49571	49581	49603
41187	41197	41207	41212	41235	41257	49625	49635	49675	49711	49740	49768
41313	41318	41340	41399	41402	41421	49771	49795	_	_	_	_

	Titoli da 100 obbligazioni								
49840	49844	49866	49902	49935	49991				
50009	50012	50035	50037	50059	50074				
50081	50095	50118	50143	50166	50167				
50178	50215	50219	50223	50255	50288				
50303	50311	50345	50348	50359	50374				
50381	50411	50425	50430	50440	50456 50529				
50501 50549	50513 50564	50516 50567	50526 50580	50528 50605	50616				
50633	50668	50688	50709	50731	50762				
50778	50789	50804	50838	50839	50846				
50862	50877	50905	50910	50917	50918				
50958	50965	50977	50978	51004	51076				
51099	51101	51137	51141	51172	51190				
51201	51206	51217	51256	51267	51299				
51314	51342	51362	51411	51427	51434				
51441	51454	51460	51517	51523	51540				
51555	51584	51586	51600	51618	51625				
51630 51702	51633 51707	51661 51713	51676 51766	51690 51770	51696 51793				
51796	51803	51821	51822	51828	51841				
51859	51870	51880	51881	51897	51918				
52038	52048	52061	52113	52126	52142				
52194	52203	52211	52235	52259	52263				
52280	52300	52311	52326	52343	52363				
52428	52 <del>44</del> 6	52454	52455	52481	52485				
52486	52518	52528	52542	52550	52555				
52569 52650	52591 52653	52605 52666	52647 52679	52648 52692	52649 52694				
52704	52709	52711	52721	52092 52738	52766				
52775	52782	52790	52811	52829	52847				
52851	52865	52871	52896	52898	52915				
52928	52939	52962	52989	53013	53043				
53078	53096	53104	53116	53146	53147				
53158	53165	53201	53205	53225	53237				
53253	53300	53314	53317	53352	53358				
53384	53406	53415	53426	53438	53453				
53526. 53657	53549 53677	53554 53712	53570 53714	53645 53730	53650 53736				
53750	53759	53767	53816	53829	53862				
53880	53913	53965	54003	54023	54025				
54036	<b>54044</b>	54046	54047	54055	54109				
54155	54191	54194	<b>54202</b>	54215	54219				
54233	54237	54269	54272	54301	54315				
54328	54371	54379	54393	<b>5444</b> 5	54474				
54529	54551 54667	54574 54708	54578 54726	54588	54634				
54657 54804	54812	54819	54828	54732 54841	54771 54853				
54858	54860	54861	54888	54896	54910				
54922	54957	54958	54970	55007	55021				
<b>55023</b>	<b>5</b> 502 <b>6</b>	55027	55030	55098	55107				
55114	55127	55154	55166	55172	55188				
55217	55240	55256	55269	55294	55365				
55392	55432	55434	55448	55459	55502				
55507 55551	55508 55555	55528 55559	55531 55563	55536 55504	55543 55619				
55650	55690	55712	5571 <b>4</b>	55594 55759	55613 55767				
55787	55849	55851	55852	55853	55912				
55936	55987	55994	56017	56036	56048				
56050	56074	56076	56079	56081	56085				
56093	56111	56120	<b>56131</b>	56135	56143				
56174	56189	56202	56210	56239	5627 <b>2</b>				
56274	56279	56297	56300	56333	56335				
56349 56424	56363 56441	56365 56498	56389 56512	56422	56423				
56424 56549	56583	56595	56597	56536	56541				
56612	56613	56658	56662	56601 56680	56602				
56721	56725	56740	56758	56790	56701 56805				
56848	56867	56890	56898	56916	56924				
56931	56962	57102	57108	57149	57157				
57174	57202	57223	57229	57282	57295				
57318	57344	5735 <del>4</del> ,	57377	57391	57393				
57401	57409	57414	57428	57465	57486				
57497	<del>-</del>				-				

I titoli estratti sono rimborsabili dal 1º dicembre 1969 presso l' ENEL – Compartimento di Palermo, via Marchese di Villabianca n. 121 e presso i seguenti Istituti incaricati: Banco di Sicilia, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma e Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Provincie Siciliane.

I suddetti Istituti potranno eseguire il pagamento di cui sopra nel periodo che va dal 1º dicembre 1969 al 28 febbraio 1970.

Dal lo marzo 1970 il pagamento in parola sarà effettuato esclusivamente presso la Cassa Principale dell' ENEL – Compartimento di Palermo.

### Titoli sorteggiati nelle estrazioni precedenti non ancora presentati per il rimborso

OBBLIGAZIONI 6% 1949/1974 DA L. 1.000 CIASCUNA

		Titoli u	nitari		
9	193	194	249	250	450
534	642	716	719	723	$\frac{456}{724}$
725	838	1027	1130	1157	1206
1304	1306	1865	1873	1874	1876
1895	1896	1914	2034	2483	2506
2517	2602	2603	2639	2755	2857
2859	2865	2870	2893	2915	2916
3020	3418	3424	3430	4319	5050
5075 5283	5080 5754	5097	5099	5114	5196
0200	0102		_	_	_
		Titoli qu	intupli		
6319	6455	6461	6462	6480	6564
6621	6622	6649	6774	7083	7245
7247	7249	7250	7262	7266	7271
7272 7286	7275 7819	7277 8016	7281 8028	7283 8051	7285
8467	8484	8488	8521	8522	8465 8530
8567	8598	8599	8618	8644	8645
8647	8664	8666	8706	8712	8742
8743	8837	8917	8942	9278	9279
9280	9295	9336	9375	9376	9459
9466	9568	9585	9608	9697	9754
9827	9865	9880	9923	9927	9961
9970 10957	9991 11327	$10045 \\ 11390$	$10046 \\ 11395$	10573	10954
11709	11710	11711	11712	11397 11719	11497 11791
12673	12741	12742	12744	12746	12747
12749	12792	12794	12797	12801	12877
12969	13032	14287	14348	14453	14465
14622	14683	14947	14949	15164	15423
15457	15601	15886	16332	16333	16340
16613	_	_	_	_	_
		Titoli e	lecupli		
16839	16918	16920	16921	16987	17700
17097	17113	17211	17373	17513	17092 17635
17640	17649	17705	17900	17965	18193
18285	18377	18379	18509	18510	18515
18516	19160	19225	19586	19587	19592
19593	19602	19632	19641	19719	19738
19774	19775	19786	19793	19911	19912
20187 20263	20189 20386	20219 20392	20220 20434	20221	20236
20502	20504	20505	20511	20497 20527	20501
20548	20562	20604	20614	20627	20543 20738
20742	20747	20752	20775	20777	20738
20991	21037	21038	21134	21140	21166
21168	21307	21320	21340	21533	21614
21615	21617	21618	21619	21620	21623
21673	21743	21749	21761	21770	21790
21792	21823	21849	21897	22001	22035
22039	22055	22067	22107	22108	22109
$22211 \\ 22731$	22331	22399	22400	22728	22729
23579	22733 23581	22734	23291	23462	23531
20010	20001	_	<u> </u>	_	_
	I	itoli da 25	obbligazion	i	
24245	24296	24346	24444	24489	24609
24639	24685	24776	24829	24830	24848
94972	04004	0400@	94997	94990	95050

	T	itoli da 50	obbligazioni	;	
31945	32072	32108	32109	32119	33239
33619	3387 <b>4</b>	33877	33881	34937	35181
35286	35292	35418	35657	36088	36139
36140	36262	36848	37008	37030	37942
38109	38196	38311	38553	38555	38557
38558	38559	38560	38611	38612	38613
38736	38739	39451	39510	39534	39944
40030	40093	40156	40184	40190	40192
40196	40200	40202	40207	40208	40209
40215	40245	40248	40478	40488	40547
40578	40587	40779	40902	41062	41092
41125	41619	41725	41749	41968	42373
42430	42438	42793	42857	42937	43158
43186	43546	43708	44172	44205	44545
44706	44877	45167	45674	45926	45976
45978	46335	47804	48265	49192	49269
	Ti	itoli da 100	obbligazion	ri	
49918	50282	50550	50634	50636	50787
50798	51109	51493	51515	52016	5202 <del>6</del>
52696	53222	53413	53709	53765	53951
53953	54087	54174	54375	54598	54745
54746	54761	55015	55094	55228	55300
55378	55526	55527	55633	55634	55680
55990	55992	55996	55999	56201	56263
56318	56320	56338	56399	56401	56500
56527	57004	57210	_	_	_

#### PAGAMENTO CEDOLE

Si avvisano i portatori delle obbligazioni 6% 1949/1974 emesse dalla ex Società Generale Elettrica della Sicilia che dal 1º dicembre 1969 sarà pagabile la cedola 40 (quaranta) in ragione di L. 30 per ogni obbligazione da L. 1.000 nominali.

I pagamenti saranno effettuati presso la Cassa dell' ENEL – Compartimento di Palermo – e presso i sopraindicati Istituti incaricati con le modalità avanti specificate per i titoli estratti.

I detti Istituti sono anche autorizzati a rimborsare le obbligazioni estratte in precedenza non ancora presentate.

I certificati relativi a dette obbligazioni dovranno essere muniti di tutte le cedole aventi scadenza posteriore al giorno in cui sono divenuti rimborsabili,

> Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) Compartimento di Palermo Siro Comis – Ernesto Methier

(Avviso C-18255).

019 016

### FABBRICA LOMBARDA COLORI ANILINA SOCIETÀ PER AZIONI

Milano, via A. Saffi, n. 21 Capitale sociale L. 100.000.000

### Sedicesima estrazione di obbligazioni

Elenco delle n. 7000 obbligazioni da L. 1000 sorteggiate il 3 ottobre 1969.

	GAZIONI	200 OBBT1	TOLI DA 50	N. 7 TIT
065	100	079	059	013
		_		

N. 3	35	TITOLI	$\mathbf{D}\mathbf{A}$	100	OBBLIGAZIONI
------	----	--------	------------------------	-----	--------------

.455	190	337	342	489	527
436	583	278	517	268	124
368	484	264	393	233	376
206	163	178	514	231	108
202	250	421	330	530	110
382	553	356	498	134	

rimborsabili dal 1º gennaio 1970 presso la Cassa sociale a norma delle Condizioni di emissione.

Milano, 13 ottobre 1969

Fabbrica Lombarda Colori Anilina un Amministratore: dott. Alessandro Velo

(Avviso M-7960).

# E F I B A N C A ENTE FINANZIARIO INTERBANCARIO SOCIETÀ PER AZIONI

### Prestito obbligazionario di L. 10 miliardi 1964-1974 6 % Prima estrazione per il rimborso dal 1º gennaio 1970

Il giorno 15 ottobre 1969 alle ore 16 alla presenza del notaio Sergio Lupi, come da verbale di cui a rogito dello stesso in data 15 ottobre 1969 si è proceduto alla estrazione a sorte di complessivi n. 7095 certificati obbligazionari come previsto dal piano di rimborso del prestito.

Dei numeri estratti si può prendere conoscenza presso:

- a) il notaio dott. Sergio Lupi con studio in Roma, piazza S. Andrea della Valle n. 6;
- b) gli uffici dell'Ente emittente siti in Roma, via S. Nicola da Tolentino n. 5;
  - c) le consuete Banche casse incaricate.

Roma, 21 ottobre 1969.

Il presidente del Consiglio di amministrazione: prof. Antigono Donati

(Avviso S-9977).

### CITTA DI TORINO

### Prestito 1960-1962 A.E.M. Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1969

Il sorteggio è stato effettuato per gruppi di cinquecento obbligazioni con numerazione consecutiva, e si riferisce a tutte le serie (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L). Sono risultati sorteggiati i seguenti gruppi:

le seguenti obbligazioni debbono essere munite della cedola n. 21 (le luglio 1970) e successive.

1/ 500	15001/ 15500	20501/ 21000
25001/ 25500	26501/ 27000	35001/ 35500
55001/ 55500	56501/ 57000	78001/ 78500
80501/ 81000	91501/ 92000	115501/116000
130501/131000	141001/141500	155501/156000
166001/166500	189501/190000	192501/193000
194501/195000	197001/197500	235501/236000
245001/245500	263001/263500	263501/264000
271501/272000	301501/302000	303001/303500
307001/307500	312501/313000	314001/314500
318001/318500	325501/326000	341501/342000
388501/389000	392501/393000	411501/412000
421001/421500	437001/437500	476001/476500
481001/481500	490501/491000	491501/492000

544001/544500	557001/557500	566001/566500
593501/594000	599501/600000	602501/603000
608001/608500	611501/612000	666501/667000
672001/672500	699001/699500	708001/708500
708501/709000	730501/731000	785501/786000
792501/793000	864501/865000	870501/871000
874001/874500	882001/882500	888501/889000
899501/900000	942501/943000	962501/963000
990501/991000	· <u> </u>	— '

#### Obbligazioni sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso

Le obbligazioni che non sono state presentate per il rimborso sono comprese nei seguenti gruppi di 500 obbligazioni con numerazione consecutiva e si riferiscono a tutte le serie (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L).

dal n.	al n.	Anno di estrazione —	Cedole annesse al titolo
	DA 10 OBB	LIGAZIONI	
3501	3600	1968	19
3601	4000	1968	20
	DA 50 OB	BLIGAZIONI	
6501	7000	1965	13
9001	9500	1967	17
13501	14000	1963	9
15501 16001	16000 16500	1964	11
21501	22000	1968 1968	19 19
26001	26500	1967	17
29501	30000	1965	13
32501	33000	1967	17
36001	36500	1964	îi
	DA 100 OBE	BLIGAZIONI	
37501	38000	1968	19
48501	49000	1967	17
51501	52000	1966	Ī <i>5</i>
102001	102500	1968	19
114501	115000	1968	19
$122001 \\ 124001$	122500	1967	17
132501	124500 133000	1967	17
139501	140000	1968 1964	19
140501	141000	1964	11 11
149001	149500	1967	17
159501	160000	1968	19
160501	161000	1965	13
162501	163000	1964	11
179501	.180000	1968	19
	DA 250 OB	BLIGAZIONI	
193501	194000	1966	15
223001	223500	1964	11
224501	225000	1965	13
226001 226501	226500	1965	13
230501	227000 231000	1967	17
259001	259500	196 <b>7</b> 1964	17
284001	284500	1968	11 19
285001	285500	1968	.19
	DA 500 OBE	BLIGAZIONI	
334501	335000	1968-	19
442501	443000	1967	17
470501	471000	1968	Ĩ9
477001	477500	1968	19
478501 520001	479000 520500	1968	19
540501	520500 541000	1964	11
554001	554500	1968 1968	19
559001	559500	1966	19 15
		~500	19

dal n.	al n.	Anno di estrazione	Cedole annesse al titolo
565001	565500	1968	19
567001	567500	1967	17
585001	585500	1963	9
625001	625500	1968	19
658501	659000	1968	19
683501	684000	1968	19
684001	684500	1965	13
703501	704000	1967	17
722501	723000	1967	17
727001	727500	1968	19
750501	751000	1967	17
751501	752000	1967	17
761501	762000	1968	<b>19</b>
786001	786500	1968	19
808001	808500	1968	19
813001	813500	1968	19
878501	879000	1968	19
915001	915500	1967	17
926501	927000	1968	19
948001	948500	1968	îğ
953001	953500	1968	19
961001	961500	1967	17
965001	965500	1968	19
972501	973000	1967	17
994001	994500	1964	īi

Le obbligazioni estratte il 13 ottobre 1969 saranno rimborsate al valore nominale dalla Civica Tesoreria oppure dalle seguenti banche autorizzate:

Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma, Credito Italiano, Istituto Bancario San Paolo di Torino e Banca Popolare di Novara, Cassa di Risparmio di Torino a partire dal 1º gennaio 1970.

Torino, 13 ottobre 1969.

p. il Sindaco: l'Assessore Annibale Carli

(Avviso C-18365).

### SEBASTIANO BOCCIARDO & C. SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Genova, via Canevari n. 39 Capitale sociale L. 1.150.000.000, versato L. 910.800.000

### Estrazione di obbligazioni

Si avvertono i possessori delle obbligazioni 6,50 % della « Sebastiano Bocciardo & C. », emissione 1949, che a cominciare dal 1º genenaio 1970 si effettuerà il rimborso delle obbligazioni estratte nel sorteggio del 7 ottobre 1969, in L. 1000 ciascuna.

		EMISSION	TE 1949		
		SERIE	αB »		
		Da 1 obble	igazione		
2	10-	30	31	40	_
		Da 10 obb	ligazion <b>i</b>		
5 69	11 70	21 100	25 119	$\begin{array}{c} 27 \\ 129 \end{array}$	62 147
148	154	176	119		
		Da 50 obbl	igazion <b>i</b>	/	
7 73 157 260	29 106 191 262	36 114 194 267	37 141 219 269	57 147 227	63 152 248 —

		Da 100 obb	ligazion <b>i</b>		
14	29	35	38	40	51
<b>54</b>	85	92	94	105	112
113	126	150	155	175	221
226	250	252	261	267	278
301	310	312	338	370	371
382	<b>3</b> 8 <b>6</b>	391	397	399	413
429	433	462	466	480	484
485	490	491	507	508	522
525	534	543	555	558	585

Tale rimborso sarà effettuato presso gli uffici della Società in Genova, sulla piazza di Milano alle rispettive sedi della Banca Commerciale Italiana, del Credito Italiano e, a Venezia, presso la sede dell'Istituto Bancario Italiano.

Il pagamento degli interessi semestrali maturatisi con il 31 dicembre 1969 si effettuerà in L. 32,50 per obbligazione, a cominciare dal lo gennaio 1970, mediante presentazione della cedola n. 41.

Tale pagamento sarà effettuato presso gli uffici della società in Genova e, sulla piazza di Milano alle rispettive sedi della Banca Commerciale Italiana, del Credito Italiano e del Banco di Roma e, a Venezia, presso la sede dell'Istituto Bancario Italiano.

Genova, 14 ottobre 1969.

p. il Consiglio di Amministrazione: dott. ing. Giorgio Bocciardo

(Avviso G-891).

# A. R. D. E. A. AZIONARIA ROMANA DI EDILIZIA ARTISTICA SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Roma, viale di Villa Massimo n. 57 Capitale L. 1.000.000.000

### Estrazione di obbligazioni

Con verbale 6 ottobre 1969 notaio Marini, in relazione al prestito obbligazionario di L. 500.000.000 di cui alla deliberazione 30 gennaio 1961, si è proceduto alla estrazione di n. 1276 obbligazioni (sesta estrazione).

I risultati sono i seguenti:

a) per la prima serie sono rimborsabili n. 638 obbligazioni dal n. 2553 al n. 3190;

b) per la seconda serie, sono rimborsabili n. 638 obbligazioni dal n. 33818 al n. 34455.

(Avviso S-10016).

Dott. Cesare Marini, notaio

### CERAMICA LIGURE VACCARI SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Genova Capitale lire 2.500.000.000 di cui lire 250.000.000 da versare

### Estrazione di obbligazioni Prestito obbligazionario 6,50 % - Emissione 1949

Elenco delle obbligazioni sorteggiate nell'estrazione del 17 ottobre 1969 e che verranno rimborsate alla pari a partire dal 1º gennaio 1970.

CERTIFICATI DA 10 OBBLIGAZIONI						
1	3	26	31	55	67	
40	148	169	221	234	257	
285	306	320	321	332	360	
67	386	397	477	484	491	
:nn						

	CERTIFIC	ATI DA 5	O OBBLIG	AZIONI	
19	29	38	49	87	97
191	200	209	222	223	234
235	238	242	248	279	299
301	304	305	311	313	331
352	357	366	370	392	395
416	417	420	430	449	469
475	500	510	523	526	527
531	534	542	546	550	551
574	581	586	588	595	608
615	618	619	620	628	634
652	674	675	692	<b>699</b>	715
716	730	732	733	738	761
781	798	801	844	862	878
909	929	930	941	962	966
983	-	-	-	_	
	CERTIFICA	TI DA 10	O OBBLIG	AZIONI	
10	18	22	31	41	45
48	53	73	100	184	205
214	216	221	224	229	232
239	242	260	277	282	287
290	292	300	309	311	326
342	345	376	417	439	-

### Elenco delle obbligazioni precedentemente estratte e non ancora presentate per il rimborso

ESTRAZIONE DEL 14 OTTOBRE 1965 Rimborsabili dal 1º gennaio 1966

Rimborsabili dal 1º gennaio 1966

Certificato da una obbligazione

ESTRAZIONE DELL'11 OTTOBRE 1966 Rimborsabili dal 1º gennaio 1967

Certificato da una obbligazione

390

ESTRAZIONE DEL 10 OTTOBRE 1967 Rimborsabili dal 1º gennaio 1968

Certificato da una obbligazione

456 — — —

Certificati da 50 obbligazioni 807 1000 — —

> ESTRAZIONE DEL 10 OTTOBRE 1968 Rimborsabili dal 1º gennaio 1969

> > Certificati da una obbligazione

_	Certi	ficati da 50	obbligazion	i	
215	257	287	298	300	309
318	341	346	349	367	369
378	384	388	393	410	414
508	512	513	519	562	584
590	592	611	632	635	642
645	656	665	670	685	709
739	743	753	784	888	897
990	_		_		

	Certij	icati da 10	0 obbligazio	ni	
9	15	30	34	46	52
64	203	222	225	320	322
346	389	—	—	—	—

Genova, 21 ottobre 1969.

p. Il Consiglio di amministrazione: Il Presidente: dott. Benito Vaccari

(Avviso G-894).

### CREDITO NAVALE

### SEZIONE AUTONOMA DELL'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO

Sede in Roma

costituita con regio decreto legge 2 giugno 1946 n. 491

Capitale statutario L. 10.000.000.000 Capitale versato L. 3.000.000.000

### Bollettino dell'estrazione effettuata il 14 ottobre 1969

In conformità all'annuncio S-9352 pubblicato nel fascicolo n. 250 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, foglio delle inserzioni, in data 2 ottobre 1969, si è proceduto il 14 ottobre 1969 a ministero del notaio dott. Sergio Lupi, giusta verbale al n. 62829 di suo repertorio, all'estrazione a sorte dei sottoelencati certificati obbligazionari SACN, da ammettere al rimborso il 1º gennaio 1970:

1º SERIE 6 %

Certificati da 50 obbligazioni n. 1400 (L. 50.000 ciascuno)

dal n.	al_n.	dal_n.	al_n.	dal_n.	al <u>n</u> .
4601	4800	5601	5800	13201	13400
15601	15800	16601	16800	17401	17600
20001	20200	_	_		_

Certificati da 100 obbligazioni n. 3200 (L. 100.000 ciascuno)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	alд.
	_	_	_	_	_
1301	1400	2101	2200	2401	2500
3601	3700	10501	10600	12501	12600
12901	13000	13801	13900	13901	14000
18901	19000	19401	19500	24801	<b>24</b> 900
28501	28600	30101	30200	34701	34800
<b>35</b> 501	35600	36401	<b>36500</b>	36801	36900
39001	39100	40501	40600	40801	40900
41801	41900	43101	43200	44501	44600
45201	45300	45401	45500	47001	47100
50201	50300	52201	52300	52701	52800
<b>54001</b>	54100	55301	55400	_	_

Certificati da 200 obbligazioni n. 550 (L. 200.000 ciascuno)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
1151 4351 6451 8501	1200 4400 6500 8550	2601 4951 7151 9651	2650 5000 7200 9700	3251 5851 7851 —	3300 5900 7900

Certificati da 500 obbligazioni n. 2260 (L. 500.000 ciascuno)

dal n.	al n. —	dal n.	al n.	dal n.	al n.
401	420	1201	1220	1521	1540
2041	2060	2421	2440	2621	2640
2921	<b>294</b> 0	3381	3400	3901	3920
4661	4680	4721	4740	4861	4880
5261	5280	5721	5740	7561	7580
7621	<b>7640</b>	7701	7720	8081	8100
8501	8520	8681	8700	8861	8880

dal n.	al n. —	dal n.	al n.	dal_n.	al n.
9421	9440	9881	9900	10041	10060
10321	10340	11181	11200	11301	11320
11341	11360	12241	12260	13721	13740
13801	13820	14041	14060	14301	14320
14901	14920	15061	15080	15301	15320
16161	16180	16961	16980	17181	17200
17781	17800	17861	17880	18541	18560
19381	19400	19721	19740	20161	20180
20601	20620	21161	21180	21821	21840
22001	22020	22341	22360	22521	22540
22681	22700	23261	23280	23301	23320
23721	23740	24581	24600	24781	24800
25261	25280	25341	25360	25521	25540
26541	26560	26901	26920	27521	27540
27661	27680	<b>28421</b>	<b>2844</b> 0	28901	28920
29181	29200	29381	29400	29561	29580
29641	29660	29821	<b>2</b> 98 <b>40</b>	30361	30380
30421	30440	30841	30860	31141	31160
31241	31260	31461	31480	31501	31520
31961	31980	32201	32220	32401	32420
33021	33040	34101	34120	34281	34300
34641	34660	34901	34920	34921	34940
34961	34980	35041	<b>3</b> 5060	35261	35280
35361	35380	35441	35460	35761	35780
35921	35940	36061	36080	36361	36380
36481	36500	36861	36880	36921	36940
37421	37440	37441	37460	37861	37880
38181	38200	39301	39320	39541	39560
39641	<b>3</b> 9660	39841	39860	39881	39900
39901	39920	40061	40080	40301	40320
40861	40880	41141	41160	_	_

Certificati da 1000 obbligazioni n. 5120 (L. 1.000.000 ciascuno)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal_n.	al n.
21	80	141	150	401	410
641	650	951	960	961	970
1031	1040	1221	1230	1271	1280
1771	1780	1891	1900	2001	2010
2041	2050	2211	2220	2311	2320
2341	2350	2681	2690	2911	2920
3071	3080	3331	3340	3401	3410
3661	3670	3871	3880	4231	4240
4391	<b>4400</b>	4531	4540	4661	4670
5181	5190	5381	5390	5541	5550
5651	5660	5821	5830	5911	5920
5981	5990	6051	6060	6241	6250
6531	6540	6601	6610	7081	7090
7101	7110	7401	7410	7431	7440
7721	7730	7801	7810	7951	7960
8111	8120	8141	8150	8351	8360
8401	8410	8451	8460	8811	8820
9131	9140	9481	9490	9521	9530
9621	9630	9731	9740	10031	10040
10101	10110	10181	10190	10541	10550
10671	10680	10841	10850	11681	11690
11941	11950	12191	12200	12341	12350
12961	$12970 \cdot$	13161	13170	13201	13210
13211	13220	13341	13350	13901	13910
14041	14050	14201	14210	14341	14350
14551	14560	14721	14730	14891	14900
15101	15110	15111	15120	15241	15250
15301	15310	15411	15420	15451	15460
15651	15660	15701	15710	15871	15880
16141	16150	16241	16250	16381	16390
16491	16500	16601	16610	16621	16630
16791	16800	16861	16870	17151	17160 17900
17741	17750	17781	17790	17891	18010
17911	17920	17921	17930	18001	18680
18301	18310	18351	18360	18671	19420
18901	18910	19121	19130	19411	19730
19461	19470	19561	19570	19721	20250
19801	19810	20151	20160	20241	20520
20331	20340	20461	20470	20511	20850
20681	20690	20701	20710	20841	21200
20871	20880	20931	20940	21191	21200
21581	21590	21731	21740	21891	22190
21901	21910	22161	22170	22181	22560
22321	22330	22331	22340	22551	23080
22581	22590	22601	22610	23071	20000

dal_n.	al_n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	aln.
23171	23180	23301	23310	23391	23400	65871	65880	66001	66010	66301	66310
23541	23550	23611	23620	23791	23800	66351	66360	66621	66630	66811	66820
23961 24481	23970 24490	$24021 \\ 25171$	24030 25180	24341 25201	24350 25210	66821 67371	66830 67380	$66971 \\ 67931$	66980 67940	67191	67200
25381	25390	25491	25500	25671	25210 25680	68221	68230	69171	69180	$68161 \\ 69221$	68170 69230
25891	25900	26071	26080	26101	26110	69981	69990	70251	70260	70331	70340
$26131 \\ 27451$	$26140 \\ 27460$	26301 27591	26310 27600	26431	26440	70751 70941	70760 70950	70791	70800	70891	70900
27971	27980	28411	28420	$27761 \\ 28461$	$27770 \\ 28470$	71411	71420	70981 71471	70990 71480	71381 71621	71390 71630
28561	28570	28691	28700	28861	`28870	71631	71640	71681	71690	71831	71840
28911 $29461$	28920 29470	28971 29551	28980 29560	29341	29350	71851 72091	71860 72100	$71881 \\ 72271$	71890 72280	72051 72731	72060 72740
29771	29780	29791	29800	$29751 \\ 29921$	29760 29930	72911	72920	73221	73230	73401	73410
30011	30020	30131	30140	30151	30160	73611	73620	73801	73810	74291	74300
30241 30831	30250 30840	30521 30931	30530 30940	30611	30620	74351 75061	74360 75070	74411 75121	74420 75130	74751 75401	74760 75410
31061	31070	31111	31120	31021 31571	31030 31580	75731	75740	76081	76090	76311	76320
31581	31590	31661	31670	31931	31940	76581	76590	76711	76720	76731	76740
$\frac{32021}{32781}$	32030 32790	32431 32831	32440 32840	32451 33181	32460 33190	76961 78051	76970 <b>7</b> 8060	77231 78081	77240 78090	78041 78211	78050 78220
33221	33230	33251	33260	33471	33480	78691	78700	78891	78900	79401	79410
33551	33560	33861	33870	34231	34240	79441	79450	79521	79530	79881	79890
34291 34591	34300 34600	34391 34601	34400 34610	34411 34661	34420 34670	80521 80831	80530 80840	80571 80901	80580 80910	80791 80951	80800 80960
34851	34860	34941	34950	34951	34960	81331	81340	81571	81580	81701	81710
35451	35460	35701	35710	35741	35750	81891	81900	81961	81970	82251	82260
36391 36581	36400 36590	36481 36611	36490 36620	36551 36651	36560 36660	82441 83351	82450 83360	82661 83371	82670 83380	82731 83451	82740 83460
36751	36760	36791	36800	36831	36840	83731	83740	84011	84020	84051	84060 85190
36971	36980	37321	37330	37441	37450	84231	84240	85021	85030 85600	85181	85190 85860
37781 37871	37790 37880	37801 38041	37810 38050	37841 38111	37850 38120	85431 86191	85440 86200	85591 86211	86220	85851 86441	85860 86450 86660
38281	38290	38361	38370	38441	38450	86451	86460	86591	86600	86651	86660
38481	38490	38741	38750	38761	38770 39220	86691 87161	86700 87170	86811 87181	86820 87190	86991 87471	87000 87480
38771 39401	38780 39410	39091 39481	39100 39490	39211 39501	39510	87581	87590	87861	87870	87921	87930 88280
39591	39600	39671	39680	40101	40110	87961	87970	88051	88060	88271	88280
40221	40230	40321	40330	40951	40960 41290	88331 88691	88340 88700	88401 88821	88410 88830	88601 88921	88610 88930
41171 41881	$\frac{41180}{41890}$	$\frac{41201}{42031}$	$\frac{41210}{42040}$	41281 42451	42460	88931	88940	89331	89340	89451	89460
42681	42690	42811	42820	42841	42850	89531	89540	90001	90010	90091 90911	90100 90920
43701 44031	43710 44040	43831 44231	$\frac{43840}{44240}$	43851 44491	43860 44500	90341 91141	90350 $91150$	90871 91311	90880 91320	91341	91350
44931	44940	44951	44960	45231	45240	91391	91400	91801	91810	91831	91840
45961	45970	46031	46040	46061	46070	92071 92371	92080 92380	92311 92391	92320 92400	92361	92370
$\frac{46081}{46281}$	46090 46290	46091 46291	46100 46300	46111 46581	46120 46590	92371	\$236U	02001	02200		
46721	46730	46741	46750	46851	46860	Certifica	ti da 5000	obbligazioni	n. 524 (L.	5.000.000	ciascuno)
47101	47110	47411	47420	47781	47790			133	134	155	
47831 48281	47840 48290	47911 48501	$47920 \\ 48510$	48011 48601	48020 48610	51 183	52 184	235	236	251	156 252
48631	48640	48911	48920	49251	49260	325	326	387	388	417	418 554
49521	49530	49571	49580	50111	50120	511 643	512 644	543 651	544 652	553 699	700
50131 50681	50140 50690	50231 51371	50240 51380	50371 51811	50380 51820	755	756	785	786	811	812
51931	51940	51961	51970	52171	52180	841	842	881 1261	$\frac{882}{1262}$	919 1301	$\begin{array}{c} 920 \\ 1302 \end{array}$
52241	52250	52361	52370	52821	52830 53250	1105 1313	$\frac{1106}{1314}$	1317	1318	1343	13 <del>44</del>
52921 53331	52930 53340	53041 53481	53050 53490	53241 53501	53510	1503	1504	1547	1548	1549	1550
53641	53650	54001	54010	54271	54280	1573	1574	1617 1691	$\frac{1618}{1692}$	1631 1723	$1632 \\ 1724$
54751 55061	54760	54871	54880	54921 55151	54930 55160	1663 1737	$\frac{1664}{1738}$	1751	1752	1753	1754
55191	55070 55200	55111 55331	55120 55340	55361	55370	1815	1816	1825	1826	1835 2061	1836 2062
55821	55830	55921	55930	56401	56410	1935 2073	$1936 \\ 2074$	1971 2077	$\frac{1972}{2078}$	2099	2100
56441 56801	56450	56591	56600 56900	56641 57411	56650 57420	2111	2112	2127	2128	2161	2162
57661	56810 57670	56891 57851	57860	58021	58030	2185	2186	2199	$\frac{2200}{2256}$	2209 2357	2210 2358
58041	58050	58391	<b>58400</b>	58421	58430	2223 2369	2224 2370	2255 2489	2490	2531	2532
59311 59701	59320	59321	59330 50090	59541 60021	59550 60030	2533	2534	2563	2564	2593	2594
59701 60041	59710 60050	59971 60101	59980 60110	60271	60280	2651	2652	2659	$\frac{2660}{2718}$	2687 2823	2688 2824
60301	60310	60971	60980	61131	61140	2689 2841	2690 2842	2717 2851	2852	2875	2876
61161 61661	61170	61451	61460 61710	61511 61911	$61520 \\ 61920$	2877	2878	2903	2904	2927	2928 3058
62101	61670 62110	61701 62131	62140	62621	62630	2963	2964	3043 3183	3044 3184	3057 3197	3198
62901	62910	63081	63090	63131 63931	63140 63940	3139 3199	3140 3200	<b>3</b> 225	3226	3253	3254
63231 <b>64</b> 261	63240 64270	63361 64431	63370 64440	64481	64490	3255	3256	3297	3298	3413 3471	
64631	64640	64711	64720	64971	64980	3415 3489	3416 3490	3437 3617	3438 3618	3661	
65611	65620	65841	65850	65861	65870	, 9±03	0104	34-1			

						1					
0=15	0=10	9505	0=00	9=00	0=40	dal m	al =	4.1	.1		
3715 3763	3716 3764	3727 3765	3728 3766	3739 3787	3740 3788	dal n.	al n.	dal n.	al_n.	dal_n.	al n.
3811	3812	3825	3826	3935	3936	1641	1650	1731	1740	1841	1850
3937	3938	3963	3964	3965	3966	1851	1860	1961	1970	2161	2170
4005	4006	4007	4008	4019	4020	2271	2280	2631	2640	2671	2680
4021	4022	4067	4068	4095	4096	2741 2971	$\frac{2750}{2980}$	2851 3251	2860	2861	2870
$\frac{4119}{4233}$	4120 4234	4121 4305	$\frac{4122}{4306}$	4171 4359	4172 4360	3471	3480	3641	3260 3650	3361	3370
4399	4400	4423	4424	4459	4460	3791	3800	4341	4350	3751 4611	3760 4620
4469	4470	4499	4500	4503	4504	4781	4790	5111	5120	5221	5230
4539	4540	4551	4552	<b>4</b> 565	<b>4</b> 566	5421	5430	5521	5530	5531	5540
4671	4672	4713	4714	4817	4818	5801	5810	6091	6100	6391	6400
4907 4941	4908 4942	4915 4959	4916 4960	4917 4969	4918	6501 7391	6510 7400	7061 7521	7070 7530	7191	7200
4993	4994	5009	5010	5039	4970 5040	7791	7800	7901	7910	7631 8031	7640
5061	5062	5063	5064	5073	5074	8201	8210	8941	8950	9141	8040 9150
5151	5152	5215	5216	5261	5262	9171	9180	9431	9440	10001	10010
5263	5264	5273	5274	5299	5300	10111	10120	10191	10200	10571	10580
5323 5529	5324 5530	5437 5591	5438 5592	5459 5687	5460	10701 11621	$10710 \\ 11630$	10811 12271	10820	10981	10990
570 <b>3</b>	570 <del>4</del>	5717	5718	5775	5688 5776	12591	12600	12771	$12280 \\ 12770$	12421	12430
5889	5890	5901	5902	6055	6056	12001	12000	12701	12110	_	
6131	6132	6163	6164	6165	6166	Cantif	anti da 1000	obbligazioni	- 1090 /F	7 000 000	
6179	6180	6229	6230	6475	6476	Cernji	can aa 1000	oooiigazioni	n. 1830 (L	. 1.000.000 ci	ascuno)
6477 6569	6478 6570	6527 6575	6528 6576	6557	6558	dal n.	al n.	dal n.	al n.	đal n.	al n.
6617	6618	6645	6646	6605 6701	6606 6702	336	340	356	360	-	_
6873	6874	6875	6876	6913	6914	436	440	511	515	386 516	390
6939	6940	6969	6970	6985	6986	626	630	701	705	711	520 715
6987	6988	7047	7048	7089	7090	746	750	866	870	941	945
7115 7377	7116 7378	7183 7417	7184 7418	7303	7304	1046	1050	1051	1055	1106	1110
7477	7478	7489	7418 7490	7461 7499	7462 7500	1311 1676	1315 1680	1391 1681	1395	1596	1600
7523	<b>7524</b>	7541	7542	7553	755 <del>4</del>	1896	1900	1966	1685 1970	1796 1986	1800° 1990
7555	7556	7565	7566	7587	7588	2021	2025	2106	2110	2136	2140
7599	7600	7645	7646	7695	7696	2151	2155	2321	2325	2356	2360
7697 7777	7698 7778	7735 7791	7736 7792	7765 7801	7766	2496	2500	2591	2595	2726	2730
7829	7830	7887	7888	7939	7802 7940	$\frac{2841}{2991}$	2845	2851	2855	2901	2905
7951	7952	7963	7964	8001	8002	3561	2995 3565	3076 3726	3080 3730	3406 3846	3410 3850
8015	8016	8041	8042	8087	8088	3961	3965	3981	3985	4046	4050
8113	8114	8143	8144	8155	8156	4386	4390	4436	4440	4471	4475
8183 8271	8184 8272	8205 8293	8206 8294	8255	8256	4586	4590	4646	4650	<b>4</b> 661	4665
8355	8356	8383	838 <del>4</del>	8303 8409	8304 8410	4931	4935	5016	5020	5236	5240
8433	8434	8457	8458	8483	8484	5326 5441	5330 5445	5356 5501	5360	5396	5400 5520
8507	8508	8533	8534	8547	8548	5611	5615	5921	5505 5925	5516 6181	6185
8573 8651	8574 8652	8585 8687	8586	8609	8610	6326	6330	6371	6375	6411	6415
8699	8700	8701	8688 8702	8689 8727	8690 8728	6466	6470	6836	6840	7016	7020
8729	8730	8757	8758	8833	8834	7021 7356	7025 -7360	7036	7040	7296	7300
8883	8884	8943	8944	8953	8954	7571	7575	7381 7721	7385 7725	7531 7731	7535 7735
8967 9155	8968	8991	8992	9089	9090	7806	7810	7821	7825	7946	7950
9219	9156 9220	9157 9231	9158 9232	9167	9168	8131	8135	8176	8180	8231	8235
9375	9376	9413	9414	$9243 \\ 9415$	9244 9416	8251	8255	8351	8355	8401	8405
9431	9432	_	<del>-</del>		9410	8501	8505	8691	8695	8776	8780
						9086 9656	9090 9660	9191 9661	9195 9665	9331 9701	9335 9705
		2ª SERI	E 6 %			9746	9750	9896	9900	9916	9920
0						9976	9980	10086	10090	10511	10515
Cennji	ican aa 50	obbligazioni	$n.,400 \; (L.$	50.000 ciaso	uno)	10566	10570	10571	10575	10631	10635
dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.	10651 10796	10655	10671	10675	10716	10720
501	600	9501	5400	_	-	11056	10800 11060	10851	10855	1085 <b>6</b> 11181	10860 11185
9101	9200	2501	2600	6201	6300	11341	11345	11141 11531	$11145 \\ 11535$	11546	11550
	0200	_	_			11706	11710	11736	11740	11936	11940
Certifi	cati da 100	obbligazioni 1	- FOO /T	100.000		12026	12030	12111	12115	12131	12135
dal n.				100.000 crasc	uno)	12206	12210	12236	12240	12386	12390
- Lai II.	வ.	dal n.	aln.	dal n.	al n.	$12441 \\ 12846$	12445 $12850$	12491	12495	12536	12540 13000
451	500	2151	2200	2201	2250	13081	13085	$12861 \\ 13186$	$12865 \\ 13190$	$12996 \\ 13421$	13425
2601	2650	2751	2800	3251	3300	13471	13475	13506	13510	13601	13605
4401 9651	4450 0700	4951	5000	7101	7150	13751	13755	13946	13950	14051	14055
9001	9700		_	_	-	14161	14165	14186	14190	14331	14335
. مندره	ali 3- 500	.117*				14391 14546	14395	14466	14470	14476	14480 14895
centific		obbligazioni n	650 (L.	500.000 $ciasc$	uno)	15261	14550 15265	14691 15361	14695	$14891 \\ 15446$	15450
dal n.	el n.	dal n.	al n.	dal n.	ain.	15466	15470	15476	$15365 \\ 15480$	15486	15490
51	60	141	_ 150		-	15761	15765	15786	15790	15856	15860
571	580	681	690	221 921	230 930	16001	16005	16136	16140	16331	16335
1031	1040	1531	1540	1621	1630	16416 16756	16420 16760	16576	16580	$16586 \\ 16871$	16590 16875
				_ <del>_</del>		10100	16760	16841	16845	109/1	100.0

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
17051	17055	17281	17285	17286	17290
17386	17390	17531	17535	17726	17730
17786	17790	17801	17805	17811	17815
18086	18090	18136	18140	18351	18355
18361	18365	18376	18380	18431	18435
18491	18495	18541	18545	18696	18700
18726 $19121$	$18730 \\ 19125$	18736 19571	$18740 \\ 19575$	18781	18785
19666	19670	19676	19680	19606 19691	19610 19695
19751	19755	19871	19875	19931	19935
20006	20010	20091	20095	20176	20180
20236	20240	20421	20425	20516	20520
20831	20835	20886	20890	21041	21045
21061	21065	21146	21150	21161	21165
21281 22116	$21285 \\ 22120$	$21746 \\ 22361$	$21750 \\ 22365$	$22031 \\ 22451$	$22035 \\ 22455$
22456	22460	22541	22545	22561	22565
22586	22590	22611	22615	22681	22685
22966	22970	23041	23045	23086	23090
23181	23185	23281	23285	23416	23420
<b>23426</b>	23430	23471	23475	<b>23</b> 511	23515
23526	23530	23781	23785	23811	23815
23846	23850	24146	24150	24386	$24390 \\ 24485$
24396 24666	$24400 \\ 24670$	$24436 \\ 24821$	24440 24825	24481 24866	$24485 \\ 24870$
24871	24875	24986	24990	25151	25155
25196	25200	25206	25210	25331	25335
25366	25370	25391	25395	25436	25440
25451	25455	25466	25470	25661	25665
25791	25795	25856	25860	25876	25880
25906	25910	26401 27266	26405 27270	$26761 \\ 27731$	$26765 \\ 27735$
26846 27766	$26850 \\ 27770$	27200 27771	27775	27791	27795
27816	27820	27826	27830	27851	27855
28156	28160	28241	28245	28256	28260
28391	28395	28501	28505	28606	28610
28646	28650	28651	28655	28676	28680
28701	28705	28761	28765	28786 29306	$28790 \\ 29310$
$29126 \\ 29356$	29130 29360	29211 29796	$\frac{29215}{29800}$	30096	30100
30181	30185	30396	30400	30401	30405
30446	30450	30516	30520	30551	30555
30806	30810	31066	31070	31151	31155
31241	31245	31491	31495	31576	31580
31596	31600	32026	32030	32121	32125
32201	32205	32441	$\frac{32445}{32515}$	32461 32546	32465 32550
32501 32596	32505 32600	$\frac{32511}{32621}$	32625	32636	32640
32666	32670	32916	32920	32966	32970
33081	33085	33181	33185	33191	33195
33251	33255	33256	33260	33431	33435
33491	33495	33516	33520	33676	33680
33856	33860	34311	34315	34331 34521	34335 34525
34401 34556	34405	34486 34601	34490 34605	34826	34830
34911	34560 34915	35231	35235	35796	35800
35821	35825	35881	35885	35886	35890
36071	36075	36421	36425	<b>3</b> 6431	36435
36456	36460	36541	36545	36566	36570
36766	36770	36826	36830	36851	36855
36941	36945	36956	36960	37046 37276	37050 37280
37091 37976	37095	37191 27406	37195 37500	37276 37511	37515
37376 37571	37380 37575	$\frac{37496}{37621}$	37625	37821	37825
37851	37855	38111	38115	38161	38165
38216	38220	38246	38250	38451	38455
Certifi		) obbligazioni	n. 111 (I	. 5.000.000 cid	ascuno)

Certificati da	5000	obbligazioni	n.	111	(L.	5.000.000	ciascuno)	
Cerminania aa	SOUR	ODDINGUZION	70.	***		0.000.000	,	

4	6	45	55	62	114
$16\overline{3}$	176	215	216	220	227
239	248	261	264	275	311
331	352	360	372	400	412
449	452	454	460	468	472
484	492	515	572	616	620
		665	682	686	696
654	656	773	810	813	814
754	772	•	884	902	933
836	852	881	960	990	994
936	940	946		1104	1112
1011	1024	1049	1064	1104	1112

1118	1124	1137	1144	1246	1248
1262	1272	1306	1373	1383	1387
1408	1423	1424	1452	1462	1464
1475	1524	1531	1536	1548	1659
1676	1684	1716	1764	1777	1856
1964	2046	2072	2076	2116	2172
2176	2178	<sub>_</sub> 2188	2222	2230	2249
2279	2288	2315	102	The same of the sa	Married

I numeri dei certificati obbligazionari già estratti nei precedenti sorteggi e non ancora presentati per il rimborso, sono indicati nei bollettini editi dal Credito Navale, Sezione Autonoma dell'IMI, giusta disposizione di cui all'articolo 7 della legge 29 luglio 1949 n. 474.

I certificati estratti cessano di fruttare interessi con la data fissata per il rimborso, che sarà effettuato alla pari e senza spese per il presentatore, dalle Filiali della Banca d'Italia.

I certificati estratti devono essere presentati al pagamento muniti di tutte le cedole scadenti successivamente alla data fissata per il rimborso dei certificati stessi; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà dedotto dall'importo nominale del certificato.

Roma, 22 ottobre 1969.

Credito Navale - Sezione Autonoma dell'IMI Cappon

(Avviso S-10020).

### ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Sede in Roma

Costituito con regio decreto legge 13 novembre 1931, n. 1398 convertito in legge 15 dicembre 1932, n. 1581.

Capitale statutario L. 100.000.000.000 Capitale versato L. 30.000.000.000 Riserve L. 126.412.000.000

### Bollettino dell'estrazione effettuata il 15 ottobre 1969

In conformità all'annuncio S-9351 pubblicato nel fascicolo n. 250 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, foglio delle inserzioni, in data 2 ottobre 1969, si è proceduto il 15 ottobre 1969 a ministero del notaio dott. Sergio Lupi giusta verbale al n. 62832 di suo repertorio, all'estrazione a sorte dei sottoelencati certificati obbligazionari I.M.I. da ammettere al rimborso il 1º gennaio 1970:

### 23ª SERIE (CHIUSA) 5 % - DAL 1º AL 20º GRUPPO

N. B. Ciascun numero estratto vale per il rimborso di tutti i certificati contrassegnati dallo stesso numero compresi in tutti i 20 gruppi.

Certificati da 50 obbligazioni (L. 50.000 ciascuno)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
381	400	741	760	_	_

Certificati da 100 obbligazioni (L. 100.000 ciascuno)

dal n.	al n.	dal n.	al_n.	dal n.	al n.
91	100	121	130	131	140
1251	1260	1291	1300	1551	1560
1561	1570	1811	1820	1821	1830

Certificati da 200 obbligazioni (L. 200.000 ciascuno)

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n. —
176	180	181	185	191	195
596	600	671	675	681	685

	~		F00 -111'		20.000 -:		Cambié	ioati da 900	obbligagioni	a 1000	(L. 200.000	
		•	•	•	00.000 ciascun	•						•
	7	8	43	44	83	84	dal n.	al n. —	dal n.	al n.	dal n.	al n.
	237 435	238 436	391 443	392 444	405 555	406 556	1001	1050	5801	5850	8001	
	619	620	673	674	739	740	6651	6700	9701	9750	6001 9951	6050
	783	78 <b>4</b>	827	828	881	882	10501	10550	10801	10850	10851	10000 10900
	903	904	963	964	1035	1036	15551	15600	17351	17400	17401	17450
	061	1062	1077	1078	1079	1080	19201	19250	19701	19750	19951	20000
	091	1092	1101	1102	1121	1122	20401	20450	22051	22100	23551	23600
]	211	1212	1237	1238	1269	1270	23701	23750	25301	25350	_	-
	Cen	rtificati da 1	000 obbligaz	ioni (L. 1.	.000.000 ciasc	uno)	Certif	icati da 500	obbligazioni	n. 1520	(L. 500.000 d	ciascuno)
	84	132	157	178	182	185	dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.
	191	195	220	226	255	287	-	_			_	<u> </u>
	295	319	341	388	397	416	41	60	1061	1080	1941	1960
	436	490	515	525	534	567	2881	2900	3521	3540	3801	3820
	573 756	583 788	635 794	640 800	6 <u>44</u> 823	658 842	3981 6001	4000 6020	4521 6081	4540 6100	5281	5300
	847	-850	876	879	895	936	7661	7680	8641	8660	7321 8681	7340
	978	996	998	1012	1092	1142	8841	8860	9061	9080	9541	8700 9560
]	1145	1150	1151	1203	1210	1228	10841	10860	10881	10900	11181	11200
	1234	1245	1277	1288	1315	1328	11381	11400	11441	11460	12001	12020
	1330	1333	1337	1344	1370	1378	12061	12080	12541	12560	12741	12760
	1446	1457	1467	1497	1501	1514	13501	13520	13841	13860	14201	14220
	1618	1619	1653	1666	1671	1694	14961	14980	15761	15780	17041	17060
	1710	1719	1720	1748	1778	1792	17661	17680	17961	17980	18101	18120
	L820 L933	$1837 \\ 2042$	1850	1892	1896	1898	18121	18140	18961	18980	19201	19220
	2177	2184	$2075 \\ 2212$	2078 2299	2081 2302	2136 2314	19361	19380	19661	19680	19981	20000
	2315	2365	2387	2394	2404	2468	20021 21101	20040 21120	20121	20140	20941	20960
	2476	2492	2519	2575	2580	2587	21981	22000	21141 23361	21160	21261	21280
	2621	2631	2656	2671	2680	2696	24461	24480	25101	23380 25120	23421 25141	$23440 \\ 25160$
	2702	2704	2757	2758	2780	2808	26761	26780	27141	27160	27781	27800
	2880	2955	2985	3042	3071	3100	27921	27940	28321	28340	28361	28380
;	3117	3129	_		_	_	28681	28700	29021	29040	29581	29600
							30221	30240	30741	30760	30861	30880
	Ce	rtificati da 5	000 obbligaz	ioni (L. 5.	000.000 ciasci	ino)	32141	32160	32441	32460	32521	32540
							32801	32820	33461	33480	33741	33760
	9 140	17	47	50	86	132	34001	34020	35501	35520	36341	36360
	140	_	_	_	_	_	37561	37580	_	_	_	_
				-			Certific	ati da 1000	obblicazioni	a 2590	(L. 1.000.000	ciascumu)
			24ª SERI	E 5,50 %								
	Ce	rtificati da 5	obbligazioni	n. 4000 (	L. 5000 ciasci	mo)	dal n.	ain.	dal n. —	al n.	dal_n.	al n.
ć	ial n.	aln.	dal n.	al n.	dal n.	•	241	250	301	310	1101	1110
			<u> </u>	au 11.	dai n.	al n.	1171	1180	1431	1440	1511	1520
	1	2000	30001	32000			1541	1550	1571	1580	1681	1690
).			00002	02000	_	_	1781	1790	1941	1950	2351	2360
1.	<i>a</i>				_		2511 3621	2520	2931	2940	3251	3260 3880
	Cen	npcan da 25	obbligazion	n.400 (1	L. 25.000 ciaso	uno)	3951	3630 3960	3841 4571	3850 4580	3871 4961	4970
d	lal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al n.	5221	5230	5411	5420	5701	5710
	_	_	_	_			5961	5970	6181	6190	6211	6220
1	0801	11200	_	_	_	_	6421	6430	6971	6980	7011	7020
							7071	7080	7281	7290	7321	7330
	Certe	ificati da 50	obbligazioni	m 1600 /	L. 50.000 cias		7381	7390	7431	7440	7491	7500
			COCCAJULZACIES	W. 1000 (	L. 30.000 cias	cuno)	7821	7830	7901	7910	7991	8000
4	aln.	ad n.	đal n.	al n.	dal n.	al n.	8081	8090	8181	8190	8241	8250
	1401	-		_	_	-	8271	8280	8541	8550	8641	8650 9130
	401	1600	4201	4400	10401	10600	8841	8850	8961	8970	9121	
	201 3401	11400 18600	15001	15200	16401	16600	9321 9731	9330 9740	9611	9620	9691	9700 10650
10	TOT	10000	34201	<b>344</b> 00	_	-	11251	11260	10331	10340	10641 11811	11820
							12281	12290	11781 12531	$11790 \\ 12540$	12961	12970
	Certif	icati da 100	obbligazioni	n. 3100 (	L. 100.000 cia	seumo\	12991	13000	13091	13100	13141	13150
	al n.					ocuno,	13271	13280	13441	13450	13951	13960
- uz		al n.	dal n.	al n.	daln.	al n.	14081	14090	14581	14590	14781	14790
5	01	600	801	000		_	15331	15340	15361	15370	15871	15880
	101	9200	11001	900 11100	6401	6500	16231	16240	16931	16940	17261	17270
14	701	14800	16001	16100	$12201 \\ 17701$	12300	17381	17390	18051	18060	18621	18630
18	101	18200	22701	22800	24401	17800 24500	18761	18770	19011	19020	19191	19200 21350
278	801	27900	28301	28400	28801	24500 28900	20761 21441	20770	20931	20940	21341	21810
	101	29200	31101	31200	31501	31600	21971	21450 21980	21591 22441	21600	21801 22651	22660
357		35800	45801	45900	47201	47300	22761	21980 22770	$22441 \\ 23071$	22450	23961	23970
524		52500	58301	58400	<b>58401</b>	58500	23971	23980	$\frac{23071}{24171}$	23080 24180	23901 24481	24490
601 746		60200 74700	67601	67700	<b>743</b> 01	74400	24611	24620	24931	24180	25081	25090
760		76100	75101 —	75200	75901	76000	25201	25210	25371	25380	25571	25580
- 44		, 5409		_	_	_	25651	25660	25741	25750	25811	25820

dal n.	al n.	dal n.	al n.	dal n.	al п.	3699	3700	3759	3760	3783	3784
	-	90543	-	-		3935	3936	4053	4054	4143	4144
25851	25860	$26541 \\ 27361$	26550	26761	26770	4159	4160	4311	4312	4399	4400
26841	26850 28170	28221	27370 28230	$27581 \\ 28501$	27590 28510	4445 4657	4446 4658	4467 4669	4468 4670	4619 4723	$\frac{4620}{4724}$
28161	28540	28571	28580	28761	28770	4735	4736	4749	4750	4779	4780
28531 28791	28800	28981	28990	29101	29110	4919	4920	4933	4934	5003	5004
29321	29330	30011	30020	30761	30770	5017	5018	5051	5052	5097	5098
30771	30780	30841	30850	30981	30990	5125	5126	5181	5182	5205	5206
31251	31260	31591	31600	31651	31660	5215	5216	5243	5244	5293	5294
31841	31850	32111	32120	32661	32670	5359	5360	<b>5403</b>	<b>5404</b>	<b>5443</b>	5 <del>444</del>
32721	32730	32771	32780	33281	33290	5571	<b>5572</b>	5633	5634	5687	5688
34251	34260	34561	34570	34881	34890	5725	5726	5729	5730	5739	5740
35161	35170	35231	35240	35581	35590	5767	5768	5769	5770	5847	5848 6088
35691	35700	35991	36000	36061	36070	5889	5890	6059	6060	6087 6245	6246
36331	36340	36461	36470	36601	36610	6167	6168	6187 6307	6188 6308	6327	6328
36901	36910	37051	37060	37171 38231	37180 38240	6255 6 <b>3</b> 51	6256 6352	6363	6364	6401	6402
37661	37670	38021 38611	38030 38620	38681	38690	6423	6424	6465	6466	6523	6524
38321	38330 38910	39011	39020	39151	<b>3</b> 9160	6537	6538	6545	6546	6557	6558
38901 39181	39190	39351	39360	39801	39810	6605	6606	6657	6658	6723	6724
39941	39950	40501	40510	41051	41060	6745	6746	6795	6796	6807	6808
41241	41250	41391	41400	41751	41760	6917	6918	6977	6978	6985	6986
41971	41980	42501	42510	42751	42760	7007	7008	7069	7070	7111	7112
42971	42980	43381	43390	43571	43580	7131	7132	7169	7170	7453	7454
43761	43770	43791	43800	43901	43910	7525	7526	7601	7602	7641 7713	$7642 \\ 7714$
44141	44150	44201	44210	44401	44410	7685	7686	7703	770 <del>4</del> 7876	7901	7902
44601	44610	45131	45140	45431	45440	7755	7756	7875	1010	7001	1002
45841	45850	46161	46170	46191	46200 47040						
46471	46480	46991	47000	47031 48391	48400		SERIE	« CC » (SPEC	IALE CHI	USA) 5 %	
47631	47640	48001 49311	48010 49320	49341	49350			-			200ma)
48501	48510 49670	49751	49760	49851	49860	Certifica	iti da 1000			1.000.000 cia	
49661 50491	50500	51171	51180	51281	51290	1	2	22	25	34	50
52001	52010	52091	52100	52261	52270	60	64	78	80	101	105 166
53011	53020	53331	53340	53621	53630	126	127	137	149	162 188	190
53691	53700	53791	53800	54151	54160	172	173	181 215	186 239	275	285
54251	54260	55131	55140	55631	55640	197	202 303	304	308	309	315
55701	55710	55791	55800	55951	55960	297 316	331	345	354	360	361
55961	55970	56561	56570	56671	56680	373	382	387	389	395	397
56851	56860	56931	56940	56961 57721	56970 57730	409	434	437	463	467	485
57181	57190	57461	57470 58480	58531	58540	487	488	497	498	507	515
58111	58120	58471 58731	58740	59121	59130	525	560	571	575	585	586
58691 59681	58700 59690	59721	59730	59811	59820	588	596 *	629	632	639	$\frac{646}{727}$
60761	60770	60841	60850	60991	61000	669	685	693	702	721 755	763
61161	61170	61221	61230	61281	61290	729	735	737	740 790	793	799
61391	61400	61451	61460	61581	61590	776	777	786 811	833	842	865
61761	61770	61821	61830	62151	62160	802	80 <u>4</u> 886	899	925	926	928
62311	62320	62671	62680	62741	62750 63930	884 950	953	959	968	972	978
62981	62990	63751	63760	63921 $64111$	64120	981	987	998	1004	1007	1019
64011	64020	64081	64090 64460	64481	64490	1039	1046	1048	1053	1067	1083
64311	64320	64451	04400	04202	0110	1109	1111	1115	1160	1162	$\frac{1169}{1200}$
				= 000 000 ·	i-amma)	1172	1173	1179	1182 1230	1189 1233	1235
Certifi	cati da 500	0 obbligazion	i n. 324 (L	. 5.000.000	ruscuno)	1217	1223	1228 1257	1267	1277	1281
25	26	29	30	77	78	1240	1250	1298	1299	1307	1313
129	130	159	160	201	202	1285 1322	1297 1331	1345	1395	1404	1417
303	304	321	322	389	390	1424	1426	1446	1448	1466	1481
477	478	525	526	553	554 614	1486	1495	1504	1522	1523 1568	1535
565	566	601	602	613 693	694	1536	1544	1548	1565	1568	1584
647	648	667	668	945	946	1609	1615	1631	1654	1657 1679	1661 1683
741	742	833	$834 \\ 1124$	1147	1148	1663	1664	1673	1675 1702	1726	1728
1033	1034	1123	1250	1295	1296	1688	1695	1701		1750	1765
1229 1315	1230 1316	1249 1391	1392	1455	1296 1456	1730	1736 1771	1742	1744 1784	1786	1788
1505	1506	1559	1560	1561	1562	1769	1771	1779 1827	1829	1786 1832	1839
1609	1610	1621	1622	1751	1752	1791	1796 1848	1850	1856	1873	1881
1761	1762	1847	1848	1915	1916	1845 1890	1901	1930	1933	1944	1950
1927	$\begin{array}{c} 1762 \\ 1928 \end{array}$	1945	1946	2009	2010	1963	1964	1969	1978	1986	1989
2023	2024	2031	2032	2059	2060 2130	1992	1994	2002	2006	2036	2042
2081	2082	2113	2114	2129 2253	2150 2254	2054	2055	2061	2070	2083	2084
2181	2182	2231	2232	2253 2617	2618	2093	2101	2114	2127	2166	2169 2199
2461	2462	2547	2548	2757	2758	2172	9174	2186	2193	2198 2292	2199 2295
2647	2648	2749	2750	2863	2864	2214	2239 2300 2344	2249	2287	2321	2322
2791	2792	2847	2848 3038	3039	<b>3</b> 040	2299	2300	2302	2309 2356	2357	2372
2865	2866	3037 3179	3180	3299	3300	2341	2344	2346 2392	2395	2404	2405
3147 3317	3148 3318	3333	3334	3379		2376	2378	2392	2413	2414	2425
3393		3431	3432	3535	3536	2406 2430	$\frac{2408}{2431}$	2436	2442	2445	2449
3549	3550	3603	<b>3</b> 60 <b>4</b>	3615	3616	2450 2450	2453	2454	2457	2461	2472
3661	3662	3685	3686	3697	3698	2400					
	2002										

2483	2506	2538	2542	2546	2559
2571	2572	2581	2582	2588	2589
2606	2607	2609	2617	2624	2626
2632	2640	2654	2657	2660	2663
2666	2674	2680	2698	2704	2715
2728	2736	2740	2743	2747	2756
2760	2765	2776	2786	2793	2797
2800	2806	2811	2818	2828	2837
2840	2849	2860	2862	2882	2890
2894	2905	2913	2925	2927	2944
2948	2958	2959	2977	2987	3003
3018	3019	3021	3030	3032	3033
3036	3045	3052	3062	3063	3078
3084	3087	3092	3095	3099	3116
3131	3156	3161	3167	3168	3173
3181	3185	3187	3192	3198	3219
3232	3237	3245	3253	3258	3259
3262	3278	3285	3287	3289	3298
3301	3306	3307	3308	3315	3316
3320	3322	3334	3339	3350	3356
3366	3374	3375	3380	3381	3394
3401	3403	3405	3429	3438	3444
3453	3456	3468	3429 3469		
3481	3492	3500		3479	3480
3532	3534	3556	3504 3560	3506	3512
3570	3574	3588		3561	3569
3631	3633	3635	3597 3637	3600	3620
3649	3654	3666		3643	3644
3686	3690	3698	3671	3672	3677
3710	3711		3699	3704	3706
3749		<b>3716</b>	3718	3720	3728
3821	$3780 \\ 3824$	3790	3800	3805	3818
3868	3824 3884	3851	3856	3859	3863
3919	3931	3894	3901	3914	3916
3984	3986	3936	3943	<b>3954</b>	<b>3</b> 97 <b>7</b>
4057	4058	4012	4018	4029	4044
4090	4119	4059	4064	4066	4079
4162	4166	4128	4129	4144	4145
4195	4204	$\frac{4168}{4222}$	4174	4177	4191
4238	4239	4222 4252	4223	4229	4234
4293	4239 4301		4257	4265	4284
4353	4369	4308	4314	4317	4344
4403	4405	4371	4381	4395	4401
4450	4472	4419	4421	4428	4447
4515		4473	4497	4506	<b>4</b> 51 <b>3</b>
4539	4521	4528	4529	4533	4535
4585	4543	4563	4571	4572	4577
4649	4611	4628	4637	4639	4640
4049 4708	4653	4662	4663	4666	4668
4708 4759	4734	4740	4741	4745	<b>4756</b> .
4759 4807	4767	4770	4782	4785	4805
4854	4823	4829	4836	4838	4839
4854 4921	4858	4866	4872	4891	4908
4921 4949	4925	4932	4935	4939	4946
±349	4950	4988	<b>4</b> 991	4999	_

SERIE « CD » (SPECIALE CHIUSA) 5 %

Certificat	i da 1000	obbligazioni	n. 247	(L. 1.000.000	ciascuno)
9	30	31	34	36	37
44	59	61	88	98	99
107	111	117	122	123	133
138	140	141	145	152	154
170	173	192	196	202	206
214	<b>227</b>	229	236	240	274
316	321	326	349	359	364
369	370	375	381	386	394
398	404	410	411	417	422
436	440	480	491	494	503
510	516	525	529	533	534
539	<b>545</b>	554	562	570	574
596	602	627	629	630	633
637	656	665	674	679	681
728	729	730	734	741	754
765	766	768	770	779	780
808	811	815	822	823	828
835	837	838	867	868	880
885	892	894	900	906	908
909	914	919	920	932	933
942	946	947	959	961	955 964
971	977	982	1004	1005	1022

1026 1072 1132 1179 1211 1289 1349 1398 1455 1496 1528 1554 1644 1670 1793 1881 1916	1027 1082 1133 1188 1226 1294 1356 1402 1467 1497 1541 1555 1645 1676 1746 1804 1884	1035 1091 1141 1191 1227 1307 1357 1408 1468 1508 1546 1563 1646 1678 1757 1894 1922	1038 1110 1146 1201 1233 1308 1366 1430 1473 1515 1548 1566 1649 1695 1778 1818 1896 1930	1056 1116 1161 1205 1281 1311 1379 1433 1477 1518 1549 1619 1662 1705 1782 1863 1905	1071 1124 1170 1210 1286 1340 1390 1442 1487 1525 1553 1636 1709 1784 1857 1910
	1955	1960	1966	1978	1991
1993	_	_	_	-	_

### SERIE « DH/1 » (SPECIALE CHIUSA) 5 %

Certificati	da 1000	obbligazioni	n. 84 (L. 1	.000.000 cias	cuno)
4	8	14	25	32	45
51	56	69	120	122	131
144	160	175	192	201	210
213	221	222	231	248	249
255	263	272	273	275	287
323	339	359	395	435	441
446	447	456	460	462	469
488	501	503	511	531	553
<b>577</b>	580	584	641	658	667
669	672	676	690	707	711
729	<b>74</b> 6	751	771	783	790
794	806	810	838	851	864
905	908	926	928	939	943
947	977	982	993	995	999

### SERIE « DH/2 » (SPECIALE CHIUSA) 5 %

Certificati da 1000 obbligazioni n. 84 (L. 1.000.000 ciascuno) 9 422 

### SERIE «EB» (SPECIALE CHIUSA) 5 %

Certificati	da 1000	obbligazioni	n. 50 (L.	1.000.000	ciascuno)
9	10	111	110	149	154

•		•	•		
3	19	111	116	142	154
168	175	192	201	212	226
238	277	282	359	369	385
409	412	435	448	455	460
475	510	521	542	<b>564</b>	569
581	590	592	619	694	713
737	776	778	788	816	832
834	895	948	954	977	978
989	992	_	_		_

### SERIE « ED » (SPECIALE CHIUSA) 5 %

Certificati	da 1000	obbligazioni	n. 56 (L.	1.000.000	ciascuno)
5	8	14	16	28	
38	45	46	53	55	100
70	75	78	86	100	108

132	136	137	140	148	158
163	164	165	186	203	206
210	226	229	261	272	317
324	337	343	350	354	388
390	399	417	425	431	437
443	445	473	474	475	477
485	497	_	_	_	

I numeri dei certificati obbligazionari già estratti nei precedenti sorteggi e non ancora presentati per il rimborso sono indicati nei Bollettini editi dall'Istituto Mobiliare Italiano, giusta disposizione di cui all'art. 7 della legge 29 luglio 1949, n. 474. Si riportano tuttavia, qui appresso, i numeri dei certificati già estratti che cadranno in prescrizione il 1º gennaio 1970:

#### XI EMISSIONE 5,50 % «CREDITO NAVALE»

Certificati da 5 obbligazioni n. 30 (L. 5000 ciascuno)

26470 26567 40917 40923	26473 26586 40918 50235	26500 30672 40919 55838	26513 30801 40920 56827	26563 30802 40921 56828	26564 40916 40922 56829
40923	50235	55838	56827		00000
56830	56831	57935	57969	58568	58569

Certificati da 25 obbligazioni n. 12 (L. 25.000 ciascuno)

6393 49265 49266 49267 49268 5219	
52193 53998 53999 57501 63030 6303	

I certificati estratti cessano di fruttare interessi con la data fissata per il rimborso, che sarà effettuato alla pari e senza spese per il presentatore, dalle Filiali della Banca d'Italia.

I certificati estratti devono essere presentati al pagamento muniti di tutte le cedole scadenti successivamente alla data fissata per il rimborso dei certificati stessi; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà dedotto dall'importo nominale del certificato.

Roma, 22 ottobre 1969.

Istituto Mobiliare Italiano Il Direttore generale: Cappon

(Avviso S-10021).

### E N E L ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA

Compartimento di Napoli, via P.E. Imbriani, 42

### Obbligazioni 6 % - V/N L. 1.000 - Emesse nel 1949 dalla Società Meridionale di Elettricità e con scadenza il 1974

Elenco dei titoli sorteggiati nella 19ª estrazione del 13 ottobre 1969, nonchè di quelli sorteggiati precedentemente e non presentati per il rimborso per i quali non è intervenuta la prescrizione decennale.

Si avvertono i signori possessori di obbligazioni del Prestito 6% emesso nel 1949 dalla Società Meridionale di Elettricità e con soadenza il 1974, che in data 13 ottobre 1969, in Napoli, presso gli uffici dell' ENEL, con l'intervento del notaio Ferdinando Tozzi, ha avuto luogo, a norma del Regolamento, il sorteggio di n. 56235 obbligazioni.

Ciascun numero estratto riguarda i titoli di ognuna delle quattro Serie in circolazione (I, II, III e IV), contrassegnati da quello stesso numero.

I titoli sorteggiati saranno rimborsati, al loro valore nominale di L. 1.000, a partire dal 1º dicembre 1969 (e da tale giorno i titoli estratti cessano di essere fruttiferi di interessi) dietro consegna dei titoli stessi muniti della cedola n. 41 e seguenti. L'importo relativo alle cedole eventualmente mancanti sarà dedotto dalla somma da rimborsare per il titolo estratto.

Il rimborso sarà effettuato presso:

Cassa ENEL - Napoli, via P.E. Imbriani, 42:

Banco di Napoli, Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma, Banca Nazionale del Lavoro, Monte dei Paschi di Siena, Banca d'America e d'Italia, Banca Nazionale dell'Agricoltura (tutte le sedi e filiali).

### TÍTOLI SORTEGGIATI NELLA 19ª ESTRAZIONE

111	TOLI SORTE	GGLATI	NELLA I	9ª ESTRA	ZIONE
	Certi	ficati da 5	obbligazion	i	
1	10	13	26	32	38
67	75	88	89	105	113
115	117	118	135	147	162
173	175	195	197	243	261
280	308	312	379	391	393
409	425	468	485	565	566
587	607	650	656	665	671
$\begin{array}{c} 722 \\ 852 \end{array}$	729 875	749 905	755 929	783 940	809 965
1012	1035	1037	1086	1110	1158
1159	1198	1216	1240	1245	1254
1257	1259	1271	1303	1304	1312
1327	13 <del>44</del>	1350	1374	1419	1429
1452	1471	1476	1511	1515	1518
1520	1553	1577	1581	1587	1641
1700	1711	1742	1755	1772	1823
1844	1868	$\frac{1920}{2008}$	$1932 \\ 2014$	$1947 \\ 2043$	$\frac{1973}{2074}$
1987 $2091$	$\frac{1998}{2104}$	2153	2167	2186	2190
2193	2206	2213	2230	2239	2264
2284	2294	2297	2313	2341	2353
2362	2382	2394	2400	2411	2434
2443	2445	2453	2455	2465	2475
2484	2507	<b>2519</b>	2539	2570	2604
2608	2687	2702	2706	2733	2738
2740	2747	2756	2757	2762 2856	$\frac{2773}{2862}$
$2801 \\ 2865$	2818 2923	$\frac{2820}{2945}$	2835 2946	2955	2958
2000	2523	2010	2010	2000	2000
	Certi	ficati da 1	0 obbligazion	ıi	
0000	3054	3056	3076	3079	3097
3039 3100	3121	3147	3151	3163	3202
3216	3220	3250	3251	3263	3264
3266	3281	3308	3324	3343	3346
3354	3375	3389	3404	3409	3501
3567	3590	3603	3627	3629	3659
3681	3686	3707	3712	3749	3763
3773	3778	3831	3856 3931	3859 3937	3878 3941
3885 3986	$\frac{3892}{4017}$	3897 4101	4118	4145	4149
4203	4215	4219	4222	4229	4243
4249	4282	4288	4292	4311	4345
4349	4375	4417	4441	4456	4461
4474	4476	4485	4530	4532	4550
4573	4601	4607	4609	4662	4665
4666	4672	4714	4717 4841	4726 4850	4733 4886
4756	4794 4912	4823 4918	4938	4955	4978
4894 4981	4991	5001	5004	5011	5019
5021	5034	5043	5082	5090	5104
5110	5125	5148	5181	5188	5195
5218	52 <del>44</del>	5249	5273	5278	5281
5299	5305	5333	5415	5425	5445
<b>5453</b>	5481	5496	5498	5521	5542
5545	5554	5649	5653	5655 5774	5697 5775
5718	5725	575 <b>4</b> 5850	5767 5852	5855	5883
5804	5806 5956	5980	5993	6001	6007
5894 6014	6032	6044	6090	6092	6093
6097	6099	6113	6118	6126	6137
6152	6161	6168	6169	6249	6256
6314	6346	6391	6396	6416	6441
6444	6465	6486	6488	6494	
	Conta	ficati da 9	5 obbligazio	mi	
	,	-			2557
6501	6506	6516 6597	6517 6608	6541 6617	6551 6639
6562	6563 6683	6587 6685	6697	6755	6781
6649	0000	0000	5501		

6802	6820	6822	6840	6883	6888	15203	15207	15226	15240	15283	15286
6902	6939	6942	6961	6962	6969	15292	15303	15322	15325	15340	15352
6972	6975	6990	7008	7021	7022	15363	15391	15404	15415	15422	15448
7036	7047	7061	7064	7085	7089	15458	15469	15478	15502	15520	15548
7129	7142	7167	7176	7180	7183	15554	15567	15587	15606	15610	15619
7207	7232	7268	7276	7306	7359	15636	15644	15658	15673	15720	15727
7368	7434	7442	7491	7515	7521	15732	15735	15751	15756	15760	15768
7604	7624	7635	7739	7746	7784	15818	15826	15831	15836	15864	
7800	7804	7815	7822	7841	7852	15926	15994	16020	16034	16054	15912
7855	7865	7879	7900	7901	7902	16083	16095	16113	16156	16159	16064
7946	7956	7965	7973	7993	7999	16244	16260	16268		10199	16230
									16271	16284	16289
8007	8009	8037	8055	8067	8073	16358	16432	16446	16455	16476	16479
8095	8105	8109	8114	8149	8151	16493	16496	16511	16555	16560	16561
8167	8190	8197	8211	8223	8245	16569	16572	16574	16593	16601	16605
8249	8256	8267	8283	8304	8317	16608	16628	16648	16670	16679	16681
8320	8329	8332	8360	8381	8400	16708	16740	167 <del>44</del>	16767	16773	16783
8402	8437	8442	8447	8453	8482	16804	1681 <b>6</b>	16817	16853	16890	16901
8501	8527	8552	8569	8582	8585	16913	16927	16941	16948	16987	17007
8608	8611	8641	8662	8694	8695	17014	17016	17022	17094	17102	17116
8703	8718	8730	8773	8782	8795	17167	17168	17195	17202	17212	17230
8799	8801	8804	8812	8834	8849	17245	17250	17267	17271	17280	17304
8868	8893	8939	8946	9014	9021	17408	17419	17435	17461	17467	17475
9025	9048	9064	9072	9082	9121	17478	17499	17535	17540	17544	17547
9136	9191	9192	9201	9202	9218	17559	17590	17635	17644	17666	17690
9225	9232	9259	9271	9272	9308	17703	17709	17721	17755	17762	17766
9311	9313	9318	9342	9382	9428	17777	17788	17789	17830		
9439	9467	9494	9495	9503	9512	17911	17917	17960	17980	17841	17872
9514	9541	9560	9572	9574	9593	18017	18049	18062	11900	17990	18016
9615	9618	9630	9637	9641	9647	18121	18125	10102	18077	18087	18106
9663	9727	9736	9748				10120	18132	18157	18162	18190
9937	9951	9956	9969	9785	9841	18195	18226	18231	18237	18264	18272
10074	10148	10155		10008	10047	18276	18280	18294	18331	18332	18354
10236	10237		10191	10220	10232	18359	18368	18369	18393	18412	18424
10236	10237	10251	10310	10316	10317	18487	18553	18555	18556	18572	18581
		10375	10388	10392	10448	18587	18594	18598	18602	18606	18622
10462	10463	10467	_	_	_	18628	18665	18698	18703	18767	18782
						18806	18809	18818	18821	18928	18977
	Ces	rtificati da l	50 obbligazio	mi		18980	19001	19021	19032	19047	19098
						19119	19141	19177	19182	19198	19202
10511	10519	10530	10557	10598	10601	19242	19287	19295	19299	19339	19376
10613	10618	10625	10629	10642	10661	19408	19427	19433	19434	19448	19460
10692	10718	10748	10827	10832	10850	19469	19497		_		_
10858	10868	10880	10895	10926	10931						
10943	10961	10971	11008	11017	11080	]	_				
11125	11148	11158	11177	11179	11183		Cert	lificati da 1	.00 obbligazi	oni	
11210	11215	11240	11243	11250	11271	19505	10575	10=00	10550	10505	10500
11273	11278	11281	11285	11289	11302	19604	19515	19562	19576	19587	19588
11313	11321	11349	11350	11397	11410		19606	19612	19633	19642	19655
11457	11464	11474	11476	11485	11493	19666	19675	19723	19787	19829	19839
11499	11503	11513	11517	11543	11556	19852	19855	19876	19888	19905	19924
11615	11624	11635	11642	11650	11656	19938	19948	19949	19956	19967	19990
11677	11700	11709	11718	11727	11737	20011	20028	20031	20035	20036	20043
11759	11803	11812	11849	11859	11870	20069	20073	20082	20083	20091	20120
11889	11916	11937	11950			20131	20133	20134	20145	20149	20172
11966	11991	11996	12022	11964	11965	20181	20187	20200	20209	20220	20236
12092	12094	12112	12137	12055	12076	20252	20336	<b>2</b> 037 <b>5</b>	20390	20419	20426
12198	12199	12207		12147	12194	20436	20442	20457	20463	20465	20476
12314	12341	12356	12233	12263	12279	20503	20508	<b>20523</b>	<b>20525</b>	20528	20529
12429	12466	12503	12389	12400	12420	20582	<b>2</b> 058 <b>8</b>	<b>2</b> 059 <b>7</b>	20602	20677	20691
12565	12567	12570	12528	12538	12540	20771	20774	20780	20785	20787	20789
12644	12714		12596	12600	12624	20814	20822	20862	20881	20899	20919
12763	12770	12716	12738	12749	12751	20939	20946	20978	20980	20981	<b>2</b> 1000
12826	12770	12774	12784	12794	12800	21001	21063	21071	21086	21098	21134
12892	12841	12854	12855	12880	12886	21141	21161	21165	21184	21196	21201
13104	12987	12991	12998	13030	13083	21241	21262	21275	21306	21318	21341
10104	13111	13142	13160	13170	13173	21346	21350	21403	21426	21450	21458
13195	13199	13214	13243	13260	13319	21481	21509	21543	21545	21546	21567
13342	13360	13422	13474	13477	13485	21575	21656	21687	21723	21731	21733
13496	13510	13556	13576	13614	13618	21746			21723	21892	21950
13661	13670	13674	13677	13706	13792	21746	21764 21967	21768	21851 21994	22000	22054
13804	13833	13838	13840	13870	13886	$\frac{21956}{22058}$	21967	21993	21994	22170	22176
13902	14003	14009	14016	14026	14028			22065	22113	22273	22282
14056	14057	14093	14098	14113	14028	22205	22221	22236	22264	00010	22354
14121	14148	14151	14209	14242	14114	22285	22297	22311	22318	22319	22533
14267	14272	14278	14287	14297	14240	22361	22405	22429	22478	22524	22000
14326	14331	14334	14349	14297	14323	22537	22539	22561	22615	22621	22632
14395	14421	14463	14467		14390	22638	22665	22668	22722	22724	22726
14530	14563	14595	14606	$14471 \\ 14622$	14493	22727	22734	22743	22750	22753	22793
14688	14690	14691	14698		14632	22795	22799	22817	22854	22860	22875
14755	14756	14764		14709	14732	22898	22924	22927	22930	22948	23013
14821	14822		14773	14803	14808	23036	23038	23055	23056	23070	23130
14930	14962	14827	14855	14871	14910	23131	23135	23167	23171	23215	23217
15011	15015	14964	14980	14988	14994	23241	23275	23295	23296	23314	23340
15125		15067	15070	15072	15116	23359	23406	23411	23415	23421	23439
10120	15136	15155	15161	15195	15196	23446	23479	23483		-	

Titoli sortes	relati nalle	nracadan	ti octucula	ant a alm		E000	5699	5700	5706	5720	5730
una delle						5688					5789
						5763	5764	5772	5776 5070	5788	
per i qual	i non e m	tervenuta	ia prescri	Mone dece	maie.	586 <b>3</b>	586 <del>4</del>	5866 5016	5870	5874	5885
						5886	5915	5916	5921	5933	5944
	Certi	ficati da 5	obbligazioni	;		5962	5990	6024	6045	6095	$6096 \\ 6226$
_					_	6139	6143	6175	6217	6218	
2	3	4	9	24	68	6263	6266	6267	6269	6275	6281
81	204	· 235	237	238	276	6282	6285	6287	6316	6320	6321
<b>279</b>	307	369	398	399	400	6323	6358	6390	6397	6399	6401
420	421	433	434	440	443	6402	6439	6495			_
459	471	486	524	537	549						
555	573	595	602	617	618		Certi	ficati da 25	obbligazion	i	
675	676	680	682	688	691			,			
705	708	725	740	763	774	6527	6535	6542	6560	6588	6590
<b>794</b>	821	836	860	861	862	6594	6595	6623	6684	6689	6691
865	871	883	884	892	916	6698	6719	6729	<b>673</b> 0	6738	6739
928	953	958	967	997	998	6750	6836	6842	6849	6853	6868
1031	1053	1065	1066	1078	1079	6869	6871	6929	6948	6953	6959
1104	1107	1115	1121	1179	1186	6992	6998	7006	7007	7058	7066
1191	1196	1218	1231	1280	`1309	7162	7186	7206	7235	7238	7240
1310	1319	1335	1380	1405	1406	7249	7253	7304	7308	7355	7358
1407	1416	1439	1440	1453	1454	7376	7382	7473	7474	<b>7</b> 550	<b>7562</b>
1455	1456	1464	1472	1521	1541	7593	7642	7647	7649	7650	7685
1545	1552	1556	1558	1613	1614	7686	7687	7730	7736	7741	7750
1615	1637	16 <del>44</del>	1650	1684	1687	7763	7772	7786	7791	7806	7836
1725	1768	1771	1775	1822	1836	7849	7869	7871	7873	7877	7878
1846	1847	1848	1897	1916	1917	7884	7891	7908	7914	7928	7931
1921	1936	1959	1984	1988	2015	7933	7934	7967	7975	8046	8052
2049	2081	2102	2111	2112	2115	8053	8094	8112	8116	8131	8142
2150	2195	2201	2203	2227	2235	8146	8153	8154	8206	8213	8225
2237	2254	2287	2301	2302	2308	8233	8255	8289	8313	8319	8321
2324	2327	2337	2339	2342	2343	8342	8345	8361	8436	8502	8505
2371	2372	2373	2418	2441	2442	8513	8514	8516	8526	8529	8536
2451	2457	2458	2473	2478	2496	8613	8614	8617	8635	8656	8660
2503	2505	2514	2518	2545	2573	8683	8689	8715	8725	8742	8749
2598	2599	2623	2634	2635	2650	8751	8752	8753	8755	8766	8787
2651	2691	2711	2714	2779	2827	8802	8811	8837	8844	8845	8878
2852	2853	2858	2867	2870	2873	8885	8896	8903	8936	8977	8983
2882	2926	2932	2942	2959	2969	8990	9017	9024	9095	9097	9101
2972	2989	2995	2997	_	_	9103	9104	9124	9163	9168	9187
2012	2000					9223	9245	9249	9254	9263	9264
						9292	9323	9330	9336	9393	9396
	Cert	ificati da 10	obbligazio	nı		9409	9427	9497	9510	9513	9522
2007	2047	3051	3055	3057	3069	9552	9561	9571	9648	9652	9688
3004	3047	3082	3131	3132	3135	9691	9700	9701	9717	9721	9743
3070 3154	$3074 \\ 3170$	3171	3175	3179	3197	9759	9784	9786	9797	9840	9842
3213	3239	3245	3257	3258	3259	9845	9871	9873	9879	9904	9916
3267	3268	3270	3271	3273	3280	9917	9918	9930	9931	9938	9966
3311	3345	3351	3353	3390	3391	9970	9971	10003	10035	10043	10055
3395	3412	3413	3447	3451	3455	10061	10096	10103	10172	10176	10177
3474	3476	3505	3509	3510	3523	10181	10195	10196	10197	10198	10223
3526	3542	3561	3571	3579	3585		10231	10233	10234	10247	10248
3600	3601	3628	3630	3644	3647	10224 10289	10319	10324	10335	10342	10351
3656	3670	3771	3678	3685	3705		10374	10383	10385	10393	10394
3717	3754	3758	3760	3779	3798	10362 10405	10407	10415	10416	10447	10450
3799	3822	3839	3840	3851	3857	10451	10459	10464	10482	10486	10490
		3890	3891	3911	3963	10401	10100				
3862 3964	3886 3965	3966	3971	4002	4030	l					
4031	4037	4043	4066	4074	4075		Cert	rificate da 5	0 obbligazio	nı	
4076	4098	4115	4116	4119	4147	70500	10506	10565	10569	10575	10593
4159	4171	4200	4213	4240	4248	10503	10506 $10622$	10656	10685	10690	10693
4959	4260	4261	4263	4267	4268	10616	10729	10791	10792	10797	10798
4252 4298	4260 4305	4351	4356	4361	4370	10695	10800	10808	10811	10813	10825
4379	4394	4395	4396	4403	4404	10799	10837	10840	10844	10883	10893
4405	4457	4488	4495	4497	4498	10835	10913	10922	10956	10965	10967
4533	4535	4536	4537	4541	4547	10900		11083	11087	11100	11170
4558	4566	4603	4606	4619	4624	10969	11076	11187	11228	11235	11246
4626	4628	4638	4659	4690	4692	11171	11186	11070	11343	11352	11355
4700	4701	4706	4711	4712	4728	11256	11263	11279 11404	11509	11511	11538
4741	4750	4752	4765	4768	4770	11358	11401	11577	11587	11592	11630
4741	4750	4778	4784	4788	4810	11557	11574	11696	11743	11744	11746
4773	4777	4840	4844	4847	4848	11659	11695	11822	11833	11834	11838
4814	4839	404V 4009	4902	4913	4924	11766	11802	11822	11905	11906	11972
4852	4879	4883 4949	4953	4957	4958	11841	11855		12054	12101	12139
4942	4946		4984	5047	5062	11975	12007	12050		12232	$\frac{12139}{12237}$
4960	4967	4980 5084	5093	5098	5101	12140	12154	12201	12227 12277	12287	12290
5067	5077	5186	5190	5191	5192	12243	12273	12275	$\begin{array}{c} 12277 \\ 12352 \end{array}$	12361	12373
5159	5167	5213	5219	5223	5225	12315	12318	12332		12424	12446
5196	5198		5238	5243	5259	12376	12377	12390	12411		12521
5227	5228	5230 5308	5332	5442	<b>5446</b>	12450	12451	12467	12485	12518	12606
5272 5440	5276	5466	5508	5520	5543	12523	12529	12531	12592	12605	12726
5449	5461	5400 5612	5625	5657	5658	12613	12623	12626	12663	12676	14140
5558	5570	5012									

21597	12803	12757	12755	12740	12733	12727
21833	12921	12882	12864	12863	12825	12817
21951	13037	12993	12992	12989	12978	12922
22096	13124	13061	13060	13041	13040	13038
22206	13283	13279	13241	13200	13166	13129
22408	13338	13337	13331	13320	13300	13299
22512	13391					
		13387	13364	13361	13359	13358
22675	13495	13487	13446	13432	13431	13415
22824	13611	13528	13526	13518	13498	13497
22934	13713	13684	13658	13643	13641	13633
23041	13780	13760	13747	13743	13737	13734
23165	13892	13876	13834	13810	13809	13800
23286	13995	13948	13943	13940	13934	13927
23381	14152	14134	14118	14051	14005	13997
23485	14202	14200	14186	14173	14159	14158
	14257	14253	14252	14223	14221	14210
	14370	14337	14322	14306	14286	14265
El	14511	14470	14412	14410	14388	14385
per i quali	14594	14593	14570	14568	14547	14542
1 -	14742	14741	14710	14699	14652	14621
	14796	14795	14794	14782	14746	14743
	15040	15020	14993	14985	14884	14877
684	15126	15090	15086	1506 <b>2</b>	15060	15055
00-	15300	15298	15284	15249	15186	15153
	15411	<b>15393</b>	15360	15319	15317	15315
ļ	15489	15488	15471	15447	15 <del>444</del>	15443
800=	15594	15579	15578	15558	15527	15492
3005	15741	15736	1570 <b>3</b>	1569 <del>4</del>	15664	15604
4703	15884	15862	15859	15834	15813	15761
	15978	15971	15964	15962	15959	15900
•	16073	16060	16021	16000	15992	15985
	16168	16128	16106	16096	16093	16091
8309	16290	16248	16202	16191	16190	16176
	16405	16391	16387	16373	16329	16295
	16624	16583	16579	16542	16480	16427
	16691	16690	16684	16673	16666	16625
12816	16764	16759	16758	16735	16714	16697
18134	16833	16828	16824	16808	16807	16786
	16996	16965	16950	16937	16931	16882
	17084	17082	17067	17065	17057	17054
1	17259	17223	17191	17160	17158	17100
20311	17348	17344	17335	17309	17275	17260
20011	17402	17374	17370	17369	17366	17354
	17576	17570	17537	17529	17501	17495
Napo.	17705	17675	17672	17669	17625	17610
·	17845	17822	17805	17800	17797	17744
	17998	17967	17916	17902	17863	17852
	18086	18033	18015	18009	18008	18007
	18170	18166	18147	18137	18117	18090
(Avviso N-	18288	18285	18230	18205	18199	18174
(	18384	18383	18379	18371	18301	18296
	18430	18416	18396	18390	18386	18385
	18574	18510	18483	18480	18479	18453
	18831	18750	18747	18722	18635	18633
	18906	18905	18894	18893	18888	18867
ISTITI	19057	19045	18987	18979	18974	18943
10111	19112	19108	19081	19073	19061	19158
	19193	19184	19158	19157	19127	19114
	19284	19230	19217	19216	19215	19212
	19404	19396	19394	19383	19337	19318
-	_	_	_	19495	1 <del>94</del> 52	19439
Il giorno						

### Certificati da 100 obbligazioni

19512	19530	19545	19682	19694	19707
19709	19742	19774	19798	19808	19815
19827	19830	19831	19832	19833	19834
19864	19911	19921	19923	19955	19971
19972	20014	20015	20021	20022	20050
20107	20115	20142	20169	20192	20211
20240 ·	20253	20268	20277	20291	20309
20312	20369	20400	20451	20452	20586
20599	20607	20614	20685	20699	20716
20750	20758	20765	20786	20830	20835
20844	20845	20874	20901	20904	20957
20958	20970	20988	21029	21038	21040
21041	21042	21043	21055	21062	21040
21103	21121	21175	21200	21202	21203
21220	21224	21247	21251	21263	21273
21283	21284	21295	21297	21299	21334
21340	21395	21409	21416	21462	21334
21483	21529	21581	21582	21584	21585
			-1002	21004	41080

21597	21619	21623	21757	21814	21822
21833	21855	21883	21886	21890	21891
21951	21963	22072	22073	22076	22093
22096	22111	22125	22142	22153	22202
22206	22208	22238	22316	22340	
22408	22438	22459	22479	22481	22343
22512	22547	22573	22581		22493
22675	22680	22691		22624	22629
22824	22882	22883	22741	22782	22805
$\frac{22824}{22934}$			22894	22895	22901
	22949	22963	22967	22978	22987
23041	23053	23054	23119	23127	23161
23165	23202	23212	23218	23221	23238
23286	23297	23323	23348	23349	23364
23381	23383	23395	23428	23457	23460
23485		_	_		

### Elenco dei titoli sorteggiati nell'anno 1959 si compirà la prescrizione con il 30 novembre 1969

	Cer	tificati da l	5 obbligazio	ni	
684	1624	2593	2595	2879	_
	Cert	ificati da 1	0 obbligazi	oni	
3005 4703	3036 4845	3524 4948	3896 5197	4402 —	4698 —
	Cert	tificati da 2	5 obbligazi	oni	
8309	8599	8711	8745	8748	10352
	Cert	ificati da 5	0 obbligazio	oni	
12816 $18134$	14560 18176	147 <u>44</u> —	15689 —	16576 —	17215 —
	Cert	ificati da 10	00 obbligazi	ioni	
20311	20394	20985	_		_

oli, 21 ottobre 1969

Compartimento di Napoli (avv. Luigi Santelli - dott. Carlo Dacò)

-1136).

### I. R. I. UTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

### Obbligazioni IRI 5,50 % 1963-1983

no 14 ottobre 1969 si è proceduto, a ministero del notaio dott. Enrico Castellini, giusta verbale al n. 121.548 disuo repertorio, alla settima estrazione delle obbligazioni IRI 5.50 % 1963-1983 da rimborsare al 1º gennaio 1970 per il valore nominale complessivo di L. 3.954.000.000.

Avvertenza. — I titoli sorteggiati nella presente estrazione cessano di fruttare interessi il 31 dicembre 1969 ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato a partire dal 1º gennaio 1970 presso tutte le filiali della Banca d'Italia

I titoli al portatore dovranno essere muniti della cedola n. 15 scadente il 1º luglio 1970 e di tutte quelle successive; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

I numeri dei titoli sorteggiati sono i seguenti:

### TITOLI DI 100 OBBLIGAZIONI (L. 100.000)

dal n. 39.331 al n. 39.831

dal n. 43.577 al n. 45.005 dal n. 48.556 al n. 51.020

#### Cedola TITOLI DI 500 OBBLIGAZIONI (L. 500.000) Titolo Cedóla Titolo Cedola Titolo dal n. 238,257 al n. 240,061 a TITOLI DI 1000 OBBLIGAZIONI (L. 1.000.000) dal n. 311.328 al n. 313.939 g Titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e ancora non presentati per il rimborso - I titoli estratti cessano di fruttare interessi il 31 dicembre dell'anno in cui ha avuto luogo l'estrazione. Nell'elenco che segue è indicato per ciascun titolo il numero della prima cedola di cui il titolo stesso deve essere munito; l'am-montare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul ğ capitale da rimborsare. ğ ğ TITOLI DI 100 OBBLIGAZIONI (L. 100.000) Cedols Cedols Titolo Titolo Titolo Cedola ğ g ž g g a ğ ğ Š à 7 7 7 ā 7 7 $\bar{4}1322$

g

q

Titolo	Oedola.	Titolo	Cedola	Titolo	Cedols	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
46113	7	46127	7	46128	7	77366	5	77367	5	manı	_
	7	46130	7	46150	7	77373	5	77376	5	77371	5
46129	7		7	46189	7	77378	5	77388	5	77377	5
46152		46188		46226	7	7739 <del>4</del>	5	77395	5	77393	5
46204	7	46205	7	46229			5			77396	5
46227	7	46228	7	46229	7	77399	õ	77404	5	77411	5
46273	7	46274	7	46285	7	77415	5	77422	5	77434	5
46311	7	46334	7	46354	7	77435	5	77459	5	77462	5 5
46356	7	46357	7	46358	7	77463	5	77468	5	77469	5
46390	7	46391	7	46394	7	77472	5	77473	5	77474	5
46395	7	46435	7	46521	7	77475	5	77476	5	77484	
46535	7	46547	7	46548	7	77500	5	77501	5	77509	5 5 5
46575	7	46576	7	46584	7	77510	5	77511	5	77512	5
46585	7	46594	7	46608	7	77513	5	77514	5	77534	5
46609	7	46628	7	46629	7	77535	5	77537	5	11004	5
	ŕ	46648	ż	46649	ż	77546	5	77709	5	77545	5
46647	7	46841	ż	46842	ż					77739	5
46840				46861	ź	77797	5	77798	.5	77966	11
46843	7	46853	7	40001		77975	11	77976	11	77977	11
46899	7	46900	7	46901	7	77997	11	77998	11	<b>78103</b>	11
46906	7	46907	7	46951	7	78123	11	78124	11	78125	11
46952	7	46987	7	47126	7	78126	11	78152	11	7815 <b>3</b>	11
47127	7	47128	7	47195	7	78154	11	78155	11	78156	11
47343	7	<b>47344</b>	7	47345	7	78157	11	<b>78164</b>	11	78173	11
47451	7	<b>47650</b>	7	47709	7	78174	11	78175	11	78176	11
47710	7	48036	7	48037	7	78226	11	78227	11	78231	îî
48038	7	48039	7	48099	7	78232	11	78233	11	78234	îî
48100	7	48264	7	48326	7	78237	11	78238	îî	78239	11
48327	7	48328	7	48338	7	78240	îî	78247	ii	78248	
48339	ż	48340	<del>,</del>	48341	7	78281	îî	78298	ii		11
48342	ż	48343	7	48386	7					78299	11
40995	<del>,</del>	48388	7	40000	7	78300	11	78306	11	78307	11
48387 48452	7	74294	ıí	48389 74312		78308	11	78312	11	78313	11
48492				74312	11	78332	11	78412	11	78413	11
74912	5	74913	5	75169	5	78417	11	78418	11	78419	11
75170	5	75171	5	75244	5	78420	11	78421	11	78422	11
75248	5	75335	5	75336	5	78440	11	78 <del>44</del> 1	11	<b>78442</b>	11
75337	5	75338	5	75339	5	78452	11	78453	11	78490	11
75350	5	75852	5	76156	5	78523	11	78524	11	78529	11
76157	5	76190	5	76191	5	78530	11	78560	11	78737	11
76196	5	76306	5	76307	5	78740	11	78773	îī	78800	îî
76397	5	76414	5	76586	5	78801	īī	78802	îî	78803	ii
76658	5	76659	5	76660	5	78804	îî	78810	ii	78811	îî
76661	5	76662	5	76663	5	78846	11	78881	11	78882	ii
76894	5	76895	5	76928	5						
77023	5	77024	5	77025	5	78888	11	78889	11	78890	11
77026	5	77027	5	77028	5	78891	11	78892	11	78900	11
77029	5	77030	5	77031	5	78901	11	78902	11	78903	11
77032	5	77033	5	77034	5	78922	11	78923	11	78929	11
77035	5	77036	5	77037	5	78930	11	78931	11	78932	11
77038	5	77039	5	77040	5	78935	11	78936	11	78950	11
77041	5					78951	11	<b>78952</b>	11 11	<b>78953</b>	11
77041		77042	5	77043	5	78954	11	78971	11	78972	11
77044	5	77045	5	77046	5	78976	11	78995	11	78996	11
77047	5	77048	5	77049	5	78997	11	78998	11	78999	11
77050	5	77051	5	77052	5	79000	11	79001	11	79002	11
77053	5	7705 <del>4</del>	5	77055	5	79003	11	79009	11	79040	11
77056	5	77057	5	77058	5	79041	11	79049	11	79050	11
77059	5	77060	5	77061	5	79058	ii	79069	îî	79089	11
77062	5	77063	5	77064	5	79092	11	79093	11	79094	îî
77065	5	77066	5	<b>7</b> 7067	5	79092	11	79093	11	79127	îî
77068	5	77069	5	77070	5	79095	11			79127 79161	ii
77071	5	77072	5	77073	5			79160	11	79174	ii
77074	5	77075	5	77076	5	79162	11	79172	11		11
77077	5	77078	5	77079	5	79205	11	79206	11	79209	11
77080	5	77081	5	77082	5	79210	11	79211	11	79212	11
77083	5	77084	5	77085		79213	11	79214	11	79215	
77086	5	77087	5		5	79216	11	79217	11	79218	11
77092	5	77093	5	77091	5	79219	11	79220	11	79221	11
77110	5	77111	5	77109	5	79225	11	79226	11	79267	11
77113	5		5	77112	5	79268	11	79306	11	79313	11
		77114	5	77115	5	79314	11	79315	11	79319	11
77116	5	77117	5	77125	5	79320	11	79321	11	79322	11
77146	5	77147	5	77148	5	79323	11	79324	11	79328	11
77182	5	77183	5	77184	5	79348	ii	79354	11	79355	11
77185	5	77186	5	77190	5	79356	11	79357	11	79358	11
77191	5	77192	5	77198	5	79372		79357 79373		79374	11
77199	5	77200	5	77206	5		11		11	79382	11
77208	5	77218	5	77219	5	79375	11	79376	11	79385	îî
77220	5	77221	5	77312	5	79383	11	79384	11	79385 79406	11
77313	5	77316	5	77312 77317		79386	11	79387	11		11
77336	5	77339	5 5		5	79407	11	79408	11	79409	11
77343	5	77348	5 5	77342	5	79410	11	79411	11	79412	11
77351	5 5			77350	5	79413	11	79414	11	79415	11
77354	5 5	77352	5	77353	5	79417	11	79418	11	79419	
11004	Ð	77355	5	77365	5	79425	11	79426	11	79427	11

Titolo	Cedola	Titolo	Oedola.	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
_	_	_	_	_	´ —	_	13	83262	13	83263	13
79456	11	79457	11	79467	11	83261 83264	13	83320 83320	13	83351	13
79468	11	79480	11	79493	11	83352	13	83366	13	83367	13
7949 <del>4</del>	11 11	79495 79503	11 11	79501 79504	11 11	83370	13	83371	13	83381	13
79502 79505	11	79515	11	79516	11	83382	13	83383	13	83417	13
79517	îî	79518	11	79519	îî	83424	13	83425	13	83428	13
79530	îî	79531	îî	79553	îî	83429	13	83430	13	83431	13
7955 <b>4</b>	11	79555	11	79566	11	83454	13	83455	13	83456	13 13
79630	11	79631	11	79639	11	83457	13	83458 83525	13 13	83497 83603	13
79640	11	79641	11	79642	11	83514 83604	13 13	83629	13	83645	13
79643	11	79669	11	79670	11	83679	13	83730	13	83731	13
79675	11	79692	11	79714	11	83760	13	83761	13	83762	13
79715	11	79717	11	79718	11	83800	13	83803	13	83804	13
79719	11 11	79720 7975 <b>5</b>	11 11	7975 <b>3</b> 79775	11 11	83805	13	83807	13	83808	13
7975 <del>4</del> 79776	11	79820	11	79827	îî	83809	13	83810	13 13	83823 83835	13 13
79828	îî	79829	11	79830	11	83824	13 13	83825 83837	13	83838	13
79831	11	79837	11	79838	11	83836 83840	13	83841	13	83842	13
79839	11	79861	11	79892	11	83843	13	83844	13	83845	13
79893	11	79894	11	79934	11	83846	13	83858	13	83859	13
79935	11	79953	11	80016	11	83860	13	83881	13	83882	13
80017	11	80114	11 11	80163 80185	11 11	83883	13	83884	13	83885 83891	13 13
80164	11 11	80184 80500	11	80501	11	83886	13	83890 83893	13 13	83895	13
80186 8050 <b>2</b>	11	80503	îî	80555	îî	83892 83901	13 13	83905	13	83906	13
80556	îî	80835	11	80922	11	83907	13	83908	13	83917	13
80941	11	80942	11	80943	11	83918	13	83924	13	83937	13
80975	11	80976	11	81195	11	83938	13	83939	13	83940	13
81200	11	81419	11	81575	$\begin{array}{c} 13 \\ 13 \end{array}$	83941	13	83950	13	83951 83976	13 13
81601	13	81639	13 13	81640 81651	13	83952	13	83975 84032	13 13	84033	13
81641 81665	13 13	81642 81671	13	81672	13	83977 84034	13 13	84053	13	84054	13
81704	13	81705	13	81708	13	84055	13	84074	13	84115	13
81713	13	81717	13	81752	13	84116	13	84117	13	84118	13
81753	13	81770	13	81777	13	84137	13	84138	13	84139	13
81806	13	81807	13	81818	13	84144	13	84145	13	84160	13 13
81819	13	81820	13	81822	13	84161	13	84162	13 13	84163 84192	13
81832	13	81848	13	81849 81858	13 13	84190	13	84191 84194	13	84211	13
81850	13 13	81857 81864	13 13	81865	13	84193 84212	13 13	84213	13	84233	13
81859 81869	13 13	81870	13	81871	13	. 84240	13	84241	13	84247	13
81872	13	81873	13	81874	13	84251	13	84252	13	84253	13
81875	13	81881	13	81882	13	84259	13	84260	13	84261 8430 <del>4</del>	13 13
81883	13	81900	13	81901	13 13	84262	13	84303	13 13	84307	13
81926	13	81927	13	81928	13	84305	13 13	84306 84318	13	84343	13
81934	13	81935	13	81937 81969	13	84308 84344	13	84345	13	84346	13
81938 82071	13	81968 82072	13 13	82073	13	84347	13	84349	13	84350	13
82074	13 13	82090	13	82105	13	84351	13	84360	13	84361 84367	13 13
82132	13	82243	13	82244	13	84362	13	84363	13 13	84413	13
82272	13	82273	13	82274	13	84368	13	8 <u>44</u> 12 8 <u>44</u> 15	13	84416	13
82275	13	82278	13	82279 82357	13 13	84414 84418	13 13	84487	13	84488	13
82285	13	82329	13 13	82360	13	84494	13	84495	13	84506	13
82358 82361	13 13	82359 82362	13	82363	13	84507	13	84508	13	84509	13 13
82364	13	82365	13	82366	13	84510	13	84511	13 13	84512 84515	13
82367	13	82368	13	82369	13	84513	13	84514 84695	13	84768	13
82659	13	82663	13	82667	13	84570	13 13	84870	13	84878	13
82699	13	82700	13	82716	13 13	84846 84879	13	84893	13	84894	13
82717	13	82724	13	82725 82736	13	84895	13	84936	13	84947	13
82729 82753	13	82730	13 13	82760	13	84948	13	84979	13	85005 85017	13 13
82753 82761	13 13	82754 82762	13	82774	13	85009	13	85016	13	85062	13
82775	13	82776	13	82777	13	85018	13	85061 85110	13 13	85111	13
82780	13	82781	13	82782	13	85094	13 13	85113	13	85145	13
82783	13	82784	13	82790	13	85112 85146	13	85186	13	85187	13
82791	13	82792	13	82793	13 13	85188	13	85189	13	85190	13
82794	13	82808	13	82809 82819	13	85191	13	85192	13	85204 85270	13 13
82810	13	82811	13 13	82822	13	85268	13	85269	13	85270 95219	13
82820 82823	13	82821 82912	13	82930	13	85291	13	85314 95220	13 13	85326	13
82943	13 13	82947	13	82948	13	85319	13	85320 85332	13	85318 85326 85333 85340	13
82957	13	82958	13	83003	13	85331	13 13	85339	13	85340	13
83028	13	83029	13	83030	13	85338 85341	13	85405	13	85406	13
83064	13	83065		83124 83205	13 13	85407	13	85408	13	85468	13 13
83125	13	83126		83240 83240	13	85626	13	85627	13	85628 85631	13
83211	13	83212	13 13	83243	13	85629	13	85630		85676	13
83241 83244	13	83242 83245		83246	13	85674	13	85675	10	_	_
83252		83253		83260	13	85688	13				
JULUE	-4										

	TITOLI DI	500 OBBLIG	AZIONI	(L. 500.000)		Titolo	Cedola	Titolo	Oedola,	Titolo	Cedola
Titolo	Oedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola		-	— 910099	-	<b>—</b> .	_
	_		_	<u>-</u>	_	210932 210961	13 13	210933 210962	13 13	210960	13
200103		200107	9	200114	9	210985	13	210996	13	210963 210997	13 13
20012		200128	9	200132	9	211016	13	211081	13	211094	13
200143 200180		$200173 \\ 200195$	9 9	200179 200199	9	211125	13	211131	13	211173	13
20013	•	200193	9	200199	9	225179	5	225192	5	225193	5
20023		200257	9	200265	ğ	225194	5	225237	5	225253	5
20028	1 9	200328	9	200347	9	225255 225268	5 5	225256 225269	5 5	225257	5
20037		200382	9	200413	9	225271	5	225272	5	225270 225273	5
20042		200428	9	200447	9	225274	5	225275	5	225276	5 5
20050 20050		200502 200505	9 9	200503 200516	9 9	225280	5	225281	5	225438	5 5
20051		200557	9	200558	9	225449	5	225580	5	225924	5
20056		200564	9	200579	9	225925	5	225926	5	225974	5
20061		200612	ğ	200653	9	226087 236841	5 11	226088	.5	226419	5
20065		200699	9	200753	9	237222	11	236950 237294	11 11	237059	11
20076		200769	9	200770	9	237307	îî	237312	11	237304 237360	11 11
20077		200772 $200871$	9 9	200795	9	237362	11	237367	11	237372	11
.20080 20094		200947	9	200907 200972	9 9	237373	11	237384	îī	237391	11
20101		201016	9	201017	9	237393	11	237427	11	237447	îî
20101		201099	9	201217	9	237457	11	237462	11	237463	11
20122		201237	9	201238	9	237464 237513	11 11	237503	11	237504	11
20123		201240	9	201275	9	237543	11	237517 237549	11 11	237542	11
20130		201306	9	201307	9	237551	11	237552	11	237550 237565	11 11
20130 20131		201309 201362	9 9	201310 201373	9 9	237568	11	237575	îî	237597	11
20139		201400	9	201416	9	237599	11	237619	11	237629	îî
20151		201527	7	201538	7	237656	11	237660	11	237684	îî
20157	9 7	201592	7	201608	7	237707	11	237727	11	237728	11
20185		201855	7	201868	7	237781 237786	11 11	237782	11	237783	11
20187		201881	7	201882	7	237851	11	237797 237857	11	237803	11
20193 20199		201939 201998	7 7	201996	7	237941	11	237945	11 11	237906 237953	11 11
20200		202001	7	201999 202004	7 7	237954	îî	237955	11	237963	11
20200		202006	7	202007	7	237967	11	237973	ii	237977	îî
20200		202009	7	202010	ż	237978	11	237980	11	237981	11
20204		202062	7	202063	7	237982	11	237990	11	237993	11
20208		202065	7	202066	7	237994	11	238004	11	238005	11
20206		202068	7	202069	7	238009 238197	11 11	$\frac{238027}{238212}$	11 11	238030	11 11
20207 20210		202071 202222	7 7	202087	7	238237	11	238238	11	238233 238241	11
20235		202355	7	202227 202365	7 7	238249	îĩ			200231	
20240	6 7	202441	7	202497	ŕ						
20262	21 7	202666	7	.202827	7	TI	TOLI DI 1	000 OBBLIC	AZIONI	(L. 1.000.000)	
20293		202937	7	202959	9				Indioni	·	
20296 20298		202986		202987	9	309374	5	309930	5	309931	5
20299		202989 202992	9 9	202990	9	309936 310490	5 5	309937	5	310210	5 5
20299		202995	ő	202993 202996	9	310595	5	310593 310650	5 5	31059 <del>4</del> 315695	3
20728	37 3	207294	3	207295	3	316140	š	331499	13	331501	13
20738		207390	3	207789	3	331502	13	331503	13	331504	13
20783		209697	13	209756	13	331505	13	<b>331</b> 506	13	.331517	13
20975 20987		209758 209878	13	209767	13	331518	13	331519	13	331546	13
20988	8 13	209901	13 13	209887 209902	13	331547	13	331548	13	331549	13 13
20996	9 13	209970	13	209976	13 13	331584 331752	13 13	331620 331898	13 13	331685 331921	13
21004	3 13	210044	13	210045	13	331923	13	331898 331932	13	331938	13
21004	6 13	210047	13	210089	13	331940	13	331971	13	331991	13
21009 21013	6 13	210097	13	210098	13	332384	13	332385	13	332386	13
21013	8 13 0 13	210237 210244	13 13	210238	13	332387	13	332398	13	332415	13
21025	7 13	210262	13	210247 210266	13	332418	13	332419	13	332441	13 13
21027	4 13	210278	13	210285	13 13	332457 332532	13 13	332516	13	332526 332548	13
21028	6 13	210291	13	210292	13	332551	13	332547 332552	13 13	332557	13
21029	3 13	210294	13	210308	13	332561	13	332562	13	332575	13
21031		210331	13	210332	13	332578	13	332674	13	332675	13
210338 210393		210363	13	210370	13	332676	13	332679	13	332700	13
210444		210394 210451	13	210434	13	332701	13	332702	13	332703	13
210501	13	210451	13 13	$210500 \\ 210518$	13	332705	13	332708	13	332716	13 13
210523	13	210525	13	210518 210528	′13 13	332717 332720	13	332718	13	332719 332747	13
<b>21053</b> 0	13	210533	13	210528 210544	13	332720 332763	13 13	$332737 \\ 332771$	13 13	332747 332772	13
210549		210563	13	210566	13	332773	13	332775	13	332778	13
210568		210573	13	210579	13	332779	13	332780	13	332781	13
210624 210658	13 13	210633	13	210638	13	332787	13	332788	13	332795	13
210689		210665 210707	13 13	210675	13	332796	13	332797	13	332798	13
210750	13	210799	13 13	$210745 \\ 210873$	13 13	332799	13	332800	13	332801	13 13
210876		210882	13	210893	13	332802 332805	13 13	332803	13	332804 332809	13
						002000	13	332806	13	002000	

					una On
Titolo	Cedols	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
332816	13	332847	_ 13	999040	_
332876	13	332892	13	332848 332893	13 13
332894	13	332895	13	332896	13
332897 332900	13 13	332898 332901	13	332899	13
332903	13	332904	13 13	332902 332905	13
332906	13	332907	13	332908	13 13
332909	13	332910	13	332911	13
332912	13 13	332913	13	332914	13
332915 332918	13	332916 332919	13 13	332917	13
332921	13	332922	13	332920 332929	13 13
332932	13	332933	13	332934	13
332951 333004	13 13	332957	13	332991	13
333004	13	333005 333009	13 13	333007 333010	13
333011	13	333012	13	333015	13 13
333023	13	333028	13	333038	13
333039	13	333040	13	333041	13
333057 333072	13 13	333063 333073	13 13	333067 333090	13
333100	13	333115	13	333118	13 13
333151	13	333152	13	333162	13
333173 333180	13	333176	13	333179	13
333236	13 13	333234 333237	13 13	333235 333238	13 13
333239	13	333240	13	333241	13
333242	13	333246	13	333267	13
333270 333277	13 13	333275 333307	13	333276	13
333405	13	333406	13 13	333329 333407	13 13
333408	13	333409	13	333410	13
333411	13	333412	13	333413	13
333414 333421	13	333415	13	333416	13
333468	13 13	333422 333475	13 13	333467 333487	13 13
333488	13	333490	13	333491	13
333492	13	333493	13	333494	13
333495 333509	13 13	333498 333517	13 13	333501 333518	13 13
333527	13	333528	13	333529	13
333533	13	333534	13	333561	13
333602 333626	13	333624	13	333625	13
333646	13 13	333627 333692	13 13	333634 333696	13 13
333731	13	333732	13	333733	13
333734	13	341613	7	341614	7
341615 342257	7 7	341616 342794	7 7	341871 347011	7 11
347035	ıí	347068	ıí	347105	ii
347106	11	347139	11	347140	11
347142	11	347144	11	347151	11
348588 348618	11 11	348616 348647	11 11	348617 348678	11 11
348680	11	348681	11	348715	ii
348723	11	348795	11	348796	11
348797 349003	11	348870	11	348909	11 11
349092	11 11	349031 349093	11 11	349082 349132	ii
349133	îî	349134	ii	349135	11
349136	11	349137	11	349138	11
349139 349142	11	349140	11	349141 349148	11 11
349175	11 11	349143 349195	11 11	349196	ii
349214	11	349240	îî	349245	11
349246	11	349247	11	349261	11
349262 352965	11	349265	11 9	349266 353050	11 9
353058	9 9	352997 353079	9	353080	9
353081	9	<b>353</b> 086	9	353088	9
353089	9	353090	9	353527 253607	9
353554 354008	9	353665 254000	9 9	353697 354010	9 9
354023	9 9	354009 354024	9	354057	9
354126	9	354138	9	354396	9
354397	9	354398	9	354399 354402	9 9
354400 354403	9	354401 354404	9 9	354402 354405	9
354430	9 9	354404 354431	9	354432	9
354659	9	354660	9	354688	9
	-	2 <del>-</del> -			

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
354689	.9	354729	9	 354738	9
354739	9	354740	ğ	354765	9
354766 354804	9	354801	9	354802	9
354815	9	354805 354816	9 9	354806 354823	9 9
354828	9	354830	ğ	354841	9
354842 354845	9	354843	9	354844	9
354848	9	354846 354849	9	354847 354850	9 9

Istituto per la Ricostruzione Industriale dott. Luigi Chialvo-dott. Ugo Tabanelli

(Avviso S-10043).

### PIRELLI SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Milano Capitale versato L. 68.000.000.000

### Prestito obbligazionario 6 % - 1948/73 Ventesima estrazione del 20 ottobre 1969

Valevole per le serie A, B, C. D, a norma dell'articolo 4 de regolamento.

(Rogito dott. Luigi De Paoli n. 28838/5920 di repertorio).

I titoli sorteggiati sono rimborsabili, al valore nominale di L. 1000 per ogni obbligazione, a decorrere dal 1º dicembre 1969, presso la Cassa Sociale in Milano, piazza duca d'Aosta, 3 e presso le seguenti Casse:

Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma, Banca d'America e d'Italia, Banca Nazionale del Lavoro, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Monte dei Paschi di Siena, per tutte le loro Sedi, Banca Agricola Milanese, Banca Belinzaghi, Banca Cesare Ponti, Banca Commercio e Industria, Banca del Monte di Milano, Banca di Credito di Milano, Banca di Legnano, Banca Lombarda DD. e CC., Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Novara, Banca Privata Finanziaria, Banca Rosemberg Colorni & Co., Banca Unione, Banca Morgan Vonwiller, Banco Ambrosiano, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Cassa Lombarda, Credito Artigiano, Credito Commerciale, Credito Lombardo, Credito Varesino, First National City Bank, Istituto Bancario Italiano, Itabanca Società Italiana di Credito, Società Nazionale Sviluppo Imprese Industriali, limitatamente alla Sede di Milano; Banca Alto Milanese, limitatamente alla Sede di Busto Arsizio; Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi, limitatamente alla Sede di Lodi; Banca Popolare di Bergamo e Banca Provinciale Lombarda, limitatamente alle loro Sedi di Milano e di Bergamo; Banca Popolare di Intra, limitatamente alla Sede di Intra; Banca Popolare di Lecco, limitatamente alle Sedi di Milano e di Lecco; Banca Popolare di Sondrio, limitatamente alla Sede di Sondrio; Banca S. Paolo, limitatamente alla Sede di Danzie di Sondrio; Banca S. Paolo, limitatamente alla Sede di Danzie di Sondrio; Banca S. Paolo, limitatamente alla Sede di Danzie di Sondrio; Banca S. Paolo, limitatamente alla Sede di Danzie di Sondrio di Banca d Brescia; Banco di Santo Spirito, limitatamente alla Sede di Roma; Banco Lariano, limitatamente alle Sedi di Milano e di Como; INVEST — Sviluppo e Gestione Investimento Mobiliari — Sede di Milano; Istituto Bancario S. Paolo di Torino, limitatamente alle Sedi di Milano e di Torino; Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, limitatamente alle Sedi di Milano e di Roma;

I titoli debbono essere presentati per il rimborso provvisti della cedola n. 43 e successive.

L'ammontare delle eventuali cedole mancanti verrà dedotto dallo Importo da rimborsare.

TITOLI	$\mathbf{D}\mathbf{A}$	5	OBBLIGAZIONI
--------	------------------------	---	--------------

	TITOLI	DA 9 OD	DLIGAZIO	141	
21	48	54	73	99	114
126	173	198	224	237	259
268	269	300	322	334	340
350	352	401	454	479	508
515	520	525	529	542	543
562	566	599	600	610	623
642	653	659	660	679	693
719	753	767	771	783	788
820	857	858	866	870	872

- Oup	promonto				,						1707
876	890	019	095	989	969	8808	8810	8834	8844	8848	000=
978	988	$\begin{array}{c} 912 \\ 1017 \end{array}$	925 1030 1080 1201	968 1034 1085 1205	1038	8947	9004 9047 9149 9225 9279	8834 9007 9048 9164 9234 9303 9404 9558 9644	8844 9016 9091 9184 9241 9305 9421 9576 9695	9031	8927 9043
1043	1045	1054	1000	1004	1007	9046	9047	9048	9010	9094	9043
1160	1165	1004	1000	1905	1097 1207 1294	9130	9149	9164	0184	9210	9101
1100		1200 1222	1238	1242	1207	9215	0225	0234	0041	9246	9213 9260 9316
1210	1217	1222	1436	1242	1294	9263	0270	0204	0241	9240	9260
1322	1323	$1342 \\ 1435$	1344 1450 1543 1624 1745	1373 1459 1552 1644 1752 1825 1899 1995 2101 2171 2252 2322 2479 2614 2677 2761 2817 2990 3138 3206 3310	1395 1485	0203	0255	0404	0401	9314	9316
1403	1423	1435	1450	1459	1485	9325 9488 9629	9355 9497 9635	9404	9421	9439	9450
1500	1515	1521 1602 1693 1799 1880 1963 2053 2140	1543	1552	1570 1659 1760 1827 1912 2001 2102 2177 2268 2361 2490 2678 2775 2831 2997 3150 3209 3375	9488	9497	9558	9576	9582	9593 9712
1581	1595 1685	1602	1624	1644	1659	9629	9635	9644	9695	9703	9712
1665	1685	1693	1745	1752	1760	9719	97 <del>44</del>	9781	9789	9796	9891
1778	1785 1833	1799	1815 1887 1993 2097 2165 2222 2310 2437 2613 2668 2753 2809 2967 3088 3203 3305	1825	1827	9908 10017	9744 9925 10028 10119 10222 10290 10391 10481 10522 10683 10795 11029 11092 11142 11303	9781 9960 10032 10140 10228 10315 10408 10482 10538 10684 10937 11038 11098 11165 11313	9982 10068 10149 10229 10327 10437 10486 10738 10861 10993 11042 11125 11196 11321	9992	9891 10014 10076 10173 10255 10378 10470 10512
1828 1913	1833	1880	1887	1899	1912	10017	10028	10032	10068	10073	10076
1913	1950 2049 2130	1963	1993	1995	2001	10100 10189 10272	10119	10140	10149	10160	10173
2018	2049	2053	2097	2101	2102	10189	10222	10228	10229	10254	10255
2113	2130	2140	2165	2171	2177	10272	10290	10315	10327	10333	10279
2182	2189	2211	2222	2252	2268	10379	10391	10408	10437	10462	10470
2282	2189 2288	2211 2300 2436	2310	2322	2361	10379 10479 10518	10481	10482	10486	10160 10254 10333 10462 10499 10648 10752 10867 10995 11048 11130 11199 11342	10519
2405	2406	2436	2437	2470	2490	10518	10522	10538	10546	10649	10014
2541	9507		9619	9614	2620	10679 10785 10890 11022	10683	10694	10729	10759	10008
2625	2001	2000	2013	0014	9679	10705	10705	10002	10001	10702	10709
2683	2597 2635 2722	2001	2000	2011	2010	10700	10790	10010	10001	10007	10886
2005	2744	2740	2703	2701	2770	11000	11000	11030	11049	10995	11006
2785	2800	2503	2809	2817	2001	11022	11029	11000	11042	11048	11058
2881	2889	2896	2907	2990	2997	11088	11092	11098	11120	11130	11132
3005	3013 3182 3259	3060	3088	3138	9190	11134	11142	11100	11196	11199	11216
3174	3182	3190	3203	3206	3209	11241	11303	11313	11321	11342	11343
3253	3259	2657 2746 2803 2896 3060 3190 3262	3305	3310	3375	11345	11376	11380	11388	11431	11467
3395	3401 3517 3667	3434	3 <del>44</del> 3	3481	3493	11469	1147 <del>4</del>	11480	11496	11500	11511
3508	3517	3549	3561	3610	3638	1 11535	11541	11555	11556	11578	11596
3641	3667	3694	3698	3700	3713	11614	11617	11645	11651	11668	11673
3715	3735	3741	3840	3869	3877	11614 11698 11774	11700	11710	11716	11739	11748
3894	3898	3907	3917	<b>3</b> 96 <b>4</b>	3971	11774	11781	11787	11823	11828	11830
4010	3735 3898 4016	<b>4</b> 060	4068	4094	3493 3638 3713 3877 3971 4116	11835	11862	11867	11923	11944	11970
4138	4157	4172	4174	4178	4188	11978	11993	11997	12016	12036	12106
4205	4226	4230	4263	4264	4312	12132	12158	12159	12188	12201	12215
4352	4157 4226 4365	3434 3549 3694 3741 3907 4060 4172 4230 4367 4426 4582 4704 4833	3443 3561 3698 3840 3917 4068 4174 4263 4368 4477 4605 4725 4855	3481 3610 3700 3869 3964 4094 4178 4264 4371 4506 4616 4760 4884 4933	4379	11774 11835 11978 12132 12229 12357 12486	11376 11474 11541 11617 11700 11781 11862 11993 12158 12254 12377	11380 11480 11555 11645 11710 11787 11867 11997 12159 12265 12388	11388 11496 11556 11651 11716 11823 11923 12016 12188 12273 12433	11431 11500 11578 11668 11739 11828 11944 12036 12201 12296 12451	10668 10759 10886 11006 11058 11132 11216 11343 11467 11511 11596 11673 11748 11830 11970 12106 12215 12353 12484
<b>44</b> 06	4412	4426	4477	4506	4534	12357	12377	12388	12433	12451	12484
4563	4573	4582	4605	4616	4636	12486		_			
4641 4789	4656 4807	4704	4725	4760	4785						
4789	4807	4833	4855	4884	4900						
4905	4906	4907	4931	4933	4934			DA 25 OB			
4935	4943	4984	4994		4188 4312 4379 4534 4636 4785 4900 4934	10700	10790	10505	10544	10505	10500
						12528 12609 12747 12878 12995 13107 13312	12530 12624 12768 12891 13016 13124 13374 13511	12535 12681 12772 12939 13029 13159 13384 13543 13637	12544 12706 12779 12943 13037 13238 13431 13577 13649	12595 12709 12783 12978 13074 13266 13458 13579	12599 12712 12866 12982 13082 13274 13504 13582 13656
						12609	12624	12681	12706	12709	12/12
	TITOL	I DA 10	OBBLIGAZ.	IONI		12747	12768	12772	12779	12783	12800
						12878	12891	12939	12943	12978	12982
5005	5021	5023 5096 5182 5248 5447 5508 5629 5797 5940 5995 6109	5028 5143 5198 5261 5448 5539 5668 5814 5951 6001 6119	5058 5147 5201 5306 5469 5541 5705 5827 5960 6004	5064 5157 5205	12995	13016	13029	13037	13074	13082
5089	5094	5096	5143	5147	5157	13107	13124	13159	13238	13266	13274
5170 5234	5175	5182	5198	5201	5205	13312	13374	13384	13431	13458	13504
5234	5246	<b>5248</b>	5261	5306	5205 5388 5488 5543 5759 5860 5963 6023 6137	19910	13511	13543	13577	13579	.13582
5389	5431	5 <del>44</del> 7	5448	5469	5488	13621		13637	13649		13656
5492	5498	5508	5539	5541	5543	13680	13733 13869 13989 14102 14159 14245	13741 13884 14022 14121 14193	13773 13899 14031 14123 14196	13814 13924 14078 14125 14211	13837 13926 14079 14127 14212 14288
5554	5590	<b>5</b> 629	5668	5705	5759	13858	13869	13884	13899	13924	13926
5776 5898	5780	5797	5814	5827	5860	13962	13989	14022	14031	14078	14079
5898	5590 5780 5930 5993	<b>594</b> 0	5951	<b>5</b> 960	5963	14084 14133	14102	14121	14123	14125	14127
5987	5993	5995	6001	6004	6023	14133	14159	14193	14196	14211	14212
6050	6102	6109	6119	6128	6137	14233	14245	14248	14249	14270	14288
6149	6180	6109 6187	6220	6226	6229	14298	14315	14317	14321	14370	14000
6242	6251	6254	6292	6340	6342	14455	14458	14517	14533	14538	14547
6363	6364	6377	6395	6400	6403	14555	14556	14590	14598	14600	146 <b>46</b>
6412	6414	6418	6451	6453	6497	14656	14658	14667	14683	14696	14700
6498	6500	6558	6572	6589	6596	14711	14716	14729	14756	14761	14765
6631	6645	6648	6656	6679	6712	14791	14813	14854	14881	14929	14935
6728	6729	6732	6739	6750	6797	14957	14969	14988	14995	15027	15031
6801	6813	6880	6883	6931	6945	15052	15097	15111	15137	15148	15161
6957	6974	7003	7031	7065	7072	15162	15197	15198	15227	15251	15259
7087	7092	7095	7101	7110	7140	15267	15283	15301	15348	15384	15387
7152	7154	7166	7167	7168	7171					15430	15438
7179	7186	7206	7216	7241		15394	15399	15404	15420	15567	15585
7275	7329	7356	7358	7360	7243 7382	15457	15491	15547	15559	15694	15701
7411	7457	7473	7487			15591	15674	15675	15684		15818
7514	7523	7559	7598	7500 7602	7505	15746	15747	15752	15770	15771	15925
7633	7706	7559 7714	7598 7734		7610	15867	15878	15900	15913	15914	16054
7783	7789		7700	7754	7774	15937	15962	15971	16041	16049	16160
7860	7789 7862	7793 7872	7798	7809	7835	16076	16079	16089	16093	16143	16264
7934	7862 7938		7907	7911	7922	16161	16202	16239	16250	16251	16336
7934 7966		7943	7950	7952	7958	16279	16298	16310	16322	16327	16370
8082	7978	8028	8045	8047	8052	16341	16345	16360	16363	16364	16480
	8097	8117	8127	8154	8159	16372	16388	16440	16467	16475	16614
8186	8209	8212	8230	8254	8259	16489	16503	16536	16540	16577	
8275	8299	8310	8330	8353	8362	16632	16656	16675	16693	16697	16702
8363	8371	8375	8389	8392	8430	16713	16728	16733	16747	16748	16765
8437	8447	8463	8480	8487	8508	16778	16812	16814	16822	16825	16851
8509	8562	8584	8607	8613	8616	16861	16865	16880	16890	16914	16926
8622	8630	8668	8692	8757	8792	16939	16988	16991	17001	17003	17011

						1					
	15099	15095	15047	1=0=0							
17025	17033	17035	17041	17050	17108	24851	24862	24889	24892	24920	24923
17109	17117	17140	17144	17158	17176	24927	24939	24949	24967	24972	24975
17178	17190	17217	17224	17235	17261						
						24984	25010	<b>25033</b>	25039	<b>25047</b>	25057
17305	17306	17308	17309	17407	17418	25065	25071	25080	25085	25091	25100
17427	17432	17455	17475	17481	17517	25104	25127	25134	25176	25186	25216
	17556	17604	17614								
17554				17615	17622	25265	25272	25277	25300	25360	25367
17643	17650	17659	17664	17675	17707	25377	25393	25398	25411	25413	25457
17714	17730	177 <del>44</del>	17754	17767	17771	25468	25470	25473			
									25484	25507	25514
17798	17830	17857	17882	17887	17902	25519	25532	25553	<b>2</b> 5566	25581	25582
17928	17952	17970	17978	17998	18000	25587	25588	25589	25609	25620	25635
	18024	18036	18043	18046				05551			
18013					18049	25726	25749	25751	25788	25798	25820
18057	18062	18076	18090	18102	18124	25825	25843	25858	25872	25892	25920
18142	18155	18172	18180	18187	18259	25928	25933	25941	25983	25992	26017
18273	18283	18293	18361	18364	18365	26020	26025	<b>2</b> 6056	26065	26119	26132
18370	18371	18384	18415	18423	18455	26162	26165	26183	26207	26217	26220
	18563	18572	18578	18596	18617	26222	26223	26237	26251	26263	26265
18530									20201		
18633	18643	18644	18649	18662	18674	26268	26296	26319	26323	26333	26345
18675	18712	18718	18720	18725	18727	26383	26395	26444	26446	26450	26454
	18759	18760	18781	18782	18792	26462	26477	-26481	26513	26525	26527
18738											
18793	18828	18858	18874	18917	18932	26542	<b>26574</b>	<b>26593</b>	26599	<b>2</b> 6610	26622
18965	18968	18985	18987	18998	19007	26628	26633	26640	26657	26668	26679
		19041	19045	19049	19053	26687	26693	26765	26779	26785	26819
19026	19037					20007		20700	20119	20700	
19107	19116	19130	19143	19147	19154	<b>26826</b>	<b>26860</b>	26900	26905	26920	27005
19158	19175	19177	19193	19234	19241	27009	27011	27028	27047	27055	27071
				19295	19296		27124	27141	27151	27159	27161
19243	19247	19275	19284			27075					
19360	19374	19398	19404	19409	19458	27169	27191	27204	27207	27208	27221
19468	19476	19484	19498	19507	19525	27228	27234	27248	27261	27271	27299
						27220	07010				
19538	19540	19551	1955 <del>9</del>	19574	19585	27312	27313	27315	27386	27414	27469
19601	19610	19617	19639	19643	19645	27470	27481	27501	27506	27523	27526
	19662	19716	19719	19721	19742	27550	27553	27558	27572	27575	27592
19649										27689	27692
19759	19784	19819	19828	19838	19840	27597	27605	27620	27647		
19845	19881	19894	19919	19928	19958	27697	27734	27743	27795	27798	27803
		20036	20054	20108	20117	27813	27832	27862	27869	27878	27883
19994	19999							27991	27998	28031	28034
20129	20188	20198	20213	20240	20297	27918	27958				
20319	20323	20349	20401	20406	20410	28041	28082	28096	28106	28134	28186
20417	20419	20441	20444	20481	20484	28204	28210	28220	28222	28314	28360
			20532	20544	20562	28364	28376	28388	28393	28402	28426
20489	20490	20495						28480	28481	28529	28577
20597	20618	20645	20651	20654	20676	28464	28469		20401		
20678	20691	20703	20720	20742	20774	28621	28700	28715	28729	28762	28766
20777	20783	20791	20793	20803	20806	28770	28778	28794	28801	28805	28823
							28830	28887	28945	28953	28954
20811	20819	20832	20845	20848	20853	28826	28830				
20862	20899	20901	20907	20911	20938	28962	28981	29005	29009	29061	29074
20956	20970	20975	20978	21037	21055	29094	29098	2912 <del>4</del>	29128	29138	29147
						29150	29164	29165	29173	29176	29245
21071	21087	21103	21121	21133	21134				29303	29320	29330
21142	21145	21148	21150	21160	21161	29250	29296	29299			
21167	21195	21238	21265	21282	21284	29354	29361	29368	29432	29457	29470
				21359	21390	29471	29474	29480	29483	29552	29587
21286	21330	21334	21337				29608	29613	29617	29624	29640
21391	21393	21430	21436	21444	21445	29595					29759
21451	21457	21515	21519	21552	21568	29649	29654	29690	29691	29721	
21599			21630	21660	21661	29769	29789	29792	29801	29806	29814
	21612	21616				29820	29849	29861	29890	29891	29896
21662	21685	21719	21731	21749	21754				29931	29937	29970
21759	21776	21785	21827	21865	21868	29911	29915	29920			
21881			22003	22016	22026	29975	29978	29987	29990	29991	30022
	21946	21990				30028	30030	30068	30075	30141	30145
22076	22093	22100	22134	22152	22161			30166	30167	30170	30182
22187	22192	22213	22215	22263	22264	30159	30164				
22270	22325	22342	22367	22394	22395	30192	30227	30231	30265	30276	30285
					22497	30295	30306	30331	30333	30340	30345
22398	22400	22410	22464	22494	22491			30380	30396	30410	30411
						30346	30355				30485
						30415	30430	<b>30440</b>	30441	30448	
	TITOI	I DA 50 (	ORRITGAZ	TONT		30505	30508	30509	30528	<b>3</b> 0536	30589
	11101	I DA 60 (	ODDLIGH	120212			30630	20675	30682	30686	30689
0050			00740	22549	22553	<b>3</b> 060 <b>4</b>		30675 30722	00000	30773	30846
22507	22520	22531	22546		00000	30700	30704	30722	30751	30773	
22571	22572	22578	22580	<b>2</b> 2670	22672	30901	30955	30977	30983	30996	31035
22680	22689	22703	22712	22743	22767		31053	31059	31123	31132	31155
0000	22000	22100		22871	22873	31051	31033	91107	31216	31217	31241
22787	22803	22847	22866			31184	31196	31197	01210	01211	31306
22882	22893	22898	22910	22919	22924	31247	31254	31260	31280	31305	
22927	22938	22964	22971	22974	22976	31318	31320	31394	31403	31407	31448
22986		23024	23031	23047	23076			31476			_
22900	23013			23151	23160	31455	31464	91410			
23079	23103	23107	23120	23131	20100						
23172	23180	23190	23222	23295	23318				ODDITA''	TONT.	
23343	23347	23362	23395	23422	23432		${f TITOL}$	1 DA 100	OBBLIGAZ	TINDI	
09400			23482	23506	23515						0
43436	23448	23469			23580	31560	31582	31601	31616	31628	31659
23436 23523	23528	23529	23567	23572				31668	31675	31693	31700
23590	23594	23649	23704	23714	23719	31664	31666	07000		31756	31801
92744			23782	23793	23800	31704	31712	31739	31747		01001
23744	23750	23757	40104	09074	23893	31805	31809	31819	31823	31908	31918
23803	23814	23850	23856	23874			31942	31950	32001	32040	<b>3</b> 205 <b>3</b>
23924	23934	23959	23975	23996	24000	31927		90170	32113	32123	32125
24028			24118	24130	24163	32081	32095	32110	02110		32202
24028	24042	24107	04090	24243	24263	32135	32156	32178	32190	32198	34ZUZ
24177	24183	24200	24239			32214	32247	32258	32265	32309	32316
24336	24358	24370	24379	24434	24451		32382	32401	32452	32453	32486
24452	24477	24540	24594	24605	<b>24</b> 606	32342	04004		32569	32570	32677
		<b>△せむせ</b> ひ		24694	24717	32516	32522	32559	04008		
24621	24649	24670	24685		24816	32579	32598	32602	32636	32640	32652
24738	24740	24742	24757	24796	24010	32010					

12821

32653	32679	32690	32693	32695	32703
32714	32722	32744	32757	32773	32777
32790	32797	32807	32815	32822	32832
32855	32863	32877	32892	32894	32902
32907	32909	32917	32949	32971	33033
33034	33086	33091	33121	33128	33154
33155	33168	33169	33234	33268	33276
33279	33318	33348	33359	33361	33386
33424	33458	33462	33486	33490	_

Elenco dei titoli sorteggiati nella 10<sup>a</sup> estrazione del 20 ottobre 1959 e non ancora presentati per il rimborso (I titoli debbono essere provvisti della cedola n. 23 e successive)

	TIT	OLI DA 5	OBBLIGAZ	ZIONI				
		Serie	: <b>A</b>					
3230	_	_	_	_	_			
		Serie	2 B					
1417	_	_/	_	_	_			
TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI								
		Serie	a A					
12461	_	_	_	_	_			
		Seri	e C					
10145	_		_	_	_			
		Seri	ie D					
9619	/_	_	_		_			
	TITO	LI DA 25 (	OBBLIGAZ	IONI				
		Seri	e A					
16969	_	_	_	-	_			
	TITO	LI DA 50	OBBLIGA	ZIONI				
		Ser	ie A					
30694	_	_	_	_	_			

 $\Pi$  pagamento dei suindicati titoli cadrà in prescrizione il 1º dicembre 1969.

Elenco dei titoli sorteggiati nell'11<sup>2</sup> estrazione del 10 ottobre 1960 e non ancora presentati per il rimborso (I titoli debbono essere provvisti della cedola n. 25 e successive).

### 

### TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

Serie B

Elenco dei titoli sorteggiati nella 12º estrazione del 10 ottobre 1961 e non ancora presentati per il rimborso (I titoli debbono essere provvisti della cedola n. 27 e successive).

## TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI Serie A

3224	_	_	_	_	_
		Serie	В		
134	448	_		_	_
		Serie	D		
1105	2801	3304	_	_	_

#### TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

		Seri	ie A		
5749	_	_	_	_	_
		Seri	e B		
7659	10503	11974	_	_	_
		Seri	e C		
6259	6776	10133	10148	11738	_

### TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

		Serie I	)	
14657	16995	_	_	

### TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

		Seri	e C		
22779	_	_	_	_	_
		Seri	e D		
26631		_	_	_	_
	FITTO	T T. 1.00	ÓDDTTOL	erobit	

#### TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

		Seri	e A	
33305	_	_	_	 _

Elenco dei titoli sorteggiati nella 13ª estrazione del 22 ottobre 1962 e non ancora presentati per il rimborso (I titoli debbono essere provvisti della cedola n. 29 e successive).

OHF T			<u>`</u> _		_						
	TITOL	I DA 10 OB	BLIGAZ	IONI			TITOL	I DA 25	OBBLIGAZ	IONI	
		Serie I	1					Seri	- Δ		
<b>5754</b>	10132	12166			-	12895	17170	17172	21956	22475	_
		Serie 1	3					Seri	e <b>B</b>		
8563	10531	_	_	_	-	13122	13310	15541	22048	_	_
		Serie (	2					Seri	- C		
5853	6778	10132	10137	10806	12327	18921	22147		. C	_	_
		Serie ]	n			10021	22171				
<b>~200</b>	E100	7854	10350	10788				Serie			
5200	5466	7604	10300	10/88	_	14256	15173	15187	19633	-	_
	TITOI	I DA 25 OF		IONI			TITOL	I DA 50	OBBLIGAZ	IONI	
		Serie .	A					Seri	e A		
16386	16967	19312	_	_	-	24515	27539	29720	_	_	_
		Serie 1	В					Seri	ø B		
15540	_	_	_	_	-	23759	25465	_	. <u> </u>	-	_
		Serie :	D			20100	=0200				
16626	_		_		_			Serie	С		
						28561	_		_	_	
	TITO	LI DA 50 O	BBLIGAZ	IONI				Seri	e D		
		Serie	A			24828	30371		_	_	_
23321	25055	27095	29030	29719	_						
		Serie	R				TITOI	I DA 100	OBBLIGA	ZIONI	
23752	29783		ь_	_	_			Seri	ie A		
20102	20100	_				33301	_		_	_	_
		Serie	C					Seri	e C		
25752	_	_	_	_	_	32161	_	_	_	_	_
								Sor	ie D		
Eler	nco del tit	oli sorteggia e non ancor	ati nella	14ª estraz	ione rimborso	33085	_			_	_
		e non ancor re provvisti (				1					
/I MIOH GE	obbono esse	te brossien c	Tena codo	12 11 01 0	,			eli comton	rieti nella	15ª estraz	ione
	TITO	LI DA 5 O	BBLIGAZ	IONI		del 9 otto	bre 1964 e	non anc	ora preser	itati per n	LITTOOLSO
		Serie	A			(I titoli de	ebbono esse	re present	ati provvis	ti della ced	ola n. 33 e
4	2150	2188	3221	3420	3422	success	,				
		Serie	TR.				TITO	LI DA 5	OBBLIGAZ	ZIONI	
1906	3565	_		_	_			Ser	ie A		
		~ .	<b>a</b>			729	1534	2382	3337	3666	4196
1622	2359	Serie —	· —	_	_			.0	ie B		
-0-2	2000				1	1404	1721	1723			_
		Serie				1484	1/21				
777	1006	2700	2970	3837	_			Se	rie C		
			``````````````````````````````````````	ZTÓNI		393	1621	4196	_	_	_
	TITO	OLI DA 10 C		TOMI		1		Sea	rie D		
<b></b>		Serie		70160		116	1295	1671	2807	3529	4843
5736	5793	6047	7274	12168	_						

Serie B

Serie C

Serie D

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

Serie A

Serie B

8

		-	-	-							
		Serie	C			i	TITOL	I DA 10 O	BBLIGAZ	IONI	
<b>5494</b>	5808	5852	585 <b>4</b>	5872	7071			Serie	a A		
7198 <b>1</b> 0129	7312 10130	7493 10143	8845 10147	959 <del>4</del> 10527	9943 10601	5748	5752	7086	8812	11483	12421
								Serie	ø R		
		Serie				5786	7392	7475	7644	7941	
6161	7312	7626	8661	9384	9489		,			1941	_
	mymot	T D 4 97 0	DDI ICAS	TONT				Seri			
	TITOL	I DA 25 O		MUNI		5625 8846	7086 10141	7617 10454	7941 10952	7973 11002	8807
	* 4000	Serie			1000	11959	12349	12446	_	-	11827
14170 21415	14830	16538	169 <b>43</b> —	16979	17133 —			Serie	ı D		
			_			5416	6177	6554	7259	7764	8051
10040	1000	Serie	В			8929	8930	9417	10035	10226	10450
18246	19837	21339		_	_		TTTTO	LI DA 25 (	ADDITO A		
		Serie	C				11101			MONI	
15990	17524	18367	19302	19375	_			Serie	з А		
			_			13435 15775	14011 15977	14407 16944	$14730 \\ 17205$	15035 18151	15515
		Serie	_			18600	18617	19800	21157	21772	18196 21986
12556 22183	14462	15183 —	17081	17456	21254	22086	22341	_	_	_	_
						1		Serie	В		
	TITOLI	DA 50 OB	BLIGAZI	ONI		12740	13604	13667	13793	17429	21084
		Serie	A			21692	_	_	_	_	
23848	27014	27094	30412	30695	30698	1		Serie	e C		
				00000	••••	13659	14254	15400	19008	19335	20635
23214	23762	Serie	В					Serie	ת		
20211	20102	_		_	_	12569	12581	13667	14255	16637	16732
		Serie	C			21165	21190	21800	22356	22358	_
23390	24355	28525	_				ØT.				
		Serie	D				TITO	LI DA 50 (		ZIONI	
24416	26293	29776	_		_	22422		Serie			
						25498	29322	29958	30735	_	_
	TITO1	LI DA 100	OBBLIGA	ZIONI				Serie	В		
		Serie	В			23215 28900	23216	24827	24831	28032	28545
33197	_	_	_	_	_	20900	29907	_	_	_	_
								Serie	•		
		Serie	C			25706	26796	27603	27606	28973	_
32883	_	_		_	_			Serie	D		
						22592	22761	23296	24827	25434	26225
dell'11 otto	o del tito bre 1965 e	ii sorteggi:	ati nella. La present	16ª estrazi tati per il	one	26373	28221	29008	29900	30666	
(I titoli deb	bono esser	e presentati	provvisti	della cedo	la n. 35 e		TITOI	I DA 100	ODDI ICA	ZTONT	
Buocessiv	re).	-	•		4, 60 0		11101			ZIONI	
	тітої	LI DA 5 O	RT.TCLA77	ONT		31683	33349	Serie			_
				LOMI		91009	99949	33364	33365	_	
1638	2127	Serie						Serie	C		
1000	2121	2883	3227	3861	4457	32195	32891	33028	_		_
		Serie	В								•
2434	2615	3824	4234	4363		Elenc del 10 otto	o del tito bre 1966 o	li sorteggi	ati nella ra presen	17ª estraz tatl per il	rimborso
		~ .	~			(I titoli debl	ono essera	presentati r	rovvisti de	lla cedola i	ı. 37 e suo-
gna.	1900	Serie	-		,	cessive).		*			
603 4279	1303	1431 —	2369 —	2619 —	3227		TITOI	I DA 5 O	BBLIGAZI	ONI	
								n DN 0 0. Serie			
46.	=0.5	Serie ]				103	193	296	745	759	1544
624	720	1942	2108	3080	4042	2131	3417	-		-	

		Serie	В					Serie	D		
1284	1562	1600	1857	2157	2162	22558	22806	23062	24278	24625	25310
2558	3541	4307	_	_	_	25936	26554	28541	28691	28811	_
		Serie	-		1055		TITOL	I DA 100	OBBLIGAZ	ZIONI	
240 4621	1890 4685	2157 —	2358 —	3312 —	4282 —			Serie .	A		
		Serie	D			32582	_	_	_	_	_
584	1404	1562	2342	2923	3848			Serie	В		
3967	4114	4338	_	_	-	31741	32709	33306	_	_	_
	יידי מידי	DA 10 O	BRI.IGAZI	ONT				Serie	C		
	111044	Serie .	•	.0112		31580	33445	_	-	_	_
5750	6901	7036	8290	8828	8963			Serie	D		
10221 12482	10710	11536	11552	11554	12419	32194	_	_	_	-	
AM TOM		g?	ъ						lad11-	192 004-0-	070
5558	5847	Serie 6901	В 7176	7575	8339	del 10 otto	bre 1967 e	non anco	ra presen		rimborso
8478 10426	8539 10691	8767	8937	9139	10138	(I titoli del		re presentat	i provvisti	della cedo	la n. 39 e
10420	10091	_	~		<del>-</del>	successi	•			ONT	
EE00	5809	Serie 6099	6518	6959	7036		TITO	LI DA 5 O		ONI	
5500 8828	9495	10138	10349	11563	12160		453	Serie	1934	1991	2016
		Serie	e D			295 2186	471 2446	1438 2451	2806	2848 4753	4186 4889
5020	5500	6169	6499	6553	6835	4452	4459	4583	4584	4755	#009
$7148 \\ 8965$	7918 9013	8539 10046	8725 10414	8817 10651	8819 11536			Serie		1050	1855
						1856	986 1877	1560 1881	1586 1919	1852 2186	2351
	TITOL	I DA 25 (		ZIONI		2697 4233	3386 4483	3551 4489	3554 4583	3784 4584	4100 —
70505	10000	Serie		14062	14802			Seri	'a C		
12585 14877	12896 15175	13367 15809	13406 15835	16384	16881 19717	295	376	928	e U 977	986	987
$16892 \\ 20672$	$16905 \\ 22347$	17136 —	18582 —	18665	18(11	996	1787 4283	2296 4285	2373	2446 —	27 <del>44</del> —
		Serie	2 B			4165	1200		. D		
13256	15448	15693	18406	18502	18690	400	722	Seri 1142	ச ப 1394	1560	2323
18750	18754	18767	18798	20114	22335	489 2806	2955 4672	2969 4674	3156	3338	3691
		Seri			15001	4595	4072	4014			
12550 15963	12615 16183	14362 19339	15116 19785	15353 19924	$\frac{15601}{20237}$		TITO	LI DA 10	OBBLIGA	ZIONI	
20531	22374	_	_	_	_			Ser	ie A		
		Seri				5314	5711 7180	5712 7200	6158 8493	6579 9045	6591 9179
12585 14993	13137 1517 <b>5</b>	13580 15182	14491 15982	14789 16710	14949 17271	6991 9310	9433	10103	10127 11935	10128 12164	10540
17745 21255	18095	18409 21798	18627 22135	18745 22201	19279 22207	10578	10579	11147	11900		
21255 22485	21787 —	41190							ie B	pare	7536
			OBBT TO A	ZTONT		6209 7574	6375 7642	6527 7651	7197 8256	7313 8748	8886
	TITO	LI DA 50		710M1		9523	11381	12336	_	_	
24278	24286	Ser: 25975	ie A 26182	28135	28138				rie C		0577
29449	29681		_	_		5121 6812	5499 6909	5895 6910	6041 6946		6775 7180
		Ser	ie B			7197	7900 10572	7972 10575	8144 10649	8886	9866 11266
23346	23613	23754	23755 26182	23763 27295	23769 27867	10256 11309	11461	11718		_	
23771 29786	24835 30114	25698 30389	31087	31468	_			Se	τie D		
		Ser	rie C			6040	6209				
23346	25124	25753	25916	26501	27564 —	7349 9600	7350 9758				
. 27941	-	_	-	_	_						

. ======											
•	TITOLI	DA 25 O	BBLIGAZ	IONI		3996 4751	4208 4752	4340 4758	4372 4866	4564	4568
		Serie	A			4886		<del>-</del>	4000	4867	4883
12897	12986	14379	14691	15014	15280						_
15504	15834	16122	16232	16913	16966	ı		Serie	B.		
17213	18307	18476	18618	19834	19938	102	712	878	892	1566	1000
19968	20374	20674	20849	21066	21234	1806	1854	2276	2388	2524	1802 2559
21564	_	_	_	_	_	2792	3084	3566	3608	3996	4487
		Serie	В			4490	4945	4996	4997	_	_
19169	1900#			15797	16664			~ .	_		
13163 17865	13287 17866	14379 18183	15572 18184	15737 18291	18766			Seri	e C		
18905	20813	21604	22281	22331	22332	37	511	521	712	740	1259
						1567	1871	1879	2253	2362	2610
		Serie	C			2743 4681	3594	3718	4237	<b>4460</b>	<b>4680</b>
12543	14360	14758	14909	15572	15731	409T					_
15966	16966	17612	18866	19579	19600			Serie	n		
19946	_			_		03#	000				
		Serie	D			217 849	236 1339	32 <u>4</u> 1444	521 1566	545	605
12584	13589	14626	14662	14870	14886	1818	1970	2137	2407	1567 2557	1669 2805
15184	15529	15880	15916	16044	16511	2911	3159	3505	3542	3571	4167
16920	17099	17740	17865	18284	18585	4399	4673	4680	4681	-	_
19378	19390	19664	20103	20730	20949						
21338	21830	22450	22451	_	_		TTTO	LI DA 10 (	מאמר זממר	TONT	
							1110.			TONI	
	TITOL	I DA 50 O	BBLIGA2	ZIONI				Seri	e A		
		Serie	A			5091	5191	5313	5436	6360	6380
23466	23693	24148	24149	04901	0,000	6385	6397	6449	6582	6597	6674
26186	26755	24148 27340	24149 27427	24301 27870	25806 28119	7039	7106	7203 8961	7819 10224	8285	8492
28120	28190	28263	29031	29035	29037	8856 10536	8904 10576	8961	10224	10311	10312
29153	29699	30034	30037	30086	30353	11517	11819	10725 11874	$10775 \\ 12026$	10931	11425
31319	31435	_		_	_	11011	11010	110/2	12020		_
		Serie	В					Serie	В		
23166	23770	24092	24348	24404	24698	5230	5567	5943	6237	6360	6408
25170	25188	25375	26569	26712	24098 27865	6561	6738	6772	7630	7645	7850
27942	28119	28263	28503	28506	28899	7851	8443	6772 8723	8741	8743	8856
29784	31038	31467	_	_	_	8960	9492	9554	10054	10184	10291
		~ .	~			10775	10794	10832	11105	11110	11190
		Serie				11192 12263	$11201 \\ 12387$	11302	11672	11796	11799
<b>2</b> 2544	23264	23915	23938	24249	24348	12200	12001		_	_	_
25086 28363	25923 28880	26523 29530	27812 29549	27831 31186	27934			Serie	2 C		
20000	20000	29000	28049	91190	_	5051	5343			4094	6058
		Serie	D			6947	6993	5400 7056	5883 7618	6036 7851	7974
22661	23069	23597	23911	24695	25403	7981	8024	8115	8116	8182	9097
25700	26125	26807	26841	27430	27923	9192	9447	9492	9615	9628	10311
28904	28959	_	~	_		10562	10607	11063	11105	11251	11257
	,					11425 12048	11438 12255	11566	11571	11691	12012
	TITOLI	DA 100 C	BBLIGA	ZIONI		12020	12200	_	_	_	_
		Serie	Δ					Serie	D		
31923	32734			0004=		5116	5135	5149	5191	5999	6058
31323	32/34	32735	32806	33247	_	6112	6178	6236	6315	6674	6708
		Serie	В			6762	7557	7892	7981	8797	8996
31955	32447	33247	33363			9230	9362	9807	9923	10054	10074
01000	UZTE!	00241	99909		_	10090	10418	10447	10477	10763	10928
		Serie	C			10957 12206	11201	11815	11824	11927	11948
31692	33142	33410				12200		_			
02002	00115	00±10	_	_							
		Serie ]	D				TITOI	I DA 25 (	BBLIGAZ	IONI	
33019	_	_	_		_			Serie	A		
						12612	12766	12898	12940	13278	13316
Elenco	del titol	l sorteggia	ti nella i	l9ª estrazio	ne	13494	13614	13664	13665	13670	13834
del 21 ottobi	re 1968 e i	non ancor	a present	ati per il i	imborso	14064	14122	14303	14367	14480	14535
(I titoli debb						14714	14953	15015	15025	15083	15176
successive).	OHO CSBCIO	ргевентал	brossisti	дена седо	a. n. 41 e	15273	15507	15751	15768	16086	16155
	<b>M</b>					16207 16649	1635 <b>7</b> 1682 <b>3</b>	16379	16441	16645 17204	16647 17409
	TITOLI	DA 5 OB	BLIGAZI	ONI		17458	16823 17713	16965 17720	17106 18097	18666	18762
		Serie I	1			18848	18849	18895	19021	19372	19494
91	261			1000	2:	19637	19660	19769	19966	20018	20682
2559	2805	831 3004	939 3099	1989 <b>3</b> 309	2450	20787	20846	20858	21232	21239	21462 22109
359 <b>7</b>	3599	3916	3924	3309 <b>3927</b>	3311 3939	$21577 \\ 22159$	21665	21823	22084	22085	22100
		-	<b>-</b>		9090 '	22100	22338	22476	_	_	

		Serie	: <b>B</b>		_
12631 13096 14480 16240 17401 18248 18841 19918 21223 21693	12654 13372 15217 16321 17403 18477 18844 19960 21413 21737	12725 13449 15447 16441 17409 18492 18869 20241 21420 21937	12849 13614 15571 16817 17438 18653 19372 20242 21481 22427	12998 13803 15885 17231 18019 18762 19806 20787 21498	12999 14367 15952 17234 18186 18765 19813 21100 21690
		Ser	ie C		
12548 14367 15602 17826 18818 20241 21225 21729	12766 14563 15965 18268 18832 20303 21226	13119 14759 16155 18414 19021 20933 21228	13388 15229 16240 18558 19541 20939 21716	13532 15253 16686 18621 19684 21034 21724	13641 15307 17561 18693 19862 21223 21728
		Serie	. D		
12646 13449 14219 15229 16598 M6992 18221 19747 21009	12687 13492 14244 15751 16773 17598 18655 19806 21014	12998 13494 14869 15908 16834 17741 18715 19898 21034	12999 13600 14888 16417 16848 18083 19065 19899 21544	13409 14064 14948 16524 16885 18086 19069 20491 21677	13410 14181 15176 16583 16917 18186 19523 20846 22351
	TITOI	I DA 50 (	BBLIGAZ	IONI	
		Serie	A		
22626 25118 27131 28491 30237	23539 25122 27287 28663 30282	23787 25231 27344 29324 30474	24266 25240 27541 29718 31220	24299 26505 27884 29847 31459	25082 26843 28169 30212 31460
		Serie	В		,
22774 23217 23907 25512 26637 27237 28851 30610 31341	22782 23256 24266 25537 26749 27566 29095 30952	23050 23753 24723 26204 26773 28448 29183 31028	23051 23767 24764 26245 26999 28505 29188 31309	23199 23877 24834 26248 27089 28774 29379 31331	23213 23884 25379 26255 27171 28849 29908 31332
		Serie	С		
22708 24253 26170 27483 28169 29231 30212 31388	22833 24489 26248 27518 28239 29302 30304 31395	22851 24623 26501 27519 28703 29540 30476	23122 24624 27360 27520 28704 29570 30822	23372 24723 27426 27566 28706 30087 30947	23827 25707 27458 27829 28763 30131 31382
		Serie	D		
22859 24004 25437 26842 27519 29643 31496	23042 24657 25897 26980 28066 29774	23068 24760 26338 27316 28479 29775	23413 24764 26346 27344 28514 30212	23418 25269 26689 27360 28542 30364	23753 25278 26804 27518 29379 31450

	TITOI	I DA 100	OBBLIGA	ZIONI	
		Serie	A		
31846	31906	32323	32449	32469	-
		Serie ]	В		
31702 · 33038	31842 33233	32096 —	32112 —	<b>32</b> 152 —	32328 —
		Seri	e C		
31555	31785	<b>3</b> 2025	32167	32433	33143
		Serie	D D		
31702 33368	32058 —	32523 —	3252 <b>6</b> —	33061 —	33233 —
				Pirelli S. <sub>I</sub> irezione bi Giancarlo	lancio:
(Avviso S-	10110).				

#### MONTECATINI EDISON SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 Capitale sociale L. 749.307.076.000 interamente versato

#### Obbligazioni Edison 6 % - Emissione 1948

La Montecatini Edison S.p.A. rende noto ai possessori delle obbligazioni Edison 6 %, emissione 1948, che in conformità del regolamento del prestito ha sorteggiato dall'8 al 10 ottobre 1969, come da rogiti numeri 141899, 141907, 141938, 141939 di repertorio dott. Michele Zanuso, notaio in Milano, n. 59.540 obbligazioni per ciascuna delle dieci serie, dalla «A» alla «L», per complessive n. 595.400 obbligazioni, come previsto dalla tabella di ammortamento per la 20° annualità di rimborso.

I titoli estratti dall' 8 al 10 ottobre 1969 sono rimborsabili al valore nominale a partire dal 1º dicembre 1969 mediante presentazione degli stessi, muniti della cedola n. 43 e suocessive, alla sede sociale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, oppure presso i consueti Enti incaricati.

Le obbligazioni nominative sono rimborsabili esclusivamente presso la sede sociale.

# Titoli sorteggiati per il rimborso validi per tutte le serie attualmente in circolazione

	TITOL	I DA 5 O.	BBLIGAZIO	DNI	
9	16	18	25	41	53
68	81	123	130	133	140
154	164	194	207	209	237
258	261	295	326	345	354
367	368	376	378	400	444
450	455	456	487	497	500
533	535	551	557	586	591
609	638	650	668	693	698
724	759	780	808	872	881
892	917	949	965	<b>986</b>	995
1012	1014	1020	1028	1032	1050
1071	1129	1133	1137	1143	1153
1169	1189	1199	1212	1229	1232
1245	1248	1249	1279	1307	1317
1318	1319	1324	1331	1332	1357
1363	1371	1380	1391	1392	1393
1396	1406	1417	1423	1425	1436
1447	1455	1471	1570	1590	1603
1626	1663	1672	1680	1683	1693
1707	1721	1729	1770	1779	1782

					1		0000	666=	655-		
1785	1814	1823	1885	1892	1899	9365	9387	9395	9399	9425	9469
1909	1923	1925	1933	1935 2107	1938	9506	950 <b>7</b> 9556	9511 9567	9518 9569	9522	9529
1944	2082	2086	2095	2107	2110	955 <b>3</b> 960 <b>3</b>	9556 9650	9567 9664	9694	9584 9697	9597
2141	2146	2147	$2148 \\ 2242$	2152 2270	$2157 \\ 2315$	9709	9715	9733	9746	9766	9700 9770
2163 2340	$2166 \\ 2346$	$2183 \\ 2348$	2359	239 <del>4</del>	2403	9797	9801	9802	9812	9817	9820
2340 2416	2346 2417	2348 2434	2458	2463	2485	9875	9879	9916	9952	9980	3620
2490	2512	2544	2561	2575	2582	"				0000	
2594	2599	2649	2660	2674	2678		TITOI	T TO A 10 C	BBLIGAZI	ONI	
2689	2692	2693	2695	2711	2724		IIIOD	I DA 10 C	DDLIGAZI	ONI	
2740	2804	2811	2848	2860	2876	10008	10039	10047	10053	10075	10079
2892	2914	2931	<b>2950</b>	2960	2976	10090	10127	10141	10153 10227	10159	10161
3013	3014	3043	3060	3079	3091	10185	10202	10225	10227	10228	10235
3113	3119	3127 3221	3133	3134	3139	10236 10338	10245	10249	10288	10296	10308
3146	3194	3221	3254	3264	3278	10338	10346	10349	10377	10382	10400
3293	3294	3297	3320	3264 3330 3436	3340 3462	10410	10420	10423	10442	10452	10473
3368	3384 3481	3394 3486	3407 3503	3509	3536	10493	10496	10526	10543	10557	10560
346 <del>4</del> 3554	3606	3611	3632	3633	3536 3660	10607 10700	10619 10732	10639 10747	10657 10755	10677 10756	10679
3669	3684	3696	3698	3707	3736	10778	10732	10790	10797	10812	10759 10830
3740	3749	3760	3762	3782	3800	10868	10893	10917	10947	10952	10059
3820	3824	3841	3855	3865	3871	10968	11037	11066	11093	11102	10953 11108
3874	3882	3918	3954	3961	3989	11130	11141	11149	11189	11195	11202
4038	4057 4217	4197	4130	4136	4143	11229	112 <del>44</del> 11323	11248	11189 11261	11296	11303
4153	4217	4235 4325 4490	4238 4366	4255	4286	11309	11323	11332 11367	11335	11340	11352
4317	4323	4325	4366	4371	4390	11360	11364	11367	11386	11401	11406
4438	4467	4490	4507	4515	4543	11428	11433	11439	11335 11386 11457	11462	11463
4546	4549	4550	4507 4576 4677	4598	$\frac{4632}{4725}$	11470	11495	11512	11527	11561	11581
4643 4759	4660 4762	$\frac{4673}{4802}$	4805	4684 4814	4725 4873	11584	11590	11591	11599	11632	11656
4892	4920	4938	4940	4944	4950	11668	11694	11715	11716	11718	11737
4952	4975	4982	4986	4996	4999	11745 11836	11760 11840	11765 11862	11804	11810 11871	11827 11882
5057	5058	5091	5110	5126	5140	11885	11893	11911	11865 11917	11923	11927
51 <del>44</del>	5145	5149	5156	5160	5178	11933	11948	11000	11982	11992	12018
5170	5203	5204	5214	5230	5247	11933 12020	12031	12033	12045	12063	12065
5284 5377 5451	5296	5308	5352	5365	5372	12069	$12031 \\ 12087$	12033 12089 12167 12267 12382	12094 $12173$	12121	12129
5377	5400	5418	5429	5431	5444	12136	12165	12167	12173	12177	12198
5451	5463	5470 5582	5516	5531 5599	5534	12234 12322	12248 12331	12267	12270 12386	12303	12316
5577 5623	5581 5653	5659	5589 5706	5715	5600 5760	12322	12331	12382	12386	12398	12410
5775	5785	5792	5802	5805	5812	12416	12427	12470	12544	12549	12585
5814	5832	5859	5865	5893	5896	12592 12653	$12594 \\ 12680$	12605 12689	12628 12694	12633 12695	$\frac{12646}{12700}$
5904	5912	5926	5929	5956	5972	12708	12711	12000	12752	12757	12761
5987	5989	5999	6000	6006	6062	12763	12770	12828	12836	12847	12858
5904 5987 6068	5989 6071	6072	6084	6096	6110	12879 12922	12770 12891 12929	12712 12828 12897 12930 12983	12898	12899	12900
6146 6240 6283	6204 6242	6213	6231 6250	6232	6234	12922	12929	12930	12937	12950	12953
6240	6242	6243	6250	6265	6268	12955	12959	12983	12984	12993	12996
6283	6285	6330	6351	6367	6373	13000	13004	13033	13040	13045	13080
6385 6458	6389 6461	6405 6465	6432 6488	6434 6492	6449	13126	13140	13146	13150	13156	13202
6505	655 <b>4</b>	6581	6618	6492 6628	6501 6646	13209	13214	13218	13237	13249	13279 1 <b>3443</b>
6647	6650	6652	6670	6676	6690	13313	13347	13355	13400 13496	13433 13515	13519
6702 6880 7029	6749	6790	6670 6794	6828	6856	13444 13529	13452 $13548$	13468	13567	13568	13574
6880	6912	6939	6943	7003	7014	13576	13582	13566 13595	13604	13641	13643
7029	7035	7041	7077	7113	7124	13658	13664	13676	13692	13751	13759
7133	7139	7142	7159	7219	7249	13807	13826	13845	13873	13880	13886
7275	7276	7299	7315	7325	7345	13921 14028	13938	13988	13992	14016	14019 14138 14237
7365 7412	7367	7376	7391	7399	7411	14028	14074	14087	14093	14094	14138
7500	7414	7431	7464	7467	7482	14157	14182	14209	14233	14236	14237 14369
7567	7521 7574	7526 7579	7539 7613	7543 7627	7545	14256	14263	14285	14290	14316	14456
7644	7666	7673	7677	7704	7638 7705	14398	14402	14453	14454 14489	14455 14493	14496
7752	7810	7813	7816	7819	7825	14468	14472	14480	14489 14564	14572	14573
7838	7870	7893	<b>7</b> 907	7908	7909	14520 14576	14533 14598 14728	14562 14623 14742 14893 15029	14638	14703	14712
7913	7916	794 <del>4</del>	8025	8035	8079	14721 14835	14728	14742	14743	14748	14750
8111	8115	8119	8143	8152	8164	14835	14865	14893	14900	14901	14920
8195	8199	8246	8247	8267	8277	15015	15024	15029	15049	15057	15065
8289	8295	8306	8318	8327 8381	8349	15076	15079	19081	15107	15109	15141 15201 15276
8350	8354	8361	8372	8381	8383	15150	15153	15165	15171	15177	15201
8405	8417	8420	8470	8474	8476	15220	15226 15314	15249	15264	15267	15396
049U 2555	8506 8561	8507 8564	8512 8578	8516	8528	15307	15314	15334	15336	15378 15496	15517
8490 8555 8615	8620	8637	8578 8647	8603 8651	8614	15410	15425	15478	15484 15604	15496 15640	15675
8681	8684	8700	8708	8711	8652 8713	15548 15689	15595	15602	10004 15709	15713	15733
8681 8725	8729	8730	8765	8775	8791	15736	$15695 \\ 15765$	15703 15766	15708 15771	15774	15779
8802	8805	8809	8850	8872	8887	15799	15811	15825	15828	15847	15848
8912	8927	8938	8949	8976	8978	15861	15865	15866	15903	15908	15930
8982	9000	9005	9034	9060	9105	15965	16001	16008	16032	16043	16090
9106	9109	9110	9111	9125	9136	16107	16168	16191	16293	16305	16320
9143	9154	9159	9201	9208	9210	16337	16376	16378	16407	16412	16413 1652 <b>2</b>
9226	9231	9256	9260	9273	9275	16444	16455	16470	16484	16507	16608
9296	9297	9300	9323	9352	9356	16539	16551	16577	16592	16607	70000

10010	16614	16616	16645	10051	10055	00511	00701	00=01	00.00		
16610	16769	16780	16807	16651	16655	23711	23721	23731	23736	23742	23748
16715	16892			16813	16824	23763	23776	23790	23800	23802	23824
16886		16908	16947	16969	17005	23831	23847	23848	23856	23860	23895
17019	17022	17023	17036	17038	17043	23897	23952	23955	23988	23992	23998
17069	17084	17090	17098	17102	17108	24002	24015	24025	24064	24095	24100
17113	17132	17137	17147	17152	17185	24115	24121	24134	24144	24160	24165
17196	17197	17211	17213	17232	17243	24171	24182	24226	24232	24246	24254
17259	17264	17267	17275	17281	17332	24258	24303	24330	24335	24343	24367
	17352	17362	17371	17400	17421	24375	24381	24395	24396	24398	24414
17350	17441	17442	17461		17441	24423	24440	24460	24475	24477	04510
17438				17530	17537						24518
17542	17549	17585	17590	17600	17613	24519	24550	24561	24571	24596	24620
17663	17669	17701	17717	17719	17734	24626	24641	24673	24691	24725	24730
17741	17783	17827	17830	17835	17841	24738	24740	24741	24745	24748	24755
17845	17854	17859	17865	17880	17890	24758	24766	24771	24773	24780	24788
17891	17893	17905	17921	17935	17949	<b>24</b> 808	24815	24824	24845	24877	24883
17956	17960	17984	17989	18033	18074	24890	24906	24914	24915	24956	24961
18075	18093	18098	18122	18154	18155	24967	25010	25028	25030	25037	25051
18186	18208	18251	18265	18269	18287	25070	25079	25082	25095	25118	25128
	18293	18311	18314	18328	18331	25145	25159	25160	25199	25213	25219
18288		10403	10014	10040	10001			05000	25286	05240	05947
18365	18420	18423	18425	18440	18441	25269	25275	25282	20280	25342	25347
18 <del>44</del> 8	18456	18467	18480	18490	18494	25350	25351	25385	25400	25420	25421
18512	18513	18564	18568	18598	18601	25425	25459	25469	25480	<b>2</b> 550 <b>5</b>	25522
18603	18609	18629	18632	18639	18652	25526	<b>25535</b>	25549	25579	25581	<b>2</b> 5590
18666	18692	18723	18727	18752	18759	25610	25612	<b>2</b> 5620	25631	<b>2</b> 569 <b>8</b>	25715
18760	18778	18786	18792	18801	18811	25719	25737	25761	25784	25798	25803
18836	18842	18857	18860	18864	18883	25822	25848	25855	25867	<b>2</b> 58 <b>73</b>	25876
10000	10042		18899	18904	18919	25896	25938	25972	26004	26008	26032
18889	18891	18898		10000	10000	26035	26040	26060	26081	26102	26124
18928	18941	18945	18983	18989	19006						26176
19017	19024	19053	19063	19099	19101	26128	26133	26151	26167	26175	20170
19123	19145	19151	19155	19170	19174	26179	26205	26218	26226	26228	2625 <del>4</del>
19177	19186	19187	19202	19209	19266	<b>2</b> 6261	26275	26336	<b>26364</b>	26366	26377
19267	19290	19291	19295	19296	19318	26378	26383	26403	26408	26414	<b>26424</b>
19324	19326	19418	19435	19438	19450	26426	26431	26441	<b>264</b> 55	26458	26476
		19410		19528	19552	26485	26493	26497	<b>2</b> 652 <b>7</b>	26532	26561
19470	19506	19514	19516	19528	19992	26567	26583	26587	26604	26606	26636
19554	19578	19589	19590	19593	19609	26651	26660	26667	26706	26753	26818
19625	19628	19676	19678	19684	19689	2682 <del>4</del>	26843	26852	26872	26883	26912
19699	19701	19714	19726	19729	19754					26969	26974
19764	19770	19783	19788	19805	19810	26935	26947	26954	26957	20909	20014
19848	19856	19915	19957	19966	19969	26987	26997	27008	27067	27091	27095
19975	19980		_	_	_	27098	27103	27117	27148	27171	27207
¥0010	10000						0-000				
						27220	27223	27246	27249	27261	27299
-						27220 27321			$27249 \\ 27392$		27299 27404
	TITOL	I DA 25 C	BBLIGAZ	IONI		27321	27360	27378	27392	27399	27404
	TITOL		BBLIGAZ			27321 27406	27360 27453	27378 27470	27392 27472	27399 $27482$	27404 $27514$
20009			BBLIGAZI	20093	20097	27321 27406 27516	27360 27453 27531	27378 27470 27538	27392 27472 27546	27399 27482 27554	27404 27514 27557
20009 20104	20017	20020	20064	20093	20202	27321 27406 27516 27562	27360 27453 27531 27595	27378 27470 27538 27621	27392 27472 27546 27633	27399 27482 27554 27637	27404 27514 27557 27670
20104	20017 20125	20020 20128	20064 $20155$	20093 20156	20202 20352	27321 27406 27516 27562 27671	27360 27453 27531 27595 27686	27378 27470 27538 27621 27691	27392 27472 27546 27633 27710	27399 27482 27554 27637 27730	27404 27514 27557 27670 27736
20104 20203	20017 20125 20207	20020 20128 20300	20064 20155 20311	20093 20156 20325	20202 20352	27321 27406 27516 27562 27671 27775	27360 27453 27531 27595 27686 27786	27378 27470 27538 27621 27691 27807	27392 27472 27546 27633 27710 27820	27399 27482 27554 27637 27730 27827	27404 27514 27557 27670
20104 20203 20364	20017 20125 20207 20389	20020 20128 20300 20395	20064 20155 20311 20433	20093 20156 20325 20435	20202 20352 20446	27321 27406 27516 27562 27671	27360 27453 27531 27595 27686	27378 27470 27538 27621 27691	27392 27472 27546 27633 27710	27399 27482 27554 27637 27730	27404 27514 27557 27670 27736
20104 20203 20364 20466	20017 20125 20207 20389 20469	20020 20128 20300 20395 20513	20064 20155 20311 20433 20519	20093 20156 20325 20435 20532	20202 20352 20446 20541	27321 27406 27516 27562 27671 27775	27360 27453 27531 27595 27686 27786	27378 27470 27538 27621 27691 27807	27392 27472 27546 27633 27710 27820	27399 27482 27554 27637 27730 27827	27404 27514 27557 27670 27736
20104 20203 20364 20466 20547	20017 20125 20207 20389 20469 20552	20020 20128 20300 20395 20513 20555	20064 20155 20311 20433 20519 20564	20093 20156 20325 20435 20532 20578	20202 20352 20446 20541 20633	27321 27406 27516 27562 27671 27775	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932	27404 27514 27557 27670 27736
20104 20203 20364 20466 20547 20674	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20700	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701	20093 20156 20325 20435 20532 20578 20704	20202 20352 20446 20541 20633 20806	27321 27406 27516 27562 27671 27775	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893	27392 27472 27546 27633 27710 27820	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932	27404 27514 27557 27670 27736 27860
20104 20203 20364 20466 20547 20674 20810	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20700 20827	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836	20093 20156 20325 20435 20532 20578 20704 20844	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883	27321 27406 27516 27562 27671 27775 27868	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087	27404 27514 27557 27670 27736 27860 —
20104 20203 20364 20466 20547 20674 20810 20889	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20700 20827 20903	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916	20093 20156 20325 20435 20532 20578 20704 20844 20935	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963	27321 27406 27516 27562 27671 27775 27868	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893 I DA 50 (	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087	27404 27514 27557 27670 27736 27860 —
20104 20203 20364 20466 20547 20674 20810 20889 20973	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20700 20827 20903 20980	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991	20093 20156 20325 20435 20532 20578 20704 20844 20935 21010	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019	27321 27406 27516 27562 27671 27775 27868	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893 I DA 50 ( 28057 28125	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205	27404 27514 27557 27670 27736 27860 — 28092 28224
20104 20203 20364 20466 20547 20674 20810 20889 20973	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20700 20827 20903 20980	20064 201.55 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 21070	20093 20156 20325 20435 20532 20578 20704 20844 20935 21010 21144	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 21151	27321 27406 27518 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259	27378 27470 27538 27621 27691 27897 27893 I DA 50 ( 28057 28125 28274	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28286	27404 27514 27557 27670 27736 27860 — 28092 28224 28291
20104 20203 20364 20466 20547 20810 20889 20973 21025	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895, 20978 21034	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20700 20827 20980 21046	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 21070 21160	20093 20156 20325 20435 20532 20578 20704 20844 20935 21010 21144 21173	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 21151 21175	27321 27406 27516 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893 I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28087 28286 28404	27404 27514 27557 27670 27736 27860 — 28092 28922 28224 28291 28445
20104 20203 20364 20466 20547 20610 20889 20973 21025 21153	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 20978 21034 21158	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20700 20827 20903 20980 21046 21159	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 21070 21160	20093 20156 20325 20435 20532 20578 20704 20844 20935 21010 21144	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 21151	27321 27406 27518 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467	27378 27470 27538 27621 27691 27897 27893 I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28286 28404 28537	27404 27514 27557 27670 27736 27860 — 28092 28224 28291 28445 28542
20104 20203 20364 20466 20547 20674 20810 20889 20973 21025 21153 21180	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 20978 21034 21158 21183	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20700 20827 20903 20980 21046 21159 21190	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 21070 21160 21200	20093 20156 20325 20435 20632 20678 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 21151 21175	27321 27406 27516 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893 I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28592	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28286 28404 28537 28602	27404 27514 27557 27670 27736 27860 — 28092 28224 28291 28445 28542 28610
20104 202034 20364 20466 20547 20674 20810 20889 20973 21025 21153 21180 21218	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 20978 21034 21158 21158 21230	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20700 20827 20903 20980 21046 21159 21159 21232	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20991 21070 21160 21200 21258	20093 20156 20325 20435 20632 20678 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 21151 21175 21211 21286	27321 27406 27518 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893 I DA 50 0 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28582 28664	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28592 28668	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677	27404 27514 27557 27670 27736 27860 — 28092 28224 28291 28445 28542 28610 28681
20104 20203 20364 20466 20547 20674 20810 20889 20973 21025 21153 21180 21218 21304	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 20978 21034 21158 21183 21230 21310	20020 20128 20300 20395 20555 20700 20827 20980 21046 21159 21190 21232 21313	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 21070 21160 21200 21258 21315	20093 20156 20325 20435 20632 20678 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 21151 21175 21211 21286 21383	27321 27406 27518 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28714	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893 I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28493 28592 28668 28746	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28286 28404 28537 28602 28607 28749	27404 27514 27557 27670 27736 27860 — 28092 28224 28291 28445 28542 28610 28681 28755
20104 202364 20466 20547 20810 20889 20973 21025 21153 21180 21218 21304 21392	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 20978 21034 21158 21183 21230 21310 21397	20020 20128 20300 20395 20555 20700 20827 20903 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 21070 21160 21200 21258 21315 21434	20093 20156 20325 20435 20532 20578 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21346 21467	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 211151 21175 21211 21286 21383 21459	27321 27406 27516 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 28696	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28714	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893 I DA 50 0 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28582 28664	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28493 28592 28668 28746 28813	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833	27404 27514 27557 27670 27736 27860 — 28092 28224 28291 28445 28610 28681 28755 28838
20104 202364 20364 20466 20547 20810 20889 20973 21025 21153 21180 21218 21304 21304 21465	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 20978 21034 21158 21183 21230 21310 21397 21472	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20770 20827 20903 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 21070 21160 21200 21258 21315 21434 21490	20093 20156 20325 20435 20578 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21346 21457 21492	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 21151 21175 21211 21286 21383 21459 21506	27321 27406 27518 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 28696 28757	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28712	27378 27470 27538 27621 27691 27897 27893 I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28803	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28498 28746 28813 28870	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28874	27404 27514 27557 27670 27736 27860 — 28092 28224 28291 28445 28542 28610 28681 28755 28838 28904
20104 20203 20364 20466 20547 20674 20889 20973 21025 211153 21180 21218 21304 21392 21465 21534	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 21034 21158 21158 21158 21230 21310 21397 21472 21664	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20700 20827 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20991 21070 21160 21200 21258 21315 21434 21490 21594	20093 20156 20325 20435 20632 20678 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21346 21467 21492 21628	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 21151 21175 21211 21286 21383 21459 21630	27321 27406 27516 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 2868 28757 2839	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28714 28772 28852	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893 I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28860 28860	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28498 28746 28813 28870	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28206 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28874 28970	27404 27514 27557 27670 27736 27860 — 28092 28224 28291 28445 28542 28661 28755 28838 28904 28972
20104 20203 20364 20466 20547 20674 20889 20973 21025 21153 21180 21218 21304 21392 21465 21534 21634	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 21034 21158 21158 21158 21230 21310 21397 21472 21664	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20770 20827 20903 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 21070 21160 21200 21258 21315 21434 21490 21594 21666	20093 20156 20325 20435 20632 20678 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21346 21467 21492 21628	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 21175 21211 21286 21383 21459 21506 21630 21698	27321 27406 27518 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 28696 2875 28839 28913	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28714 28714 28712 28852 28852	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893 I DA 50 0 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28664 28732 28860 28927	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28592 28668 28746 28813 28870 28933	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28206 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28874 28970	27404 27514 27557 27670 27736 27860 — 28092 28224 28291 28445 28542 28661 28755 28838 28904 28972
20104 20203 20364 20466 20547 20674 20889 20973 21025 21153 21180 21218 21304 21392 21465 21534 21634	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 21034 21158 21158 21230 21310 21397 21472 21639	20020 20128 20300 20395 20555 20700 20827 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 21070 21160 21200 21258 21315 21434 21490 21594 21677	20093 20156 20325 20435 20632 20678 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21346 21467 21492 21628	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20863 21019 21151 21175 21211 21286 21383 21459 21506 21630 21630 21698	27321 27406 27518 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 28696 28757 28839 28913 28976	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28714 28772 28852 28852 28993	27378 27470 27538 27621 27691 27897 27893 I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28860 28927 29008	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28493 28592 28668 28746 28813 28870 28933 29014	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28874 28970 29016	27404 27514 27557 27670 27736 27860 — 28092 28224 28291 28445 28542 28610 28681 28752 28972 299151
20104 202364 20466 20547 20810 20889 20973 21025 21153 21180 21218 21304 21304 21634 21634 21717	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 20978 21034 21158 21183 21230 21310 21397 21472 21664 2169 21719	20020 20128 20300 20395 20555 20700 20827 20903 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662 21752	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20991 21070 21160 21200 21258 21315 21434 21490 21594 21666 21777	20093 20156 20325 20435 20632 20678 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21346 21467 21492 21628	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 21019 21151 21175 21211 21286 21383 21459 21506 21630 21698 21786 21859	27321 27406 27518 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 28696 28757 28839 28913 28976 29056	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28712 28712 28852 28924 2893 29974	27378 27470 27538 27621 27691 27893 I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 2873 28860 28927 29008 29077	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28498 287668 28746 28813 28870 28933 29114 29123	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28874 28970 29016 29126	27404 27514 27557 27670 27736 27860 — 28092 28224 28291 28445 28542 28610 28681 28752 28972 299151
20104 202364 20466 20547 20810 20889 20973 21025 21153 21180 21218 21304 21304 21634 21634 21790	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 20978 21034 21158 21158 21230 21310 21397 21472 21564 21639 21719	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20700 20827 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662 21752 21830	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20991 21070 21160 21200 21258 21315 21434 21490 21594 21666 21777	20093 20156 20325 20435 20578 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21346 21457 21492 21628 21683 21781 21844 21901	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 21151 21175 21211 21286 21383 21459 21506 21630 21698 21786 21859 21912	27321 27406 27516 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28618 28696 28757 28399 28465 28762 28976 29956	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28714 28772 28852 28993 29074 29173	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893 I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28860 28927 29008 29077 29198	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28592 28668 28746 28813 28933 29014 29123 29299	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28874 29910 29016 29126	27404 27514 27557 27670 27736 27860 — 28092 28224 28291 28445 28542 28610 28681 28752 28972 299151
20104 20203 20364 20466 20547 20874 20889 20973 21025 211180 21218 21304 21392 21465 21534 21634 21717 21790 21867	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 21034 21158 21158 21158 21230 21310 21397 21472 21664 21639 21719 21794 21889	20020 20128 20300 20395 20555 20700 20827 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662 21752 21830 21896	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20991 21070 21160 21200 21258 21315 21434 21490 21594 21666 21777	20093 20156 20325 20435 20578 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21346 21457 21492 21628 21683 21781 21844 21901	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 21175 21211 21286 21383 21459 21506 21630 21630 21630 21859 21786 21859 21912 22038	27321 27406 27518 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 28696 2877 28839 28913 28976 29056 29056 29165 29237	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28714 28714 28712 28852 28924 28993 29074 29173 29240	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893 I DA 50 0 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28664 28732 28860 28927 29008 29077 29198 29278	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28592 28668 28746 28813 28870 28933 29014 29123 29209 29302	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28874 28970 29016 29126	27404 27514 27557 27670 27736 27860 28092 28224 28291 28445 28542 28610 28681 28755 28838 28904 28902 29036 29151 29224
20104 20203 20364 20466 20547 20810 20889 20973 21025 21153 21180 21218 21394 21392 21465 21534 21717 21790 21867 21915	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 21034 21158 21183 21230 21310 21397 21472 21564 21639 21719 21794 21889 21958	20020 20128 20300 20395 20555 20700 20827 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662 21752 21830 21896 21959	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20991 21070 21160 21200 21258 21315 21434 21490 21594 21666 21777	20093 20156 20325 20435 20632 20678 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21346 21467 21492 21628 21683 21781 21844 21901 21994	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 21175 21211 21286 21383 21459 21506 21630 21630 21630 21859 21786 21859 21912 22038	27321 27406 27516 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28618 28696 28757 28399 28465 28762 28976 29956	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28772 28852 28924 2893 29074 29173 29240 29334	27378 27470 27538 27621 27691 27897 27893 I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28860 28927 29008 29077 29198 29278 29356	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28592 28668 28746 28813 28870 28933 29014 29123 29209 29368	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28874 28970 29016 29126	27404 27514 27557 27670 27736 27860 — 28092 28224 28291 28445 28610 28681 28755 28938 28904 29936 29151 29224 29236
20104 20203 20364 20466 20547 20810 20889 20973 21025 21153 21180 21218 21304 21304 21534 21634 21717 21790 21867 22045	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 21034 21158 21183 21230 21310 21397 21472 21664 21639 21719 21794 21889 21988 22055	20020 20128 20300 20395 20555 20700 20827 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662 21752 21830 21896 21959 22062	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20991 21070 21160 21200 21258 21315 21434 21490 21594 21666 21777	20093 20156 20325 20435 20632 20578 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21467 21492 21628 21628 21683 21781 21844 21991 21994 22095	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 21151 21211 21286 21383 21459 21506 21630 21630 21698 21786 21859 21912 22038 22104	27321 27406 27518 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 28696 2877 28839 28913 28976 29056 29056 29165 29237	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 2864i 28714 28772 28852 28924 2893 29974 29173 29240 29338	27378 27470 27538 27621 27691 27897 27893 I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28860 28927 29007 29198 29278 29278 29356 29417	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28493 28468 28746 28813 28870 28933 2914 29123 29209 29302 29308 29422	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28874 28970 29016 29116 29211 29303 29375 29472	27404 27514 27557 27670 27736 27860 28092 28224 28291 28445 28661 28681 2875 28904 28972 299151 29224 29327 29327 29327 29474
20104 202364 20364 20466 20547 20810 20889 20973 21025 21153 21180 21218 21304 21304 21634 21634 21717 21790 21867 21915 22045 22117	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 20978 21034 21158 21183 21230 21310 21397 21472 21564 21639 21719 21794 21889 21958 22055 22119	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20700 20827 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662 21752 21830 21896 21959 22062 22072	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20991 21070 21160 21220 21258 21315 21434 21490 21594 21666 21777 21833 21899 21988 22075 22142	20093 20156 20325 20435 20578 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21346 21457 21457 21628 21628 21683 21781 21844 21901 21994 22095 22167	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 21019 21151 21175 21211 21286 21383 21459 21506 21698 21786 21859 21912 22038 22104 22177	27321 27406 27518 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28369 28465 28560 28618 28696 28757 2839 28913 28976 29056 29165 29237 29394	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28772 28852 28924 2893 29074 29173 29240 29334	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893 I DA 50 0 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28860 28927 29008 29077 29198 29278 29356 29417 29514	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28592 28668 28746 28813 28933 29014 29123 29209 29302 29308 29422 29535	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28296 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28970 29016 2911 29303 29375 29472 29541	27404 27514 27557 27670 27736 27860 27860 28092 28224 28291 28445 28610 28681 28755 28883 28904 28972 29036 29151 29224 29327 29327 29327 29389 29474 29542
20104 202364 20364 20466 20547 20810 20889 20973 21025 21153 21180 21218 21304 21304 21634 21634 21717 21790 21867 21915 22045 22117	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 21034 21158 21158 21183 21230 21310 21397 21472 21664 21639 21719 21794 21889 21958 22055 22119	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20700 20827 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662 21752 21830 21959 22062 22135 222135 22210	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 21070 21160 21200 21258 21315 21434 21490 21594 21666 21777 21833 21889 21988 22075 22142 22230	20093 20156 20325 20435 20578 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21346 21457 21457 21628 21628 21683 21781 21844 21901 21994 22095 22167	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 21151 21175 21211 21286 21383 21459 21630 21698 21786 21859 21912 22038 22104 22177 22243	27321 27406 27516 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 28696 28757 28339 28976 29056 29165 29237 29331 29394 29489	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28714 28772 28852 28993 29074 29173 29240 29334 29398 29506	27378 27470 27538 27621 27691 27897 27893 I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28860 28927 29007 29198 29278 29278 29356 29417	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28493 28493 28493 28914 29123 29209 29302 29368 29422 29368 29422 29576	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932  IONI  28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28874 28970 29016 29126 29121 29303 29375 29472 29582	27404 27514 27557 27670 27736 27860 28092 28224 28291 28445 28610 28681 28755 28838 28904 28972 29036 29151 29224 29389 29474 29589
20104 20203 20364 20466 20547 20810 20889 20973 21125 21153 21180 21218 21394 21392 21465 21534 21717 21790 21867 22045 22117 22196 22250	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 21034 21158 21158 21183 21230 21310 21397 21472 21664 21639 21719 21794 21889 21958 22055 22119	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20700 20827 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662 21752 21830 21896 21959 22062 22072	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 21070 21160 21200 21258 21315 21434 21490 21594 21666 21777 21833 21899 21988 22075 22142 22220 22287	20093 20156 20325 20435 20632 20578 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21467 21492 21628 21683 21781 21844 21994 22095 22167 222167 22319	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 21175 21211 21286 21383 21459 21506 21630 21630 21630 21859 21786 21859 21912 22038 22104 22177 22243 22333	27321 27406 27518 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 28696 2875 28913 28976 29056 29165 29237 29331 29349 29489 29555	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28714 28714 28714 28714 29714 29173 29240 29334 2938 29566 29568	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893 I DA 50 0 28057 28125 28274 28363 28472 28564 28732 28664 28732 28664 28732 28860 28927 29008 2907 29198 29278 29356 29417 29575	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28493 28493 28493 28914 29123 29209 29302 29368 29422 29368 29422 29576	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28296 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28970 29016 2911 29303 29375 29472 29541	27404 27514 27557 27670 27736 27860 — 28092 28224 28291 28445 28610 28681 28755 28938 28904 28972 29036 29151 29224 29397 29474 29542 29542 29542
20104 20203 20364 20466 20547 20810 20889 20973 21125 21153 21180 21218 21394 21392 21465 21534 21717 21790 21867 22045 22117 22196 22250	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 20978 21034 21158 21158 21230 21310 21397 21472 21664 21639 21719 21794 21889 21958 22065 22119 22201 22270	20020 20128 20300 20395 20555 20700 20827 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662 21752 21830 21896 21959 22062 22135 22215	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 21070 21160 21200 21258 21315 21434 21490 21594 21694 21694 21777 21833 21899 21988 22075 22142 22220 22287 22440	20093 20156 20325 20435 20632 20578 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21467 21492 21628 21628 21683 21781 21844 21991 21994 22095 22167 22237 22319 22454	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 21019 211151 21211 21286 21383 21459 21506 21630 21630 21698 21786 21859 21912 22038 22104 22177 22243 22243 22243 22243 222470	27321 27406 27518 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 28696 28757 28839 289165 29165 29165 29237 29331 29394 29489 29489 29555 29654	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28772 28852 28924 2893 29074 29173 29240 29334 2938 2938 29566 29568 29558	27378 27470 27538 27621 27691 27897 27893 I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28664 28732 29077 29008 29077 29198 29277 29198 29278 29356 29417 29514 29575 29682	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28592 28668 28746 28813 28870 28933 29014 29123 29209 29368 29422 29535 29576 29703	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28874 299116 29126 29211 29303 29375 29472 29541 29541 29582 29729	27404 27514 27557 27670 27736 27860 — 28092 28224 28291 28445 28610 28681 28755 28938 28904 28972 29036 29151 29224 29397 29474 29542 29542 29542
20104 20203 20364 20466 20547 20810 20889 20973 21125 21153 21180 21218 21394 21392 21465 21534 21717 21790 21867 22045 22117 22196 22250	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20895 20978 21034 21158 21183 21230 21310 21397 21472 21664 21639 21794 21899 21794 21889 21958 22055 22119 22201 22270 22436	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20770 20827 20903 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662 21752 21830 21896 21959 22062 22135 22210 22275 22439	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 21070 21160 21200 21258 21315 21434 21490 21594 21694 21694 21777 21833 21899 21988 22075 22142 22220 22287 22440	20093 20156 20325 20435 20578 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21346 21457 21628 21683 21781 21844 21901 21994 22095 22167 22237 2237 22363	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 21019 21151 21175 21211 21286 21383 21459 21506 21698 21786 21859 21912 22038 22177 22243 22333 22470 22571	27321 27406 27518 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 28696 28757 28839 28913 28976 29165 29237 29394 29489 29489 29489 29489 29489 29555 29654 29736	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28562 28641 28772 28852 28924 28974 29173 29240 29173 29240 29338 29506 29568 29659 29753	27378 27470 27538 27621 27691 27893 I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 2873 28860 28927 29008 29077 29198 29278 29278 29356 29417 29514 29575 29682 29755	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28493 28468 28746 28913 29914 29123 29209 29302 29368 29422 29535 29576 29703 29773	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28874 28970 29016 29126 29211 29303 29375 29472 29582 29729 29810	27404 27514 27557 27670 27736 27860 27860 28092 28224 28291 28445 28610 28681 28755 28882 28904 28972 29036 29151 29224 29327 29389 29474 29589 29733 29589 29733 29891
20104 202364 20466 20467 20810 20889 20973 21025 21153 21180 21218 21304 21304 21634 21634 21717 21790 21867 21915 22045 22117 22196 22250 222482	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20978 21034 21158 21183 21230 21310 21397 21472 21564 21639 21719 21794 21889 21958 22055 22119 22201 22270 22436 22436 22436	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20770 20827 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662 21752 21830 21896 21959 22062 22135 22210 22275 22439 224498	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 21070 211200 21258 21315 21434 21490 21594 21666 21777 21833 21899 21988 22075 22142 22220 22287 22440 22543	20093 20156 20325 20435 20578 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21346 21457 21457 21628 21683 21781 21844 21901 21994 22095 22167 22237 22319 22454 22563 22694	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 21175 21211 21286 21383 21459 21506 21698 21786 21859 21912 22038 22104 22177 22243 22333 22470 22571 22696	27321 27406 27516 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 28696 28757 28399 28913 28976 29056 29165 29237 29331 29394 29489 29555 29656 29736 29736	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28714 28772 28852 28993 29074 29173 29240 29334 29334 29506 29568 29568 29659 29753 29841	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893 I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28860 28927 29008 29077 29198 29278 29356 29417 29514 29575 29682	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28493 28592 28668 28746 28813 28901 28933 29014 29123 29209 29302 29308 29422 29535 29576 29703 29773 29866	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28874 28970 29016 2911 29303 29375 29472 29541 29582 29729 29810 29886	27404 27514 27557 27670 27736 27860 27860 28092 28224 28291 28445 28610 28681 28755 28882 28904 28972 29036 29151 29224 29327 29389 29474 29589 29733 29589 29733 29891
20104 202364 20466 20547 20814 20810 20889 20973 21025 211153 21180 21218 21304 21304 21334 21634 21717 21790 21867 21915 22045 22117 22196 22250 22392 22482 22482	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 21034 21158 21183 21230 21310 21397 21472 21664 21639 21719 21794 21889 21958 22055 22119 22201 22270 22436 22436 22423	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20770 20827 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662 21752 21830 21959 22062 22135 22210 22275 22439 224498 22667	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20991 21070 21160 21200 21258 21315 21434 21490 21594 21666 21777 21833 21989 21988 22075 22142 22220 22287 22440 22543 22692	20093 20156 20325 20435 20578 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21346 21457 21457 21628 21683 21781 21844 21901 21994 22095 22167 22237 22319 22454 22563 22694	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 21175 21211 21286 21383 21459 21506 21698 21786 21859 21912 22038 22104 22177 22243 22333 22470 22571 22696	27321 27406 27518 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 28696 28757 28839 28913 28976 29165 29165 29237 29331 29348 29489 29555 29654 29736 29837 29892	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28714 28772 28852 28924 28993 29074 29173 29240 29334 29334 29568 29568 29669 29753 29841 29906	27378 27470 27538 27621 27691 27897 27893  I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28860 28927 29008 29077 29198 29278 29356 29417 29575 29682 29755 29682 29913	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28493 28493 28493 28870 28933 29014 29123 29209 29302 29368 29422 29576 29703 29773 29773 29866 29915	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932  IONI  28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28874 28970 29016 29126 29121 29303 29375 29472 29581 29582 29729 29810 29886	27404 27514 27557 27670 27736 27860 28092 28224 28291 28445 28542 28610 28681 28755 28838 28904 28972 29036 29151 29224 29327 29389 29474 29589 29733 29824 29922 29589 29733 29824 29992
20104 20203 20364 20466 20547 20810 20889 20973 211025 21153 21180 21218 21394 21394 21654 21717 21790 21867 21915 22145 22117 22196 22250 22292 22482 22593 22731	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 20978 21034 21158 21158 21230 21310 21397 21472 21664 21639 21719 21794 21889 21958 22065 22119 22200 22436 22493 22621 22745	20020 20128 20300 20395 20555 20700 20827 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662 21752 21830 21896 21959 22062 22135 22215 22439 22439 22498 22667 22771	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 2100 21200 21258 21315 21434 21490 21594 21666 21777 21833 21899 21988 22075 22142 22220 22287 22440 22543 22692 22777	20093 20156 20325 20435 20632 20578 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21467 21492 21628 21628 21683 21781 21844 21994 22095 22167 222167 22319 22454 22563 22694 22793	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 211151 21175 21211 21286 21383 21459 21506 21630 21630 21630 21988 21786 21859 21912 22038 22104 22177 22243 22333 22470 22671 22696 22805	27321 27406 27516 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 28696 28757 28339 28976 29056 29165 29237 29331 29394 29489 29555 29656 29736 29736 29736	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28712 28852 28924 2893 29074 29173 29240 29334 2938 29566 29568 29569 29753 29841 29966 29669 29763	27378 27470 27538 27621 27691 27893  I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28860 28927 29008 29077 29198 29356 29417 29514 29555 29682 29755 29862 29913 29945	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28592 28668 28746 28813 28870 28933 29014 29123 29209 29302 29368 29422 29535 29576 29703 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29915 29948	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONT 28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28874 28970 29016 29126 29211 29375 29472 29541 29582 29729 29810 29886 29917 29986	27404 27514 27557 27670 27736 27860 — 28092 28224 28291 28445 28610 28681 28755 28938 28904 28972 29036 29151 29224 29397 29474 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 2954
20104 20203 20364 20466 20547 20810 20889 20973 211025 21153 21180 21218 21394 21394 21654 21717 21790 21867 21915 22145 22117 22196 22250 22292 22482 22593 22731	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20895 20978 21034 21158 21183 21230 21310 21397 21472 21564 21639 21719 21794 21889 21958 22055 22119 22201 22270 22436 22493 22621 22745 22826	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20770 20827 20903 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662 21752 21830 21896 21959 22062 22135 22210 22275 22498 22498 22667 22771 22834	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 21070 21160 21200 21258 21315 21434 21490 21594 21692 21777 21833 21899 21988 22075 22142 22220 22287 22440 22543 22692 22777 22842	20093 20156 20325 20435 20532 20578 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21467 21492 21628 21628 21628 21636 21467 221994 22995 22167 22237 22319 22454 22563 22694 22793 22860	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 21151 21211 21286 21383 21459 21506 21630 21630 21630 21698 21786 21859 21912 22038 22104 22177 22243 2233 22470 22571 22696 22895	27321 27406 27518 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28465 28618 28696 28757 28839 28913 28976 29056 29165 29237 29331 29394 29489 29555 29654 29736 29837 29837 29837 29837 29837 29837 29837 29837 29837 29837 29837 29837 29837 29838	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28714 28772 28852 28924 28993 29074 29173 29240 29334 29334 29568 29568 29669 29753 29841 29906	27378 27470 27538 27621 27691 27893  I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28860 28927 29008 29077 29198 29278 29356 29417 29514 29575 29682 29755 29862 29945 29945	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 28959 28154 28277 28393 28493 28493 28592 28668 28746 28813 28870 28933 2909 29302 29302 29302 29302 29302 29303 29422 29535 29576 29773 29866 29915 29915 29948 30014	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932  IONI  28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 29874 28970 29016 29126 29211 29303 29375 29472 29541 29582 29729 29810 29886 29917 29986 30016	27404 27514 27557 27670 27736 27860 27860 28092 28224 28291 28454 28610 28681 28755 28838 28904 28972 29036 29151 29224 29327 29327 29327 29474 29542 29589 29733 29824 29891 29922 29970 30021
20104 202364 20466 20547 20810 20889 20973 21025 21153 21180 21218 21304 21334 21634 21634 21717 21790 21867 21915 22045 22117 22196 22250 22392 22482 22593 22731 22806	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20978 21034 21158 21183 21230 21310 21397 21472 21564 21639 21719 21794 21889 21958 22055 22119 22201 22270 22436 22493 22621 22745 22826 22938	20020 20128 20300 20395 20513 20555 207700 20827 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662 21752 21830 21896 21959 22062 22135 22210 22275 22439 224498 22667 22771 22834 22947	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20991 21070 21160 21258 21315 21434 21490 21594 21666 21777 21833 21899 21988 22075 22142 22220 22287 22440 22543 22692 22777 22842 22981	20093 20156 20325 20435 20578 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21346 21457 21628 21628 21683 21781 21994 22095 22167 22237 2237 2237 223694 22793 22694 22793 22660 23008	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 21019 211151 21175 21211 21286 21383 21459 21506 21698 21786 21859 21912 22038 22177 22243 22333 22470 22571 22696 22805 22895 23032	27321 27406 27516 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 28686 28757 2839 28913 29956 29165 29237 29391 29489 29489 29489 29555 29654 29736 29837 29892 29887 29887	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28772 28852 28924 28973 29173 29240 29338 29506 29568 29568 29669 29753 29841 29996	27378 27470 27538 27621 27691 27893  I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28860 28927 29008 29077 29198 29356 29417 29514 29555 29682 29755 29862 29913 29945	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28592 28668 28746 28813 28901 28933 29014 29123 29209 29302 29368 29422 29535 29576 29703 29773 29773 29866 29915 29948 30014 30075	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28874 28970 29016 2911 29303 29375 29472 29541 29582 29729 29810 29886 29917 29968 30016 30093	27404 27514 27557 27670 27736 27860 27860 28092 28224 28291 28445 28610 28681 28755 28883 28904 28972 29036 29151 29224 29327 29389 29474 29542 29589 29733 29824 29922 29970 30021 30096
20104 20203 20364 20466 20547 20810 20889 20973 21025 21153 21180 21218 21394 21392 21465 21534 21717 21790 21867 22045 22117 22196 22250 22392 22493 22731 22808 22005 2303	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20826 20895 21034 21158 21158 21158 21230 21310 21397 21472 21664 21639 21719 21794 21889 21958 22055 22119 22270 22436 22436 22493 22621 22745 22826 22938 23048	20020 20128 20300 20395 20555 20770 20827 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21567 21662 21752 21830 21959 22062 22135 22210 22275 22439 22439 22498 22667 22771 22834 22947 23069	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 21070 21160 21200 21258 21315 21434 21490 21594 21666 21777 21833 21899 21988 22075 22142 22220 22287 22440 22543 22692 22777 22842 22981 23096	20093 20156 20325 20435 20578 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21346 21457 21628 21628 21683 21781 21844 22095 22167 22237 22319 22454 22563 22694 22793 22860 23008 23153	20202 20352 20446 20541 20633 20963 20963 21019 211151 21175 21211 21286 21383 21459 21506 21630 21630 21630 21988 21786 21859 21912 22038 22104 22177 22243 22333 22470 22571 22696 22805 22805 228155	27321 27406 27516 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 28696 28757 28339 28976 29056 29165 29237 29331 2934 29489 29555 29654 29736 29837 29892 29892 29893 29883 29883 29883 29883 29885 29883 29885 29883 29885 29885 29883 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 29885 2	27360 27453 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28714 28772 28852 28924 28993 29074 29173 29240 29334 29334 29506 29568 2968 2968 29753 29841 29906 29942 2996 2996 2996 2996 2996 2996 29	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893  I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28860 28927 29008 29077 29198 29278 29356 29417 29514 29575 29682 29755 29862 29913 29945 29945 29998 30059	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28493 28592 28668 28746 28813 28870 28933 29014 29123 29209 29368 29422 295576 29703 29773 29868 29424 29576 29915 29948 30014 30075 30156	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932  IONI  28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28874 28970 29016 29126 29211 29303 29375 29472 29581 29582 29729 29810 29886 30016 30093 30162	27404 27514 27557 27670 27736 27860 27860 28092 28224 28291 28445 28610 28681 28755 28838 28904 28972 29036 29151 29224 29389 29474 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542
20104 20203 20364 20466 20547 20810 20889 20973 21125 21153 21180 21218 21392 21465 21534 2167 21717 21790 21867 22045 22117 22196 222482 22482 22482 22482 22593 22731 22808 22905 23033 23171	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20895 20978 21034 21158 21183 21230 21310 21397 21472 21564 21634 21649 21719 21794 21889 21958 22015 22201 22270 22436 22493 22621 227745 22826 22938 23048 23181	20020 20128 20300 20395 20513 20555 207700 20827 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662 21752 21830 21896 21959 22062 22135 22210 22275 22439 224498 22667 22771 22834 22947	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 21070 21160 21200 21258 21315 21434 21490 21594 21666 21777 21833 21899 21988 22075 22142 22220 22287 22440 22543 22692 22777 22842 22981 23096 23195	20093 20156 20325 20435 20632 20578 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21467 21492 21628 21683 21781 21844 21991 21994 22095 22167 22237 22369 22454 22563 2260 23008 23153 23204	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 20963 21019 211151 21175 21211 21286 21383 21459 21506 21630 21698 21786 21859 21912 22038 22104 22177 22243 22333 22470 22571 22696 22805 22895 23032 23155 23205	27321 27406 27518 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 28696 28757 28839 289165 29056 29165 29237 29331 29394 29455 29555 29654 29736 29736 29892 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983 29983	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28772 28852 28924 299173 299173 29240 29334 29334 29338 29568 29568 29568 2958 29753 29841 29940 29942 29942 29942 29942 29942 29943 30145	27378 27470 27538 27621 27691 27897 27893 I DA 50 0 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28860 28927 29008 29077 29198 29278 29356 29417 29575 29682 29755 2982 29913 29945 29998 30059 30154	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28493 28592 28668 28746 28813 28870 28933 29014 29123 29209 29368 29422 295576 29703 29773 29868 29424 29576 29915 29948 30014 30075 30156	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONI 28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28874 28970 29016 2911 29303 29375 29472 29541 29582 29729 29810 29886 29917 29968 30016 30093	27404 27514 27557 27670 27736 27860 — 28092 28224 28291 28445 28610 28681 28755 28838 28904 28972 29036 29151 29224 29389 29474 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29543 2964 29733 29824 29891 29970 30021 30096 30185 30233
20104 20203 20364 20466 20547 20810 20889 20973 21125 21153 21180 21218 21392 21465 21534 2167 21717 21790 21867 22045 22117 22196 222482 22482 22482 22482 22593 22731 22808 22905 23033 23171	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20895 20978 21034 21158 21183 21230 21310 21397 21472 21564 21634 21649 21719 21794 21889 21958 22015 22201 22270 22436 22493 22621 227745 22826 22938 23048 23181	20020 20128 20300 20395 20555 20700 20827 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662 21752 21830 21959 22062 22135 22275 22439 22498 22667 22771 22834 22947 23069 23189	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 21070 21128 21315 21434 21490 21594 21666 21777 21833 21899 21988 22075 22142 22220 22287 22440 22543 22692 22777 22842 22981 23096 23195 23272	20093 20156 20325 20435 20532 20578 20704 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21346 21457 21492 21628 21628 21628 21628 21628 21628 21628 21628 21628 21628 21628 21636 21781 21994 22095 22167 22237 22379 22454 22563 22694 22793 22860 23008 23153 23291	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 21019 211151 21175 21211 21286 2133 21459 21506 21630 21630 21698 21786 21859 21912 22038 22104 22177 22243 2233 22470 22571 22696 22805 23032 23155 23349	27321 27406 27518 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28369 28465 28560 28618 28696 28757 28839 28913 299165 29056 29165 29237 29394 29489 29555 29654 29736 29837 29985 30031 30137 30137	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28562 28641 28772 28852 28924 28974 29173 29240 29334 29398 29506 29568 29568 29659 29753 29841 29996 30038 30145 30209	27378 27470 27538 27621 27691 27893  I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28462 28582 28664 28732 28582 28664 28732 28582 298662 29913 29945 29913 29945 29998 30059 30154 30211	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28592 28698 28746 28813 28870 28933 2909 29302 29368 29422 29535 29576 29703 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29773 29866 29915 29948 30014 30075 30016 30075 30075 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 30076 3007	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932 IONT 28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28874 28970 29016 29126 29211 2933 29375 29472 29541 29582 29729 29810 29886 29917 29988 30016 30093 30162 300224	27404 27514 27557 27670 27736 27860 27860 28092 28224 28291 28445 28610 28681 28755 28838 28904 28972 29036 29151 29224 29389 29474 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542 29542
20104 20203 20364 20466 20547 20810 20889 20973 21125 21153 21180 21218 21304 2165 21634 21717 21790 21867 21915 22045 22117 22196 22250 22392 22482 22593 22731 22808 22905 23033 23171 23210	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20885 20978 21034 211158 211230 21310 21310 21397 21472 21564 21639 21719 21794 21889 21958 22065 22119 22201 22240 22436 22493 22621 22745 22826 22938 23048 23181 23226	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20770 20827 20993 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662 21775 221830 21896 21962 22175 22210 22275 22498 22667 22771 22834 22947 23069 23189 23247	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 21070 21128 21315 21434 21490 21594 21666 21777 21833 21899 21988 22075 22142 22220 22287 22440 22543 22692 22777 22842 22981 23096 23195 23272	20093 20156 20325 20435 20578 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21346 21457 21628 21683 21781 21844 21901 21994 22095 22167 22237 22319 22454 22793 22694 22793 22694 22793 23008 23153 23204 23498	20202 20352 203446 20541 20633 20806 20883 21019 211151 21175 21211 21286 21383 21459 21506 21698 21786 21859 21912 22038 22177 22243 22333 22470 22571 22696 22895 23032 23155 23349 23502	27321 27406 27516 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 28668 28757 2839 28913 28976 29056 29165 29237 29391 29489 29489 29555 29654 29736 29837 29892 29892 29985 30031 30137 30191 30293	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28714 28772 28852 28924 29933 29074 29173 29240 29334 29506 29568 29659 29753 29841 29906 29942 29942 29996 30038 30145 30299 30295	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893  I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28860 28927 29008 29077 29198 29278 29356 29417 29514 29575 29682 29755 29862 29913 29945 29945 30059 30154 30297	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 28959 28154 28277 28393 28493 28493 28498 28746 28813 28909 29302 29302 29302 29302 29302 29302 29302 29535 29422 29535 29576 29773 29866 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29918 30014 30075 301219 30299	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932  IONI  28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 29874 28970 29016 29126 29211 29303 29375 29472 29541 29582 29729 29810 29886 29917 29986 30016 30093 30162 30224 30324	27404 27514 27557 27670 27736 27860 27860 28092 28224 28291 28454 28610 28681 2875 28932 29936 29151 29224 29327 29327 29327 29327 29542 29542 29542 29589 29733 29824 29891 29922 29970 30021 30096 30185 30233 30233 30378
20104 202364 20364 20466 20547 20889 20973 21025 21125 21180 21218 21304 21304 21392 21465 21534 21634 21717 21790 21867 21915 22045 22117 22196 22250 22392 22482 22593 22731 22808 23033 23171 23359	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20978 21034 21158 21183 21230 21310 21397 21472 21564 21639 21719 21794 21889 21958 2201 22270 22436 22493 22621 22745 22826 22938 23048 23181 23226 23367	20020 20128 20300 20395 20555 20770 20827 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662 21752 21830 21896 21959 22062 22135 22210 22275 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22439 22449 22449 22449 22567 22771 22834 22947 23069 23189 23247 23419	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20991 21070 21160 21220 21258 21315 21434 21490 21594 21666 21777 21833 21899 21988 22075 22142 22220 22287 22440 22543 22692 22777 22440 22543 22692 22777 22842 22981 23096 23195 23272 23434	20093 20156 20325 20435 20578 20704 20844 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21346 21457 21628 21683 21781 21844 21901 21994 22095 22167 22237 22319 22454 22793 22694 22793 22694 22793 23008 23153 23204 23498	20202 20352 20446 20541 20633 20806 20883 21019 211151 21175 21211 21286 2133 21459 21506 21630 21630 21698 21786 21859 21912 22038 22104 22177 22243 2233 22470 22571 22696 22805 23032 23155 23349	27321 27406 27516 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 28696 28757 28339 28976 29056 29165 29237 29331 2934 29489 29555 29654 29736 29837 29892 29892 29893 29893 30137 30191 30191 30193 30293 30397	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28714 28772 28852 28924 28993 29074 29173 29240 29334 29506 29568 29688 29658 29753 29841 29906 29942 29996 30038 30145 30209 30295 30400	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893  I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28860 28927 29008 29077 29198 29278 29356 29417 29514 29575 29682 29755 29682 29755 29862 29913 29945 29945 30059 30154 30297 30405	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 DBBLIGAZ 28059 28154 28277 28393 28493 28493 28493 28668 28746 28813 28901 28933 29014 29123 29209 29302 29368 29422 29535 29576 29703 29773 29773 29866 29915 29948 30014 30075 30156 30219 30299 30412	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932  IONI  28087 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 28874 28970 29016 29126 29211 29303 29375 29472 29541 29582 29729 29810 29886 29917 29986 30016 30093 30162 300224 30324 30438	27404 27514 27557 27670 27736 27860 27860 28092 28224 28291 28445 28610 28681 28755 28838 28904 28972 29036 29151 29224 29327 29327 29327 29327 29329 29474 29542 29549 29733 29891 29922 29970 30021 30096 30185 30233 30378 30444
20104 20203 20364 20466 20547 20810 20889 20973 21125 21153 21180 21218 21304 2165 21634 21717 21790 21867 21915 22045 22117 22196 22250 22392 22482 22593 22731 22808 22905 23033 23171 23210	20017 20125 20207 20389 20469 20552 20678 20885 20978 21034 211158 211230 21310 21310 21397 21472 21564 21639 21719 21794 21889 21958 22065 22119 22201 22240 22436 22493 22621 22745 22826 22938 23048 23181 23226	20020 20128 20300 20395 20513 20555 20770 20827 20993 20980 21046 21159 21190 21232 21313 21419 21486 21587 21662 21775 221830 21896 21962 22175 22210 22275 22498 22667 22771 22834 22947 23069 23189 23247	20064 20155 20311 20433 20519 20564 20701 20836 20916 20991 21070 21128 21315 21434 21490 21594 21666 21777 21833 21899 21988 22075 22142 22220 22287 22440 22543 22692 22777 22842 22981 23096 23195 23272	20093 20156 20325 20435 20532 20578 20704 20935 21010 21144 21173 21203 21268 21346 21457 21492 21628 21628 21628 21628 21628 21628 21628 21628 21628 21628 21628 21636 21781 21994 22095 22167 22237 22379 22454 22563 22694 22793 22860 23008 23153 23291	20202 20352 203446 20541 20633 20806 20883 21019 211151 21175 21211 21286 21383 21459 21506 21698 21786 21859 21912 22038 22177 22243 22333 22470 22571 22696 22895 23032 23155 23349 23502	27321 27406 27516 27562 27671 27775 27868 28005 28115 28257 28309 28465 28560 28618 28668 28757 2839 28913 28976 29056 29165 29237 29391 29489 29489 29555 29654 29736 29837 29892 29892 29985 30031 30137 30191 30293	27360 27453 27531 27595 27686 27786 27889 TITOL 28056 28116 28259 28334 28467 28562 28641 28714 28772 28852 28924 29933 29074 29173 29240 29334 29506 29568 29659 29753 29841 29906 29942 29942 29996 30038 30145 30299 30295	27378 27470 27538 27621 27691 27807 27893  I DA 50 ( 28057 28125 28274 28363 28472 28582 28664 28732 28860 28927 29008 29077 29198 29278 29356 29417 29514 29575 29682 29755 29862 29913 29945 29945 30059 30154 30297	27392 27472 27546 27633 27710 27820 27923 28959 28154 28277 28393 28493 28493 28498 28746 28813 28909 29302 29302 29302 29302 29302 29302 29302 29535 29422 29535 29576 29773 29866 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29915 29918 30014 30075 301219 30299	27399 27482 27554 27637 27730 27827 27932  IONI  28087 28205 28286 28404 28537 28602 28677 28749 28833 29874 28970 29016 29126 29211 29303 29375 29472 29541 29582 29729 29810 29886 29917 29986 30016 30093 30162 30224 30324	27404 27514 27557 27670 27736 27860 27860 28092 28224 28291 28454 28610 28681 2875 28932 29936 29151 29224 29327 29327 29327 29327 29542 29542 29542 29589 29733 29824 29891 29922 29970 30021 30096 30185 30233 30233 30378

30601	30665	30670	30679	30682	30710
30712	30714	30722	30743	30771	30779 30896
30781 30897	30785 30909	30791 30921	30835 30933	30878 30937	30896 30949
30897 30958	30909 30963	30921 31015	30933 31023	30937 31027	30949 31028
31050	31053	31093	31109	31114	31153
31154	31157	31176	31208	31217	31253
31254	31288	31309	31315	31317 31500	31348 31504
31353 31566	31403 31580	31434 31613	31494 316J5	31500 31665	31504 31689
31730	31733	31742	31744	31750	31768
31771	31772	31783	31786	31788	31821
31836 31919	31860 31974	31866 31975	31873 31987	31901 32059	31910 32060
31919 32066	31974 32068	31975 32118	31987 32119	32059 32132	32000 32133
32139	32150	32175	32190	32225	32240
32261	32288	32291	32308	32314	32325
32347	32348 32487	32394 32495	32440 32509	32473 32514	$\frac{32475}{32528}$
$\frac{32482}{32535}$	32487 32553	32495 32568	32509 32584	32514 32591	32528 32599
32619	32621	32640	32641	32651	32659
32681	32740	32750	32771	32777	32784
$\frac{32785}{32886}$	32791 32887	$\frac{32802}{32891}$	32853 32896	32856 32910	32867 32914
32886 32956	32887 32968	32981	32896 32993	32910 33000	32914 33003
33027	33030	33043	33053	33062	33070
33158	33168	33174	33207	33225	33234
33235 33281	33239 33293	33243 33323	33247 33335	33254 33369	33280 33374
33281 33382	33293 33389	33323 33436	33456	33369 33457	33374 33536
33539	33548	33562	33584	33609	33634
33668	33690 33617	33712	33713	33724	33743
33799 33874	33811 33881	33816 33883	33820 33884	33832 33887	33847 33899
33902	33903	3390 <b>4</b>	33915	33887 33918	33899 33945
33961	33995	34001	34006	34012	34019
34051 34160	34092 34164	34093 34165	34095 34171	34131	34146
34160 34190	34164 34235	34165 34244	$34171 \\ 34256$	$\frac{34176}{34273}$	34181 34283
34290	34294	34244 34304	34256 34305	34273 34330	34283 34348
34362	34378	34394	34432	34453	34457
34460 34540	· 34462 34551	34476 34560	34502 34502	34504 24505	34519
34540 34714	34551 34744	34560 34763	34593 34764	34595 34770	34680 34773
34781	34805	34838	34839	34881	34885
34902	34980	34982	34986	35004	35013
35020 35080	35025 35099	35032 35123	35046 25127	35047 25147	35073
35157	35162	35123 35163	35127 35170	35147 35206	35151 35209
35229	35253	3526I	35275	35277	35307
35364 25454	35396	35402	35403	35442	35443
35454 35580	3549 <u>4</u> 35598	35513 35619	35551 35667	35555 35676	35574 35691
35726	35727	35732	35766	35767	35786
35788	35792	35804	35815	35825	35831
35834 35993	35835 36013	35844 36017	35900	35910	35914
36142	36154	36017 36156	36018 36157	36137 36203	36140 36206
<b>3</b> 626 <b>2</b>	36275	36282	36329	36336	36363
36366	36382	36385	36396	36403	36422
36433 36552	$36462 \\ 36572$	36506	36512	36522	36546
36552 3666 <b>5</b>	36572 36671	36630 36688	36648 36690	36655 36704	36662 36709
36737	36738	36744	36750	36704 36755	36709 36766
36770	36771	36773	36813	36826	36836
36843 36930	36858 36951	36866	36886	36907	36908
30000	00301		_		_

#### TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

37028	37041	37071	37082	37084	37099
37106	37112	37139	37143	37160	37201
37207	37249	37272	37290	37315	37332
37333	37371	37377	37410	37456	37473
37494	37510	37520	37530	37547	37555
37562	<b>37</b> 576	<b>3</b> 759 <b>3</b>	37602	37608	37609
37619	37626	37636	37653	37658	37680
37714	37718	37733	37738	37741	37746
37755	37762	37798	37801	37815	37821
37847	37871	37886	37891	37899	37922
37935	37976	37982	37983	37992	37998

38043	38045	38082	38089	38099	38102
38116	38144	38149	38161	38165	38169
38173	38174	38177	38178	38217	38236
38267	38284	38287	38315	38360	38368
38384	38386	38432	38494	38505	38546
38569	38579	38585	38590	38632	38642
38645	38654	38662	38664	38669	38686
38688	38705	38710	38719	38741	38743
38754	38763	38768	38800	38864	38867
38884	38929	38935	38964	38983	38987
38997	_	_		00000	00001

#### Titoli sorteggiati per il rimborso validi soltanto per le serie a fianco indicate

# TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI

148 D-G-I-L 466 I 792 A-B-D-G-H-I-L
1599 A-D-G-I-L 1863 D-I 2953 A-E-G-H-I-L
3403 B-C-D-E-G-H-I-L 3419 A-D-G-H-I-L 3761 D-I
3769 A-B-D-G-H-L 3902 A-D-E-G-H-I-L 4200 A-D-G-I
4370 A-B-D-E-F-G-H-I-L 5498 A-D-E-G-H-I-L
5980 A-B-D-E-G-H-I-L 6173 A-D-E-H-I-L 6529 I
6642 A-D-G-I-L 6765 I 7141 D-I-L 7245 I
7739 A-D-E-G-I 7822 A-D-E-G-H-I-L 7986 D-E-H-I-L
8854 A-C-E-F-G-I-L 9016 A-G-L 9176 D-G-I-L
9581 A-B-D-E-F-G-H-I-L 9997 A-B-D-F-G-H-I-L

#### TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

10378 A-B-D-E-G 10417 F 10474 D-F 10617 F 10719 A-B-C-D-E-F-H-I-L 11619 F 12393 F 12660 A-D-F-L 13417 A-B-D-E-F-I-L 13615 D-F 14867 A-C-D-E-F-L 15007 A-D-F 17887 A-D-E-F-L 18621 A-B-D-E-F-I-L

#### TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

20074 A-B-C-D-E-G-I 20407 C-E-G 20598 D-I 20912 A-B-C-D-E-F-H-I-L 20984 A-C-E-G-I 21307 D 21418 D 21659 A-B-C-D-F-G-H-I 22160 A-B-C-D-E-G-I 22342 A-B-C-D-E-F-G 22615 D-G-I 22807 D 22835 A-B-C-D-E-F-G-I 23086 D-E-G-I 23457 D 25035 A-B-C-E-F-G-H 25130 D 25146 A-C-D-E-G-I 25588 D-I 26184 B-C-D-G-H 26231 A-C-E-G-I 26363 A-B-C-D-E-F-G-H-I 26380 D-G-I 26489 D 27141 A-B-C-D-E-F-G-H-I 27436 B-E-F-G 27537 A-C-D-E-G-I 27576 A-C-D-E-G-I 27723 A-B-C-D-E-G-G

#### TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

28008 A-B-E-G-H-L 28356 A-B-C-D-E-G-H-I-L
28432 L 28510 L 28635 A-B-C-D-E-G-H-I-L
28955 A-B-C-G-I 29181 A-B-E-G-H-L 29319 B-L
29943 A-B-C-D-E-G-H-I 30045 B-E-H-L
30858 A-B-D-E-H-I 31005 A-B-E-G-H-L
31335 A-B-C-D-E-G-H-I-L 31373 L 31912 L
32321 L 32753 A-B-D-E-G-H 32987 A-B-C-D-E-G-H-I-L
33372 B-L 33669 L 33970 L
34238 A-B-C-D-E-G-H-I-L 34414 A-I 34429 L
34238 A-B-C-D-E-G-H-I-L 35347 A-B-D-E-G-H-L 35554 B-E-H
35593 A-C-D-E-G-H-I-L 35737 A-B-E-G-L 35762 B-E-H-L
36146 A-B-E-G-H-L 36710 B-C-D-E-G-H-I-L 36743 G

#### TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

37190 B.E.H.L 37280 A.B.C.E.G.H.I.L 37414 C 37570 H 37912 B.C.E.H.L 37969 B.C.E.H.L 38022 C.H 38055 H 38423 C.H 38467 A.B.C.E.G.H.I.L 38538 A.B.C.E.F.G.H.L 38592 H 38802 C.H

	Tito	ll corteggi	ati nelle	actuarioni			6415	6417	6419	6421	6423	6424
			presenta			111	6425	6428	6429	6430	6438	6454
							6533	6541	6562	6574	6602	6638
	(Pagabili esclusivamente presso la Sede sociale)						6644	6675	6678	6697	6698	6759
							6760	6764	6768	6778	6807	6903
1	Numeri val	idi per tu	tte le serie	e attualme	ente in cir	colazione	6913	6964	6973	6974	6977	7028
		_					7033	7057	7073	7091	7098	7107
		тітот	I DA 5 O	RRLIGAZI	ONT		7115	7116	7121	713 <b>4</b>	7140	7156
				DDLIGILLI	0111		7162	7168	7184	7185	72 <del>44</del>	7246
	2	6	21	23	30	36	7260	7272	7286	7301	7317	7321
	37	38	39	51	54	55	7327	7335	7346	7368	7381	7415
	56	63	64	69	77	78	7438 7559	7457 7604	7458	7512	7523	7557
	$\begin{array}{c} 124 \\ 232 \end{array}$	158	181	182	211	223	7629	7654	7609 7665	7614 7711	7622 7713	7626 7722
	232 298	$\begin{array}{c} 254 \\ 313 \end{array}$	$\begin{array}{c} 255 \\ 314 \end{array}$	256 323	$\frac{257}{331}$	294 337	7723	7726	7758	7711 7767	7774	7775
	369	391	397	407	409	411	7781	7785	7788	7789	7795	7803
	427	472	490	565	568	600	7808	7820	7832	7855	7860	7863
	624	637	639	642	645	646	7865	7942	7943	7945	7961	7964
	649	658	659	709	732	736	7967	7969	7984	8016	8019	8046
	743	744	755	760	761	762	8077	8096	8097	8112	8118	8123
	775	784	786	790	794	795	8130	8131	8148	8156	8157	8158
	809	826	831	836	850	933	8169	8202	8204	8205	8208	8212
	934	940	946	954	971	1024	8230	8248	8276	8340	8362	.8364
	1035	1041	1048	1083	1097	1121	8371	8390	8403	8429	8441	8444 8480
	1131	$1138 \\ 1205$	1148 1206	1166 1207	1171 1209	1184	8448 8492	8449 8494	8457 8513	8473 8520	8479 8527	8480 8533
	1185 1282	1283	1290	1302	1370	1241 1400	8537	8567	8570	8607	8608	8609
	1403	1408	1415	1426	1450	1452	8616	8627	8629	8659	8661	8663
	1529	1532	1536	1538	1543	1548	8665	8672	8679	8680	8699	8702
	1560	1611	1652	1655	1664	1738	8704	8705	8720	8731	8803	8843
	1754	1766	1802	1849	1893	1901	8846	8849	8852	8856	886 <del>4</del>	8868
	1902	1904	1913	1918	1990	1997	8880	8881	8898	8899	8900	8901
	2003	2007	2010	2014	2015	2046	8902	8906	8931	89 <u>4</u> 0	8945	8958
	2047	2065	2105	2138	2159	2165	8961	8962	8963	8971	8975	8983
	2218	2252	2259	2284	2285	2289	8987 9075	9006 9079	9023 9080	9035 9081	9046 9082	9068 9090
	2307 2400	2308	2367	2371	2376	2399	9095	9097	9116	9119	9126	9150
	2531	2401 2539	2404 2596	$\frac{2430}{2601}$	$\frac{2457}{2602}$	2513 2604	9186	9187	9216	9224	9228	9229
	2608	2610	2614	2616	2640	2659	9241	9268	9278	9293	9298	9334
	2694	2696	2749	2774	2816	2818	9335	9364	9367	9379	9384	9398
	2829	2839	2867	2919	2939	2954	9421	9431	9453	9455	9456	9474
	2978	2994	2996	3006	3018	3036	9477	9478	9489	, 9510	9513	9516
	3089	3098	3102	3105	3129	3179	9519	9520	9530	9572	9576	9580
	3184	3187	3190	3191	3192	3206	9583	9589	9593	9595	9601	9608
	3215	3220	3225	3262	3272	3291	9609 9639	9611 9640	9612 9657	9617 9670	962 <del>4</del> 9671	9638 9686
	$\frac{3295}{3401}$	3322	3339	3369	3371	3375	9693	9698	9708	9721	9723	9731
	3485	3405 3546	3406 3584	3442 3585	3457 3590	3466 3592	9736	9740	9744	9751	9753	9761
	3594	3595	3597	3598	3634	3637	9762	9763	9780	9782	9789	9793
	3644	3677	3693	3752	3804	3839	9794	9806	9843	9848	. 9855	9862
	3840	3857	3860	3867	3912	3913	9863	9865	9867	9871	9876	9887
	3917	3999	4014	4080	4081	4101	9893	9896	9897	9902	9919	9924
	4102	4106	4107	4110	4134	4167	9927	9929	9932	9939	9940	9955
	4179	4227	4263	4264	4267	4268	9958	9961	9962	9964	9979	9996
	4274 4285	4276 4287	$\frac{4277}{4290}$	$\frac{4278}{4292}$	4280 4306	4282 4309						
	4319	4320	4290 4321	4327	4329	4333		TITOL	[ DA 10 C	BBLIGAZI	IONI	
	4335	4343	4344	4352	4354	4359	10004	10009	10022	10038	10058	10061
	4360	4364	4399	4400	4410	4424	10065	10110	10123	10150	10170	10173
	4427	4462	4468	4471	4474	4475	10187	10193	10201	10205	10210	10271
	4476	4487	4489	<b>4512</b>	4537	4596	10321	10327	10328	10329	10379	10395
	4605	4606	4611	4629	4636	4637	10409	10414	10416	10418	10431	10450
	4638	4642	4648	4661	4667	4681	10461	10476	10483	10507	10514	10515
	4689 4768	4704	4713	4714	4722	4750	10519	10549 10586	1056 <b>3</b> 10618	10568 10627	$10570 \\ 10662$	10571 10666
	4843	4795 4852	4816 4861	4820 4868	4829 4870	4841 4872	10584 10667	10668	10688	10691	10697	10728
	5016	5018	5032	5036	5037	5045	10748	10763	10764	10771	10781	10808
	5046	5047	5048	5049	5050	5051	10809	10846	10869	10874	10876	10879
	5054	5063	5070	5088	5089	5128	10880	10915	10919	10945	10948	10991
	5189	5196	5198	5199	5202	5268	10993	11000	11063	11085	11091	11094
	5275	5297	5313	5316	5327	5340	11106	11114	11124	11143	11258	11305
	5362	5386	5403	5433	5437	5455	11342	11372	11378	11397	11407	11420
	5460 5520	5474	5486	5488	5506	5517	11482	11491	11492	11493	11494 11542	11502 $11545$
	5553	5525 5586	5526 5600	5547 5619	5550 5621	5552 5625	11526 11550	$11530 \\ 11572$	11534 11575	11536 11623	11542 11636	11637
	5628	5586 5645	5609 5678	5692	5707	5025 5745	11638	11644	11649	11652	11658	11706
	5813	5817	5833	5837	5858	5860	11707	11729	11730	11733	11740	11761
	5898	5975	5977	5982	5983	5984	11790	11791	11824	11864	11875	11877
	5991	6007	6040	6061	6079	6090	11942	11978	12007	12012	12021	12026
	6104	6114	6140	6158	6201	6241	12103	12105	12149	12188	12194	12211
	6244 6300	6245	6246	6247	6270	6271	12217	12255	12256	12263	12268	12288 12372
	0000	6302	6309	6352	6401	6412	12293	12294	12301	12309	12369	14014

		•									
12374	12390	12425	12437	12458	12485		TITOLI	DA 25	OBBLIGAZI	ONI	
12573	12575	12586	$12587 \\ 12617$	$\begin{array}{c} 12589 \\ 12657 \end{array}$	12590 12665	20008	20022	20036	20047	20057	20060
12593 12667	$12602 \\ 12670$	$12613 \\ 12676$	12690	12007	12726	20069	20079	20096	20098	20102	20110
12739	12746	12764	12815	12820	12835	20145	20180	20191	20199	20228	20244
12838	12846	12865	12866	12880	12886	20247	20259	20261	20262	20277	20312
12909	12936	13016	13055	13060	13077	20347	20366	20428	20431	20451	20460
13078	13079	13101	13113	13119	13124	20473	20486	20517	20518	20527	20540
13127	13143	13145	13153	13204	13225	20616	$20635 \\ 20718$	$20636 \\ 20781$	$20675 \\ 20783$	20689	20714
13231	13241	13242	13246	13252	13272	20717 20835	20718	20891	20783	20785 20897	20820
13367	13369	13379	13407	13439	13474	20901	20923	20982	20996	21004	20900 21018
13476	13482	13487	13511	13606	13624	21040	21079	21080	21171	21182	21222
13655	13656	13708	13710	13724	13726	21242	21276	21277	21354	21396	21410
13758	13763 13858	13779 13900	13789 13918	$13804 \\ 13924$	13805 13947	21438	21470	21473	21563	21578	21620
$13856 \\ 13950$	13962	13967	13980	13982	14014	21696	21748	21778	21878	21893	21931
14018	14025	14106	14127	14136	14152	21965	21975	21993	21998	22093	22171
14159	14162	14271	14287	14288	14291	22180	22194	22216	22230	22236	22241
14318	14326	14365	14437	14444	14445	22254	22292	22297	22304	22339	22350
14546	14611	14619	14621	14625	14629	22367 22400	22368 22412	$22386 \\ 22413$	22387 22453	$22397 \\ 22465$	22399
14646	14647	14648	14686	14697	14706	22400 22517	22521	22613	22630	22465 22655	$\frac{22466}{22738}$
14719	14736	14754	14770	14797	14823	22756	22768	22769	22784	22791	22815
14827	14841	14846	14848	14856 14980	14871 14993	22820	22827	22828	22877	22933	22951
14872	14873	14957	14973		15103	22995	23006	23037	23045	23053	23071
$15028 \\ 15113$	15069 15138	15074 15146	$15080 \\ 15148$	$15085 \\ 15222$	15224	23072	23082	23188	23199	23206	23208
15225	15227	15228	15231	15234	15255	23212	23303	23305	23322	23323	23328
15259	15273	15279	15313	15346	15359	23339	23358	23380	23386	23416	23430
15420	15421	15430	15483	15503	15508	23518	23522	23539	23543	23586	23587
15542	15585	15587	15610	15632	15730	23594	23599	23610	23613	23621	23626
15749	15788	15831	15836	15867	15885	23630 23756	23633 23774	23650 23838	23663 23846	23709 23862	23725 23875
15887	15907	15938	15948	15969	16014	23936	23950	23951	23957	23959	2396 <b>3</b>
16028	16036	16039	16103	16105	16122	23966	23976	24016	24085	24097	24135
16123	16144	16172	16199	16232	16233	24142	24147	24149	24176	24183	24207
16239	16244	16246	16261	16262	16265	24252	24269	24272	24284	24323	24394
16275 16356	$16277 \\ 16359$	16278 16366	16281 16375	16306 16397	16347 16411	24401	24413	24456	24488	24491	24507
16414	16466	16471	16477	16491	16493	24539	24545	24568	24569	24570	24627
16546	16556	16559	16583	16593	16600	24644	24668	24690	24694	24735	24739
16659	16660	16678	16690	16691	16692	24757	24759	24819	24831	24854	24855
16720	16730	16745	16752	16755	16771	24861	24865	24876	24899	24901	24918 24997
16772	16774	16778	16808	16858	16859	24925	24943 25078	$\frac{24954}{25094}$	$24955 \\ 25106$	24981 25108	25113
16891	16894	16898	16917	16959	16975	25011 25140	25141	25224	25241	25297	25309
17000	17004	17008	17027	17062	17066	25315	25373	25383	25394	25399	25402
17077	17079	17096	17099	17100	17112	25419	25428	25448	25460	25462	25467
17135	17151	17192	17201	17204	17242	25474	25476	25477	25490	25491	25617
$17274 \\ 17382$	17301 17387	17327 17389	17330 17393	17370	17375	25641	25670	25677	25678	25704	25711
17463	17466	17483	17489	$17446 \\ 17526$	17449 17527	25781	25794	25831	25832	25835	25881
17529	17571	17583	17605	17608	17620	25882	25884	25886	25891	25898	25932 26078
17636	17646	17676	17725	17730	17732	25977	26012	26031	26034 26267	$26055 \\ 26291$	26397
17733	17746	17786	17802	17805	17806	26147 26406	26159 26422	26195 26435	26447	26449	26556
17828	17850	17894	17895	17940	17967	26571	26599	26639	26698	26731	26757
17968	17969	17970	17971	17980	17998	26768	26771	26778	26878	26900	26927
17999	18017	18055	18057	18066	18068	26937	26940	26952	26970	26973	26998
18073	18078	18088	18092	18146	18152	27018	27021	27041	27043	27158	27183
18158	18201	18231	18252	18257	18267	27187	27193	27217	27218	27232	27301
18290 18388	$\begin{array}{c} 18323 \\ 18392 \end{array}$	$18343 \\ 18407$	18354 18411	18355	18379	27322	27333	27338	27354	27385	$27427 \\ 27612$
18511	18515	18516	10411	18489	18498	27449	27466	27513	27574	27588	27648
18634	18647	18679	18533 $18693$	18587 18712	18626	27627	27628	27634	27635	27644 27688	27695
18805	18807	18837	18845	18861	18796 18868	27659	27669	27679	27685	27745	27747
18873	18874	18922	18924	18925	18946	27705 27752	<b>27706</b>	$27722 \\ 27782$	27738 27788	27790	27793
18964	18985	18995	18999	19003	19004	27795	$27759 \\ 27817$	27842	27849	27851	27884
19010	19014	19040	19041	19044	19046	27886	27888	27947	27948	27950	27951
19052	19057	19072	19086	19092	19095	27952	28000				
19096	19098	19108	19120	19142	19154						
19169	19171	19197	19198	19215	19233		TTTOT.	T TO A 50	OBBLIGAZ	TONE	
19234	19238	19240	19249	19254	19297	1	111011				003.40
19301 19356	19327 19359	19340 19361	19343 19365	19347	19355	28069	28075	<b>2</b> 8090	28134	28138	28148 28208
19356	19359 19411	19361 19417	19365 19420	19381 19434	19382	28150	28170	28192	28193	28206	28208 28299
19442	19443	19417	19420	19434 19461	19436 19482	28213	28214	28223	28282	28298	28233 28441
19512	19538	19584	19600	19620	19482	28368	28380	28417	28430 28489	$28433 \\ 28495$	28498
19623	19650	19654	19668	19681	19683	28459 28499	$28463 \\ 28512$	28487 28580	28489 28581	28588	28619
19690	19691	19693	19696	19702	19707	28645	28651	28654	28657	28659	28719
19735	19749	19763	19777	19779	19793	28744	28051 28751	28054 $28754$	28037 28774	28836	28884
19800	19821	19822	19853	19854	19857	28912	28951	28962	28965	28973	29050
19858	19859	19864	19866	19868	19875	29185	29208	29236	29267	29325	29326
19885	19895	19909	19911	19912	19925	29335	29336	29351	29393	29416	29473 29561
19950	19962	19973	19974	19999	_	29507	29509	29516	29529	29560	2001

29562	29571	29595	<b>2</b> 9632	29694	29695
29696	29748	29797	29855	29869	29879
29992	29995	30033	30136	30141	30148
30151	30155	30157	30181	30203	30239
30246	30247	30263	30301	30387	30398
30441	30452	30456	30511	30534	30536
30545	30578	30579	30604	30608	30624
30636	30694	30729	30745	30800	30807
30836	30853	30859	30895	30902	30904
30908	30930	30945	30967	30975	31048
31104	31112	31191	31195	31219	31220
31222	31232	31246	31247	31249	31277
31298	31374	31375	31428	31481	31482
31483	31542	31635	31641	31647	31661
31669	31674	31706	31751	31755	31796
31802	31843	31864	31869	31945	31948
31954	32003	32041	32048	32052	32070
32075	32126	32156	32162	32168	32189
32214	32258	32315	32356	32387	32430
32433	32474	32490	32497	32501	32503
32507	32518	32543	32544	32551	32563
32565	32577	32595	32597	32601	32632
32653	32654	32668	32672	32726	32751
32754	32758	32794	32831	32833	32836
32859	32862	32866	32878	32926	32929
32930	32931	32934	32951	32955	32959
32997	33016	33047	33056	33057	33064
33069	33102	33109	33202	33218	33228
33249	33302	33317	33321	33326	33339
33371	33378	33398	33425	33428	33430
33452	33494	33499	33576	33598	33611
33655	33665	33667	33676	33697	33764
33775	33805	33809	33831	33840	33860
33867	33891	33896	33919	33950	33957
33968	33989	34029	34071	34075	34078
34079	34135	34136	34143	34189	34191
34205	34206	34208	34209	34214	34233
34243	34302	34368	34379	34393	34420
34426	34478	34488	34497	34499	34523
34531	34564	34612	34618	34672	34690
34730	34749	34765	34791	34801	34815
34826	34829	34880	34883	34894	34897
34905 34936	34907	34914	34915	34916	34931
34985	34941	34953	34956	34971	34979
35159	34997	35000	35060	35078	35081 35288
35295	35168 35314	35169 35321	35193 35359	35208 35385	35421
35430	35507	35508	35512	35568	35600
35651	35760	35772	35781	35814	35866
35869	35882	35885	35957	35968	36002
36028	36073	36114	36144	36227	36238
36278	36290	36291	36335	36357	36381
36401	36416	36500	36520	36544	36565
36568	36575	36583	36584	36592	36628
36680	36731	36761	36763	36764	36765
36767	36774	36781	36805	36811	36816
36817	36820	36824	36856	36889	36897
36913	36915	36918	36980	36997	_
	40010	00020			
	TITOLI	DA 100 C	BBLIGAZI	IONI	
91010	0=0==	DHOOM	0000	37037	37042
37013	37015	37025	37034		37042
37090	37097	37114	37133	37147	37265
37173 37358	37187	37204	$37237 \\ 37435$	37260 37454	37465
37495	37400	37432 37529	37435 37537	37454 37567	37568
37569	37498 37637	37529 37668	37537 37679	37686	37689
37727	37637 37754	37005	37785	37788	37824
37859		37773 37883	37941	37947	37964
37966	37866 38040	37883 38052	37941	38154	38179
38180	38040 38203	38224	38229	38251	38278
38296	38203 38302	3822 <del>4</del> 38304	38330	38390	38391
38410	38302 38419	38304 38450	38535	38574	38595
38597	38419 38681	38450 38722	38777	38789	38830
38846	38857	38877	38881	38882	38911
38926	38942	38973	38979	38989	38991
_					

# Numeri validi soltanto per le serie a fianco indicate

#### TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI

441 I	511 A	1175 E	1451 G/I	1554 F	2900 C
3403 F	4261 E	6115 G	6490 C	6696 B/F	8027 F
8854 D	9069 E	9792 L	9895 E/L		

#### TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

10378 I 11736 L 12629 B 13137 A 13344 L 14213 B 14724 H 17251 A 17440 B 17453 B 19337 L 19870 E

#### TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

#### TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

28284 F 28372 F 28652 L 28783 H 28955 F 31373 A 32413 E 33151 G 34414 C 34750 D/E 35164 D 35223 F 36743 F — — — — — —

#### TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

38148 G 38382 B 38506 D

Il Presidente: dott. ing. Giorgio Valerio

(Avviso S-10112).

#### LAGOMARSINO SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Milano, viale Umbria, 36 Capitale L. 1.533.000.000 versato

#### Estrazione di obbligazioni

Con verbale in data 22 ottobre 1969 n. 47193/11106 repertorio notaio dott. Cesare Cellina di Milano, a norma del piano di ammortamento del prestito di lire 280.000.000 costituito da n. 280.000 obbligazioni da L. 1000 cadauna all'interesse del 5,50 % si è proceduto alla quarta estrazione per il rimborso di n. 7 titoli da 500 obbligazioni, n. 11 titoli da 1000 obbligazioni, in totale n. 18 titoli per complessive 14.500 obbligazioni.

Titoli estratti:

#### DA 500 OBBLIGAZIONI

139	80	28	50	91	73
69	_				_
	DA I	1000 OBBL	IGAZIONI		
151	336	254	352	251	286
269	`340	238	163	174	_

Detti titoli sono rimborsabili alla pari dal 1º dicembre 1969 presso la sede sociale.

p. Il Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: Emilio Lagomarsino

(Avviso M-7985).

# DITTA GIOVANNI GARAVAGLIA TINTORIA E RITORCITURA SOCIETA PER AZIONI

Busto Arsizio, via M. D'Azeglio, 8 Capitale sociale Lire 240.000.000

#### Ottava estrazione di obbligazioni

Elenco delle obbligazioni da L. 1000 sorteggiate l'8 ottobre 1969:

	N. 2	titoli da 50	0 obbligazi	oni	
057	036	_	_	_	_
	N. 14	titoli da 10	0 obbligaz	ioni	
332	150	201	069	188	317
222	158	307	114	344	134
203	220	_	_	_	

#### PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EMISSIONE 1962

	N. 2	titoli da 50	0 obbligaz	ioni	
008	035	_	_	_	_
	N. 14	titoli da 10	0 obbligaz	ioni	
258	100	144	203	064	248
337	104	071	236	358	283
109	347	_	_	_	_

rimborsabili dal 1º gennaio 1970 presso la Cassa sociale a norma delle condizioni di emissione.

Busto Arsizio, 18 ottobre 1969.

Ditta Giovanni Garavaglia Tintoria e Ritorcitura S.p.A.

Un amministratore delegato: comm. Giovanni Garavaglia

(Avviso M-7992).

# ZUCCHERIFICIO DI SERMIDE SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Genova, via Polleri 3 Capitale sociale L. 500.222.000 interamente versato

#### Estrazione del prestito obbligazionario 1956

Elenco dei 71 titoli per complessive 12.500 obbligazioni estratti il 20 ottobre 1969:

- 20 certificati da 10 obbligazioni portanti i numeri dal 201 al 220 incluso;
- 15 certificati da 20 obbligazioni portanti i numeri dal 551 al 565 incluso;
- 20 certificati da 50 obbligazioni portanti i numeri dal 901 al 920 incluso;
- 10 certificati da 100 obbligazioni portanti i numeri dal 1201 al 1210 incluso;
- 5 certificati da 1000 obbligazioni portanti i numeri dal 1351 al 1355 incluso;
- 1 certificato da 5000 obbligazioni portante il numero 1411.

Il rimborso delle obbligazioni rappresentate da detti certificati verrà effettuato a decorrere dal 1º dicembre 1970 presso la Sede sociale.

L'amministratore delegato: Rinaldo Turpini

(Avviso G-896).

# MANIFATTURA FESTI RASINI SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Milano, piazza Belgioioso, 2 Capitale L. 900.000.000 versato

#### Estrazione di obbligazioni

A risultanza del verbale del 29 settembre 1969 vennero sorteggiate n. 1750 obbligazioni da L. 10.000 cadauna, emissione 1956, della Manifattura Festi Rasini, società per azioni con sede in Milano, capitale L. 900.000.000 e precisamente i seguenti titoli:

N. 10 certificati da 5 obbligazioni da nominali L. 10.000 cadauna per complessive L. 500.000

001	003	004	005	908	100
101	102	103	10 <del>4</del>	_	_

N. 20 certificati da 10 obbligazioni da nominali L. 10.000 cadauna per complessive L. 2.000.000

161 203	163 204	164 205	166 206	167 303	201 305
308	309	312	415	416	417
418	419	_		_	-

N. 6 certificati da 50 obbligazioni da nominali L. 10.000 cadauna per complessive L. 3.000.000

484	485	486	500	502	503

N. 12 certificati da 100 obbligazioni da nominali L. 10.000 cadauna per complessive L. 12.000.000

608	609	610	612	613	614
	000	910	014	013	01.4
700	701	702	703	705	706
100	101	104	100	100	100

Il Rappresentante comune: dott. Angelo Della Rosa

(Avviso C-18524).

# F. STIMAMIGLIO E C. SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Padova - Capitale L. 200.000.000

# Estrazione di obbligazioni

Si rende noto che, osservate le formalità del regolamento, con verbale a rogito del notaio di Padova dott. Carlo Busi in data 26 settembre 1969 repertorio n. 81346/2762, è stato eseguito il decimo sorteggio delle obbligazioni al portatore 6 % (sei per cento) emissione 1954.

Il rimborso verrà effettuato presso la sede sociale in Padova, piazzale Stanga n. 1, a partire dal 1º gennaio 1970 data sotto la quale le obbligazioni sorteggiate cesseranno di essere fruttifere.

Obbligazioni sorteggiate:

Serie n. 6 (sei), certificato n. 1 (uno) di numero 200 (duecento) obbligazioni da L. 10.000 (diecimila) cadauna per L. 2.000.000 (lire duemilioni).

Padova, 11 ottobre 1969.

Il notaio: dott. Carlo Busi

(Avviso S-10078).

# OFFICINE E FONDERIE GALTAROSSA – VERONA SOCIETÀ PER AZIONI

# Estrazione di obbligazioni

I detentori dei certificati obbligazionari emessi dalla S.p.A. Officine e Fonderie Galtarossa con sede in Verona, sono informati che il giorno 23 ottobre 1969, alla presenza del dott. Giorgio Castagna notacio in Verona, sono stati estratti a norma del regolamento del prestito, i seguenti certificati:

prestito, i seguenti certificati;							
		SERIE 19	950				
6 % - XIX ESTRAZIONE							
Titoli da 10 obbligazioni							
2149 2357	2270 2358	2283 2363	2289 2383	2310	2329		
	m: 1						
Titoli da 50 obbligazioni							
2427 2545	2433 2564	$2448 \\ 2586$	2471 2629	2493 —	2509 —		
Titoli da 100 obbligazionî							
2746	2766	2767	2772	2791	2796		
.2814	2830	2838	2851		_		
Titoli da 500 obbligazioni							
2910	2919		_	_	_		
	Titoli	da 1000 o	bbligazioni				
2954	_	_	_	_	_		
SERIE 1952							
	6,50 9	% - <b>xv</b> i es	TRAZIONE				
	Titol	i da 10 obb	ligazioni				
3027	3033	3044	3051	3056	-		
	Titol	i da 50 obb	ligazioni				
3076	3116	3143	3150	3160	_		
	Titoli	da 100 ob	bligaz <b>ioni</b>				
3195	3218	3252	3253	3280	3281		
3302	_	_	_	_	_		
	Titoli	da 500 ob	bligazioni				
3315	3326	3349	3358	_	_		
	Titoli	da 1000 ol	bligazioni				
3371	3374	3399	3405	_	-		
		SERIE 19	56				
7 % - XIII ESTRAZIONE							
Titoli da 50 obbligazioni							
3425	3453	3468	3469	3489 3649	3528 3653		
3534 3677	3597 3707	3632 3709	3644 3723	3746	3752		
3775	3800	_		_	_		
Titoli da 100 obbligazioni							
3906 3991	3914 4007	3917 4029	3933 4104	3945	3950 —		
2001	**************************************	<b>T</b> U40					

		Titoli da 500	obbligazion	i	
4162 4308	4219 4322		4229 —	4231 —	4284 —
		Titoli da 1000	obbligazion	i	
4344	4362	4371	4396	_	_
		SERIE	1962		
		5,50 % - VII	ESTRAZIONE	1	
		Titoli da 100	obbligazion <b>i</b>		
4432	4454	4460	4469	4494	-
		Titoli da 500	obbligazio <b>ni</b>		
4508	4528	4542	_	_	-
	2	Titoli da 1000	obbligazioni		
4554 4651	4568 4660	4573 —	4602 —	4641 —	4644 —
Detti	certificati	cesseranno di	essere frutt	iferi a far	luogo dal

Detti certificati cesseranno di essere fruttiferi a far luogo dal 1º gennaio 1970 e da quel giorno verranno rimborsati alla pari presso gli uffici della sede legale in Verona, lungadige A. Galtarossa n. 21 e presso i seguenti Istituti bancari:

Banca Commerciale Italiana, Verona; Banca Mutua Popolare di Verona, Verona; Banca Popolare di Novara, Milano; Banco di Roma, Verona; Banca Nazionale del Lavoro, Verona; Credito Italiano, Verona; Banca Popolare di Milano, Milano; Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Milano; Banco Ambrosiano, Milano; Banca Lombarda di Depositi e Conti Correnti, Milano; Monte dei Paschi di Siena, Verona; Banco di Napoli, Verona.

Si dà inoltre notizia che i seguenti certificati obbligazionari, appartenenti a precedenti estrazioni, non figurano tuttora presentati per il rimborso:

# Infruttiferi dal 1º gennaio 1965

SERIE 1948 - X ESTRAZIONE

Titoli da 10 obbligazioni

1338

2170

3958

#### Infruttiferi dal 1º gennaio 1966

SERIE 1950 - XV ESTRAZIONE

Titoli da 10 obbligazioni

Infruttiferi dal 1º gennaio 1968

SERIE 1956 - XI ESTRAZIONE

Titoli da 100 obbligazioni

SERIE 1962 - V ESTRAZIONE

Titoli da 100 obbligazioni

4430 — — — —

(Avviso C-18547).

# Infruttiferi dal 1º gennalo 1969 SERIE 1952 - XV ESTRAZIONE Titoli da 100 obbligazioni 3242 SERIE 1956 - XII ESTRAZIONE Titoli da 100 obbligazioni 3956 3974 p. Il Consiglio di amministrazione Un Consigliere delegato: Giacomo Galtarossa

#### IRIS OFFICINE MECCANICHE SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Verona, via Roveggia n. 79 Capitale L. 100.000.000

#### Estrazione di obbligazioni

Elenco delle obbligazioni rimborsabili presso la Cassa sociale entro il 31 dicembre 1969.

# TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

Certificati 5 8 21

#### TITOLI DA 500 OBBLIGAZIONI

Certificati

#### TITOLI DA 1000 OBBLIGAZIONI

Certificati

Estrazione 6 ottobre 1969, n. 128242 rep. notaio Mazzotta

Il Presidente del Consiglio di amministrazione: Cesare Biella

(Avviso S-10101).

30

41

36

45

#### ZUEST AMBROSETTI TRASPORTI INTERNAZIONALI SOCIETÀ PER AZIONI

Milano, via Toffetti 104 Capitale L. 300.000.000 versato

# Estrazione di obbligazioni 4<sup>a</sup> estrazione prestito obbligazionario 1965

Come da verbale 7 ottobre 1969 rogato Teppati Guido notaio in Giaveno sono stati estratti i seguenti certificati da 300 obbligazioni l'uno:

5 18 30 e il seguente certificato da 100 obbligazioni:

I certificati estratti saranno rimborsati alla pari il 1º gennaio 1970.

(Avviso C-18435),

Guido Teppati, notaio

# DURST - BOLZANO SOCIETÀ PER AZIONI

# Estrazione di obbligazioni

Il sottoscritto amministratore della Società per azioni DURST Fabbrica Macchine ed Apparecchi Fototecnici s.p.a. con sede in Bolzano, con riferimento all'estrazione obbligazioni avvenuta l'8 ottobre 1969, e di cui al verbale n. 19885 di repertorio notaio dottor Pietro Longi, notaio in Bolzano, registrato a Bolzano il 13 ottobre 1969, atti pubblici vol. 76, n. 2112; rende noto che i titoli estratti da rimborsare sono i seguenti:

	TITOLI	DI PRIM	A EMISSI	ONE			
	Ti	oli da 50 d	obbligazioni				
310	311	312	317	327	349		
Titoli da 500 obbligazioni							
365 <b>4</b> 27	370 432	376 436		<b>4</b> 08	<u>'418</u>		
	TITOLI	DI SECON	DA EMISS	SIONE			
Titoli da 50 obbligazioni							
459	464	482	483	498	499		
	Tit	oli da 500	obbligazioni				
531	533	536	539	541	552		
			ZA EMISSI				
E00			•				
568	571	583	591	_	_		

Il sottoscritto avvisa tutti i possessori dei titoli obbligazionari estratti di cui sopra, che il pagamento dei medesimi avverrà presso la Cassa sociale verso consegna degli stessi, muniti delle cedole con scadenza posteriore alla estrazione;

Bolzano, 21 ottobre 1969.

L'amministratore : Enrico Oberrauch

(Avviso S-10131).

# ZUCCHERIFICIO DEL VOLANO SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Genova Capitale sociale Lit. 623.222.250

#### Sorteggio obbligazioni 6 % ventennali

In data 23 ottobre 1969 presso la Sede sociale è stata sorteggiata, nella ventesima estrazione, la XI serie delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario 1949/69 da rimborsare a norma del piano di ammortamento.

Le obbligazioni del valore nominale di Lit. 1000 cadauna appartenenti a detta serie saranno rimborsabili a partire dal 1º dicembre p.v. presso i consueti Istituti bancari.

A partire dalla stessa data di cui sopra sarà esigibile la cedola n. 40 in ragione di Lit. 30 per obbligazione.

Si fa presente altresì che sono rimborsabili presso gli stessi Istituti di credito le obbligazioni appartenenti alle Serie seguenti:

VIII Serie di cui all'11º sorteggio del 20 ottobre 1960 munita di cedola 23 e seguenti;

XIX Serie di cui al 12º sorteggio del 20 ottobre 1961 munita di cedola 25 e seguenti;

XII Serie di cui al 13º sorteggio del 23 ottobre 1962 munita di cedola 27 e seguenti;

IV Serie di cui al 14º sorteggio del 23 ottobre 1963 munita di cedola 29 e seguenti;

VI Serie di cui al 15º sorteggio del 25 ottobre 1964 munita di cedola 31 e seguenti;

XX Serie di cui al 16º sorteggio del 25 ottobre 1965 munita di cedola 33 e seguenti;

IX Serie di cui al 17º sorteggio del 25 ottobre 1966 munita di cedola 35 e seguenti;

XV Serie di cui al 18º sorteggio del 23 ottobre 1967 munita di cedola 37 e seguenti;

X Serie di cui al 19º sorteggio del 23 ottobre 1968 munita di cedola 39 e seguenti.

Genova, 24 ottobre 1969.

Zuccherificio del Volano S.p.A. per delega del Consiglio di amministrazione : avv. Pietro Zignoni (Avviso S-10148).

# S. A. G. Z. SOCIETÀ AZIONARIA GRUPPO ZANON

Roma, via Parigi n. 11

#### Estrazione di obbligazioni

Si rende noto che il giorno 25 ottobre 1969 presso la Sede sociale sono state estratte a sorte per il rimborso, secondo il piano di ammortamento, i seguenti titoli del Prestito Obbligazionario 6,50 % 1964/1984, per il valore nominale complessivo di L. 25 mi oni.

N. 5 TITOLI DA 200 OBBLIGAZIONI CADUNO

1 76

N. 5 TITOLI DA 300 OBBLIGAZIONI CADUNO 113 150 156 187 192

N. 5 TITOLI DA 500 OBBLIGAZIONI CADUNO 224 236 253 269 278

N. 5 TITOLI DA 1000 OBBLIGAZIONI CADUNO 315 331 335

360

389

N. 5 TITOLI DA 3000 OBBLIGAZIONI CADUNO

409 44R I suddetti titoli estratti saranno rimborsabili alla pari a partire

> «S.A.G.Z. » Soc. Az. Gruppo Zanon Il Presidente: on. avv. Vittorio Badini Confalonieri

(Avviso S-10149).

dal 31 dicembre 1969.

#### Errata-corrige

Nell'avviso n. M-6394 pubblicato nel Supplemento straordinario (Bollettino delle estrazioni n. 41) alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 10 luglio 1969 riguardante M. M. - Metropolitana Milanese -Società per Azioni, sono stati riscontrati i seguenti errori di stampa che qui si rettificano in conformità del testo originale:

tra i titoli da 50 obbligazioni: pag. 20, colonna 11, riga 55, il n. 090366 leggasi 090336;

tra i titoli da 100 obbligazioni:

pag. 22, colonna 3, riga 17, il n. 116480 leggasi 116490; pag. 22, colonna 4, riga 80, il n. 124929 leggasi 124924.

(Avviso C-18621).

ANTONIO SESSA, direttore

ACHILLE DE ROGATIS, redattore

(8151775) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

